

«Норуот  
күүһэ —  
көмүөл  
күүһэ!»

# ЭНГСИЭЛИ

2012 сыл  
Ахсынньы  
29 күнэ  
Субуота №176-180  
(10772)

1935 сыл алтынньы 5  
күнүгэр төрүттэммитэ

Нам улуунун хаһыата

1996, 2005, 2009 сылларга  
«Сыл бастын хаһыата»

## Саргылаах Саҥа дьылынан!

### УБААСТАБЫЛЛААХ НАМ СЕЛОТУН ОЛОХТООХТОРО УОННА ЫАЛДЫТТАР!

Эһигини 2013 Саҥа дьылынан уонна Ороһооспонон истинник эбэрдэлибин!

Аһан эрэр сыл биһиги улууспут, селобут общественнойнай-политическай олоһор үгүс ураты суолталаах, дьохуннаах событиеларынан, тэрээһиннэринэн бэлиэтэннэ. Нэһилиэкпит сайдытыгар үгүс үлэ ытытылына. Түмсүүлээх буолубут уонна бэйэ-бэйэбитин өйдөһүүбүт ыарахаттары быһаарыыга, бары боппуруостарга сөптөөх эппиэти буларга биһиэхэ көмөлөстүлэр.

2013 сыл — тыа сириг тупсаран оноруу уонна сайыннарыы сыла — кэскиллээх былааннары олоххо киллэриигэ уонна туруоруллубут сорукутары ситиһиигэ, төрөөбүт нэһилиэкпит уонна хас биридди олохтооҕо сайдарыгар олук ууруоҕа.

Бииргэ үлэлиирбитигэр эһиэхэ улахан махталбын тиэрдэбин, инникитин да түмсүүлээх буолуохпут диэн эрэнэбин. Бэйэ күүһүгэр эрэнэн, санааны түһэрбэккэ иннитбит диэки баран истэхпитинэ ханнык баҕар харгыстары туоруохпут, хайа баҕар ыарахаттары кыайыахпыт.

Кэлэн иһэр сыл эһиэхэ барыгытыгар саҥа ситиһиилэри, туруктаах буолууну, сайдыыны аҕаллын. Барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, дьэ кэргэннигитигэр дьолу-соргуну, эйэни уонна сомоҕолоһууну баҕарабын!

**Андрей НОВГОРОДОВ,**  
«Ленскэй нэһилиэк» МТ  
баһылыга

### САҢА ДЬЫЛЫНАН!

Убаастабыллаах биир дойдулаахтарым, Нам улуунун олохтоохторо, кэлэн иһэр 2013 сылынан ис сүрэхпиттэн истинник эбэрдэлибин!

Баҕарабын барыгытыгар үүнэр саҥа сыла бары үгүөнү, кэлэр дьылга кэрэни, ыстал доруобуйаны, тус олох-хутугар, үлэтитигэр ситиһиилэри, кырдыбаастарытын харыстаан, эдэрдэргитин күөмчүлээн!

Бу тыа олохтоохторугар, ыарахан кэмгэ, кэлэр сылга эһиги иннитигэр, Нам быһаардааччыларыгар — инники дьылбабытын быһаарар быһаардар аны күһүн балаҕан ыйыгар республика Парламены — Ил Түмэн депутаттары уонна улуус баһылыгын быһаардара буолаллар. Манна Нам быһаардааччылары ханан даҕаны буоларын курдук актыбынайдык кыттан, дэриэҥтэни кинилэри өйөөн быһаардыахтара диэн бигэ эрэллээхпин. Бары түмсүүлээх буолан сомоҕолоһорго ыгырабын.

**Николай РУМЯНЦЕВ,**  
Ил Түмэн депутата



## УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАМСКОГО УЛУСА!

От имени Администрации муниципального образования «Намский улус» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством!

Истекают последние дни 2012 года. Прошедший год принес нашему улусу много новых весомых достижений в социально-экономическом развитии. Свершения уходящего года не только открывают перспективы, но и ставят новые, более сложные задачи.

Уходящий 2012 и наступающий Новый 2013 годы войдут в историю как очень важные для нашего улуса события. Созидательный труд и практический подход к работе, понимание насущных проблем населения вселяют надежду на дальнейшее улучшение жизни каждого жителя улуса.

2013 год объявлен в нашей республике Годом села, надеемся, наша работа обогатится новым смыслом, свежей идеей, мудрыми советами и пер-

спективами, эффективными делами во благо развития села и сельского хозяйства. Пусть каждый день Нового года будет счастливым, мирным и добрым, и принесет Вам новые успехи в работе, уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам, дорогие земляки и гости нашего улуса, крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и добра в новом 2013 году!

**Альберт ИЛЬИН,**  
глава МО «Намский улус»

## ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым — 2013 годом! Примите искренние пожелания исполнения всех намеченных планов, благополучия и счастья!

Уходящий год запомнится жителям нашего улуса замечательными долгожданнами событиями. В ноябре Президент Республики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов открыл поликлинику в селе Намцы, оснащенную самым современным медицинским оборудованием, и это имеет неограниченное значение в повышении благосостояния жителей нашего улуса. Такое же большое значение для будущего имеет и открытие но-

вых школ в селах II Хомустах и Искра, детского сада в селе Хатырык. Впереди нас ждут еще более масштабные дела, ведь наш родной Намский улус является одним из ключевых сельскохозяйственных районов, который вносит свой большой вклад в развитие республики.

2012 год был особенным для нас. Это был год 115-летия нашего великого земляка, выдающегося сына народа саха Максима Кировича Аммосова. Исполнилось 380 лет вхождения России в состав Российского государства — намская земля также является местом, давшим начало освоению бескрайних про-

сторков. Эти славные события жители Намского улуса отметили своим трудом и достижениями в образовании, спорте, творческими успехами!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам отличного здоровья, уюта и достатка в ваших домах, пусть в наступающем году удача сопровождает вас!

**Ньургун ТИМОФЕЕВ,**  
народный депутат  
Республики Саха (Якутия),  
советник Президента  
Республики Саха (Якутия),  
председатель Алмазного  
совета при Президенте  
РС(Я)

### УБААСТАБЫЛЛААХ «ЭНГСИЭЛИ» ХАҤЫАТ ҮЛЭБИТТЭРЭ, ААҤААЧЧЫЛАР!

Эһигини 2013 сылынан итиитик-истинник эбэрдэлибин! Кэлэр Тыа сириг сайдытытын сыла эһиэхэ барыгытыгар сайдыыны, туруктаах буолууну, үлэвэ-хамнаска ситиһиилэри аҕаллын.

«Энгиэли» хаһыат редактор-директорын Владислав Гаврильевич Касьяновы журналистика уобалаһыгар Государственной бириэмийэ лауреата буолбутунан истинник эбэрдэлээн туран салайар тэрилтэтигэр, тус бэйэтигэр дьолу-соргуну баҕарабын.

Баҕарабын «Энгиэли» хаһыаты таптаан ааҕар бары ааҕааччыларга кэлэр сылга үрдүк ситиһиилэри, кытаанах доруобуйаны!

**Филипп ПЕСТРЯКОВ,**  
СР бэчээт, телевидениенэн  
уонна радионан биэри  
департаменын салайааччыта

### ЫТЫКТАБЫЛЛААХ БИИР

### ДОЙДУЛААХТАРБЫТ!

2012 сыл Нам улуунуҕар саха норуотун улуу уола, государственнай уонна политической деятель М.К. Аммосов сылынан биллэриллэн биһиги чаҕылхай киһибитигэр быраатты Кыргыстан сиригэр пааматынньык арылдьыт. «Кыргызфильм» хампааньатын кытта кыттыгас киинэ күн сириг көрдө, албэх киһи сэнээриитин ылла.

Кулун тутар 4 күнүгэр бары биир сомоҕо санаанан Россия Президентинэн В.В. Путины талан инники кэмнэргэ олохпутун, дойдубутун сайыннара кыах биэрдибит. Алтынньы 14 күнүгэр миэстэтигэр олохтоох кадрдары таһаарар уонна олохтоохтор баһыйар өйбүллэринэн нэһилиэк баһылыктарын уонна норуот депутаттарын таламмыт үлэлииллэригэр, сайдалларыгар кыах биэрдибит.

Убаастабыллаах Нам улуунун олохтоохторо! Үүнэн эрэр 2013 — Тыа сириг сайдытытын сылынан итиитик-истинник эбэрдэлибин! Кэлэр сылга хас бириддибиттэн тыа сириг олоҕо инники сайдытытын түстүүр сылга бары түмсүүлээхтик, таһаарылаахтык дойдубут чэчири сайдарыгар кылааппытын киллэриэххэ. Тус бэйэбитигэр уонна дьэ кэргэннигитигэр баҕарабын саха алмаһыны кытаанах доруобуйаны, байылыат олоҕу, үөрэххэ уонна үлэвэ үрдүк ситиһиилэри, этэннэ буолууну!

**Николай СЛЕПЦОВ,**  
Намааҕы «Биир  
ныгыл Россия» партия  
политсоветын секретара,  
Саха сиригээҕи «Биир  
ныгыл Россия» партия  
политсоветын чилиэнэ

# БЭЛИЭ ТҮГЭННЭРИ ЫРЫТТАХХА

Сыл бүтүүтэ кэннибитин хайыһан, аһан эрэр сыл бэлиэ түгэни ырытар, түмүк онгорор үгэстээхпит.

## РЕСПУБЛИКАҒА

2012 сыл республикабытыгар, улууспутугар сүнгэн уларыйылардаах, элбэх ситиһилэрдээх, бэлиэ тэрээһиннэри хаалларан аһан эрэр.

Республикаҕа Норуоттар доҕордоһууларын уонна сомоҕолоһууларын сыла өрө күүрүүлээхтик ааста. Сыл устата араас тэрээһиннэр тиһиктэрэ быыстала суох ытыллан, чахчы да биһиги, сахалар, норуоттар сомоҕолоһууларынан уонна доҕордоһууларынан күүстээхпитин билинибит.

Бөлүһөк суруйааччы А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй „Интеллигенцияҕа суруга“ суруллубута 100 сылын бэлиэтээтибит. Айымньы алгыстаах айана республика хас биридии улуунугар тийиэн, 100 сыллаах кэс тыл билигин да эргэрэ илигин, төттөрүтүн ордук суолталаммыта нэһилиэнньэ киэн аранатыгар дьүүлээһиллэн, кэпсэтилиннэ.

Быйылгы Туймаада ыһыаҕа Саха сирэ Россия састаабыгар киирбитэ уонна Дьокуускай куорат олохтоммута 380 сылыгар ананна. Бэс ыйын 23 күнүгэр Үс Хатынҕа аан дойдуга саамай улахан оһуокай рекорда Саха сирин олохтонно. Рекорду «Гиннес рекордун кинигэтигэр» судьуйа Джек Брокбанк бигэргэспитэ. Тэрийээччилэр



(«Ситим» медиа-бөлөх, Дьокуускай куорат дьаһалтатын культураҕа уонна духуобунай сайдыыга салаата, «Оһуокай» уопсастыба) 12 тыһыынча киһи кыттыа диэн былааннаабыттар, 15 293 киһи кэлэн сөҕүмэр улахан түһүлгэ түстэннэ. Оһуокайы уопуттаах этээчи Александр Саввинов биэр тыһынын таһаарыта. Рекорд олохтонуутугар сүрүн ирдэбили тутуһан, кыттааччылар сахалыы таҕастаах күн эргирин хоту 20 мүнүүтэ ситими быспакка сийэтиһэн сэлэлии хаампыттар. Саха сирэ бу иккис төгүлүн «Гиннес рекордун Кинигэтигэр» киирдэ. Санатар буоллаахха, былырын бэс ыйын 24 күнүгэр 1344 киһи хомуска оонньоон эмиэ рекорд олохтоммута.

Бэһис төгүлүн ытыллыбыт „Азия оҕолоро“ норуоттар икки ардыларынааҕы оонньууга 27 тас дойдуттан, 3 федеральной оукуруктан, 3 Россия оукуругуттан, барыта 2042 оҕо кыттыһы ылбыта. Быйылгы оонньууларга харбааһын, самбо уонна истибэт инбэлиит спортсменнарга көңүл тустуу киирэн биэрдилэр. Онон барыта спорт 20 көрүнгэр күөн көрсүбүттэрэ. Оонньуулар түмүктэринэн саамай элбэх мэтээл Саха сирин сүүмэрдэммит хамаандатыгар тиксибитэ. Барыта 157 мэтээл ситиһиллибитэ. Иккис миэстэни Сибирь федеральной оукуруга, үсүһү Москва хамаандата ылбытара. Кэрэхсэбиллээҕэ, аны 4 сылын алтыс оонньуу эмиэ биһиэхэ, Саха сирин, ытыллыаҕа. Быйылгы оонньууну көрсө «Триумф» спортсменнары бэлэмниир киһи, «Чолбон» бассейн, «Дохсун» футболлуур манеж, «Модун» спорт национальной көрүнгэрин киһинин иккис дьиэтэ тутулан үлэҕэ киирбиттэрэ. Бу Саха сирин спорка биэр улахан ырайыага Россиятааҕы спорт министрствотун, спонсордарын көмөтүнэн ытыллына. Маны тэнэ Норуоттар икки ардыларынааҕы олимпийскай комитет (МОК) өйүүр.

„Россия – спортивной держава“ норуоттар икки ардыларынааҕы спортивной форум ытыллан республика историятыгар киирбитэ. Форум үлэтигэр 2 тыһ. тахса киһи кыттыбыта. Физкультураҕа уонна спорка РФ спордун министрствотун кытта уонна Россия кэккэ субъектарынын бииргэ үлэлииргэ сөбүлэһии түһэрсиллибитэ. Быйылгы Лондонга ытыллыбыт XXX Олимпийскай, XIV Паралимпийскай оонньуулар биһиги республика



ликабыт спортивной олоһор умнуллубат кыайылары аҕаллылар. Ол курдук Олимпийскай оонньууларга Евгения Колодко үрүн көмүс, паралимпийскай оонньууларга Владимир Бальнец үрүн көмүс, Степанида Артахинова бороунса мэтээллэри аҕалбыттар. Кинилэри тэнэ охчут Светлана Тимофеева, ууһут Анастасия Дидорова, сүүрүк Елена Аржакова, тустуук Николай Ноев кыттыһы ылбыттар.

Сэтинни бүтүүтэ Саха сирэ Россия государствотун састаабыгар киирбитэ 380 уонна Саха республиката төрүттэммитэ 90 сылларынан Москваҕа Саха сирин күннэрэ буолан ааста. Санкт-Петербург уонна Москва куораттары-



нан киэн өрүттээх политической, культурнай тэрээһиннэр ытыллынылар. Ол курдук Саха республикатын уонна Москва правительстволарын икки ардыларыгар 2012-2016 сылларга эргин-экономическай, научнай-техническэй уонна культурнай бииргэ үлэлиир туһунан ити тэрээһиннэр программаларын олоххо киллэриигэ илии баттастылар. А.Е. Кулаковскай аатынан Норуоттар доҕордоһууларын дьиэтин «Симэх» норуот искусствотун киинэ бэлэмнээбит «Саха-ЭКСПО» быыстапката Ыалдыт тиэргинигэр көрөөччүлэри түмүтэ. 100-тэн тахса норуот маастарын сүүсчэкэ уус-уран оһоһун экспозиция турбута. Сүүрбөччэ маастар «Маастардар куораттара», «Президент ураһата» уонна «Олонхо» быыстапкаларга норуот уус-уран оһоһун көрдөрбүттэрэ. Россия норуоттарын Ассамблеятын сэбиэтин президиумун уонна Саха республикатын норуоттарын Ассамблеятын президиумун холбоһуктаах муньахтара ытыллыбыта.

Москва олохтоохторугар уонна ыалдыттарыгар алмаастаах Саха сирэ бары өрүтүн арыһан көрдөрбүтэ. Россиятан уонна тас дойдуттан күүстээх спортсменнар кыттыһылаах мас тардыһытыгар Аан дойду Кубога, бриллиант уонна «Бриллиант сыдыааһа» ювелирнай оһоһуктар аукционнара ытыллыбыта.

М.К.Аммосов төрөөбүтэ 115 сылын көрсө ахсынньы 7



күнүгэр Кыргызстан республикатын столицата Бишкек куорат ортодугар баар Ч. Айтматов аатынан пааркаҕа Максим Кирович Аммосов бюст-пааматынньыга туруорулунна.

## УЛУУСКА

2012 сыл улууска М.К. Аммосов төрөөбүтэ 115 үбүлүөйдээх сылыгар ананна.

Олунньу 20 күнүгэр „Ситим“ медиа-группа, „Кыым“



хаһыат көбүлээһиннэринэн, Модут нэһилиэгэр үлэли турар „Тунал“ ААО комплексыгар 100 киһи ыйааһыннаах мунтуур тон үүтү онорон таһааран бүтүн Россия урдүнэн рекорд олохтоммута.

Самодетельнай композитор Захар Порфирьевич Винокуров төрөөбүтэ 90 сылын бэлиэтээбипит.

Өксөкүлээх Өлөксөй суругун алгыстаах айана – Нам улуунугар. „Интеллигенцияҕа сурук“ 100 сыла.

Улуустааҕы ыһыах М.К. Аммосов төрөөбүтэ 115, Саха сирэ Россияҕа холбоспута 380, Норуоттар доҕордоһууларын уонна сомоҕолоһууларын сылларыгар ананна. Бочуоттаах ыалдыт быһытынан Лена Максимовна, Ил Түмэн бэрэссэдээтэлин солбуйааччы А.Н. Жирков, „Биер ньыгыл Россия партия“ Саха сиринээҕи региональной



отделениетын салайааччыта С.М. Афанасьев уо.д.а. ыалдыттаабыттар.



„Азия оҕолоро“ бэһис норуоттар икки ардыларынааҕы оонньууга Нам улуунугар саахымакка Попова Виленна, тустууга Парникова Анжела, Колотова Зоя, Тимофеева Ньургуйаана, Григорьев Аркадий, Заровняев Павел, сүүрүүгэ Парников Артем, пауэрлифтингэ Петров Юра кыттыбыттар. Итиэннэ Зоя Колотова кыһыл көмүс, Анжелика Парникова, Аркадий Григорьев бороунса,

хапсаҕайга Павел Заровняев үрүн көмүс мэтээллэри ылбыттар.

ССРС, РСФСР, Саха АССР үтүөлээх тренерэ Дмитрий Петрович Коркин кэриэнигэр көңүл тустууга норуоттар икки ардыларынааҕы турнир чэрчитинэн,

АХШ көңүл тустууга хамаандата олохтоохтор



көрдөһүүлэринэн табаарыстыы көрсүһүүгэ сөбүлэспитэ. Балаһан ыйын 28 күнүгэр Нам улуунун киинигэр Саха сирэ – АХШ көңүл тустууга сүүмэрдэммит хамаандаларын табаарыстыы көрсүһүүтэ тэриллибитэ. Дьон бэйэлэрин тустууктарын илэ харахтарынан көрөн үөрбүттэрэ-көппүттэрэ. Саха сирин хамаандата аан дойду биэр улахан государствотун хамаандатын кытта көрсүүтэ доҕордуу спортивной бырааһынньыгар кубулуйбута. Биһиги хамаандабыт чилиэннэрэ бары биэр киһи курдук турун тустан, 260 миэтилиннээх дойду анаан-минээн оҕостон кэлбит хамаандатын кыайыта. Бу көрсүһүү республика, улуус спорка олохторугар биэр историческай түгэниэн буолбута.

Алтынньы 14 күнүгэр буолбут быыбарга 12 нэһилиэккэ баһылыктар, 14 нэһилиэккэ депутаттар талылыннылар.

Сэтинни 15 күнүгэр саҥа поликлиника үлэҕэ киирбитэ. И.П. Сивцев аатынан Намнааҕы историко-этнографическай музей 45 сылын туолла. 1 Хомустаах нэһилиэгэр үөрэхтээһин тэриллибитэ 125 сыла. И.С. Гаврильев аатынан Намнааҕы 1№-дээх политехническай оскуола 140 сыла. Нам улуунугар үөрэхтээһин 140 сылын бэлиэтээтибит.

Ахсынньы 22 күнүгэр М.К. Аммосов 115 сыла республика уонна улууска киэн далааһыннаахтык бэлиэтэннэ. Бу күнүгэ кыһа Лена Максимовна, күтүөтэ В.М. Гольдберг, сиэнэ Максим Аммосов кэлэн бардылар. Үбүлүөйдээх сыла анаан „Буурһаһыт мохсоһол бу Намтан көппүтэ“ документальной киһи сүрэхтэнэн, көрөөччү киэн аранатыгар табыста. Киинэ 40 мүнүүтэлээх. Үгүс архыып, музей докумуоннарыгар олоһуран уһуллубут киинэ 2009 сылтан саҕаламмыта. Сүрүн көбүлээччинэн И.З. Кривошапкин, сценарий, монтаж, дьону түмүү үлэтин киновидеоархив сэбиэдиссэйэ В.Д. Попова, итиэннэ көмөлөһөөччүнэн „Саха“ НКИК корреспондента А. Лебедев буоллулар.

Л. УВАРОВСКАЯ

## БЛИЦ-ЫЙЫТЫ:

— 2012 сүл эһиги үлэҕитигэр хайдах ааста?  
— Эһиилги сылга туох үлэлэр ытыллыахтарай?

**С.С. МАТВЕЕВ, «Нам улууһа» МТ баһылыгын тутууга, промышленноска уонна олох-дьаһах коммунальнай хаһаайыстыбага солбуйааччы:**



— Быйылгы сылга улууспутуугар тутууга үгүс үлэ ытылынна. Ол курдук республика инвестпрограмматынан 2 Хомустаахха 156 оҕо үөрэнэр 2 этээстээх таас оскуола, улуус киинигэр күнгэ 200 киһини көрөр 3 этээстээх таас поликлиника, Хамафаттааҕа киин котельнай үлэҕэ киирдилэр. Бу объектар аныгы ирдэбилгэ эппиэттиир толору хааччылыылаахтар, тас инженернай коммуникациялаахтар. 1 Хомустаахха федеральной пилотнай программанан компактной застройкага улахан үлэ үксэ оҥоһулунна, бу кварталга гаас, уот ситимэ, сайынгы уунан хааччылыы, асфальт суол, тротуар оҥоһулунна. Эһиил кыра хаалбыт үлэ толору түмүктэниэ. Маны таһынан улуус көмөгүнэн Партизанга таас баанньык, почта, 1 Хомустаахха библиотека үлэҕэ киирдилэр. 1 Хомустаахха оскуола, балыһа капиталнай өрөмүөннэрэ ытылынна. Түбүҕэ почта, библиотека үлэҕэ киирдилэр. «Үтүө дьыала» чэрчитинэн Хатырыкка, Аппааныга 50 миэстэлээх детсадтар үлэҕэ киирдилэр, Искраҕа оскуола бастакы учарата бүтэн үлэҕэ киирдэ, Үөдэйгэ КСК тутулунна.

— Кэлэр сылга үлэбит өссө күскэ оргуйуо. Саҥа оскуолалар Үөдэйгэ, Арбынҥа тутуллуохтара. Намга быйыл тутулан саҕаламмыт 100 миэстэлээх 2 этээстээх таас оҕо саада, 28 квартиралаах дьиэ, КСК салгыы тутулуо, 3000 миэстэлээх трибуна тутулуо, Көбөкөнгө КСК онтон да элбэх тутуулар ытыллыахтара былааннар.

### Хааччыыы эйгэтигэр

Салбан куһаҥан суоллаах-истээх, ыраах, үрэх баһыгар сытар нэһилиэк быһытынан биллэр. Кырдьыга да оннук. Намтан тоҕус көс арҕаа бардахха, Кэнкэмэ уонна Ханчалы үрэхтэри туораан бэрт киэн алаастардаах, улахан күөллөрдөөх, халыҥ тыалардаах, уһун от үрэхтэрдөөх, бай-талым бултаах-астаах үтүө сиргэ тиийэҕин. Дьон-сэргэ манна бэрт өргөн түөлбөлөөн олохтоһоттар. Төһө да ыраах буоллар, бэйэтин бэйэтэ көрүнэр, туораттан көмө көрдөөбөт, кимикээ да сыһаламат улуус биер хоп курдук нэһилиэгэ. Бу өтүгүр олохтоох ОДЬКХ үлэтэ дьэҥкэтик кестөр диэтэххэ, арааһа, сыспатым буолуо.

Учаастак маастара Корякин Савва Петрович бу тирилтэҕэ үлэлээбитэ уонтан тахса сүл буолла. Бэйэтинэн 16 үлэһиттээх. Нэһилиэк улахан объектарын: оскуоланы, кулуубу, детсады, икки этээстээх уопсай дьиэни итинэн хааччылар. Оттук быһытынан айылҕа гааһа тутуулар буолан,

### Улуус нэһиликтэригэр

Модут нэһилиэгэр 2012 сылга барыта 943 ынах сүөһү, 920 сылгы, 41 сибиинньэ, 213 кууруска итиллэн тураллар. 3145,7 т от оттонно, 800 т сиилэ, 400 т сенаж бэлэмнэнэ. Уопсайа 4 тэрээһиннээх, 6 бааһынай, 151 кэтэх хаһаайыстыбалар бааллар.

Сэтинньигэ Дьүөдэй, Билгиньэх күөллэригэр республикатааҕы суолталаах мунхалааһын буолла. Словакия республикатыттан, ХИФУ 2 учуонайа, ИДБМ миниистирэ Кошелев, тыа хаһаайыстыбатын министрствотыттан 30 киһи, «Сахагипрозем» ААО тэрилтэ үлэһиттэрэ кыттыны ыллылар.

Сэтинньи 16 күнүгэр нэһилиэккэ тыа хаһаайыстыбатын күннэрэ тэрээһиннээхтик бардылар. Бырааһынньык чэрчитинэн убаһа астааһыныгар, саамай улахан тоҥ үүт, улахан собо, халыҥ хаһа, бүүт, улахан собо, оҕуруот аһын соҕуоупкатыгар күрэхтэр буоллулар. Күрэххэ бириддиллээн дьон күрэхтэстилэр. Тэрээһини тыа хаһаайыстыбатын специалиһэ С.В. Федорова уонна С.И. Охлопков аатынан сынныалан киинэ тэрийэн ыытылар.

### Тыа сиригэр – дохуоттаах үлэни

Ахсынньы 21 күнүгэр СР тыа хаһаайыстыбатын уонна ас-үөл политикаһын министрствотыгар бааһынай хаһаайыстыбаларга, родовый общиналарга Саха республикатын Президентин граннарын туттардылар. Ол иһинер Президент гранын, тыа хаһаайыстыбатын министрин Иван Слепцов илиититтэн, биһиги улууспутуттан икки хаһаайыстыба тутта. Ааһан эрэр сүл

## «БИГЭ ЭРЭМЛЭЭХПИТ»

үлэһиттэргэ ирдэбил кытаанах, эппиэтинэс үрдүк. Сыллата туттарар техминимумнарын барарга оператордар үчүгэйдик бэлэмнэнэн, урут үөрөспиттэрин хатыгылаан тиийэллэр. Маныаха 1995 с. үлэһит оператордар: Федоров Василий Николаевич, Винокуров Алексей Иннокентьевич, Корякина Прасковья Петровна, Петрова Наталья Петровна атыттырга холобур буолаллар. Кинилэр үлэһит сменаларыгар ханньык да саахал бу кэм устата тахсыбата. Кистэл буолбатах, тыа сиригэр үлэ көстүбөт, үлэ миэстэҕэ күндү. Ол эмиэ туһунан ирдэбили үөскэтэр.

Бу 16 киһилээх коллектив нэһилиэк обществнай олоһор активнай кыттыһыны ылар. Суботунньук, ырааһырды, өрөмүөн үлэтэ буоллун – барытыгар илиилэрэ тиийэринэн үлэлэһэллэр. Олохтоох дьаһалтаны кытта биер тылы булан, тугу барытын биер сүбэнэн омороллор. Ол да иһин ааспыт күмгэ нэһилиэк үрдүнэн үлэ сэргэхсийбитин олохтоохтор бэлиэтиллэр. Эй-

иэнэ-миэнэ диэбэккэ, ититэр систиэмэҕэ саахал табыстаһына коммунальщиктар туроталлар, үлэһитин хааччыаллар.

Манна учаастак маастара С.П. Корякин олоһун устата уһундук үлэлээбит уопута, урут совхоз салайааччытынан, нэһилиэк баһылыгынан үлэлээбитэ элбэҕи этэр. Тыа сирин олоһун үчүгэйдик билэрэ киһи бүгүнгү үлэтигэр элбэх көмөлөөх. Ол иһин учаастак Салбан нэһилиэгэр сүрүн төһүү күөс быһытынан сыаналанар.

Салбан коммунальщиктара бэлэмнээхтэр, ханньык бабарар күүтүллүбэтэх түгэһнэргэ бэлэмнэммиттэрэ, онгостуммттара ыраатта. ПТН-нара, электродтара, сваркалара, станциялара уода. бэлэм. «Намкоммунтеплоэнерго» маньаха энкилэ суох эрдэ хааччыларын билиэтиэххэ тобоостоох. «Кыһыны этэнгэ сылаастык туоруурга бигэ эрэллээхпит» – диэр Савва Петрович.

**А.Г. КОБЯКОВ, пресс-киин салайааччыта**

## КЫСТЫК ТЭТТИК СОНУННАРА

Сэтинньи 28 чыһылатыттан ахсынньы 6 күнүгэр диири нэһилиэк Нам улууһун инбэлииттэрин декадатыгар ситиһиилээхтик кытынан. Ол курдук «Күһүңгү киһи күлбүтүнэн» куонкурс-быыстапкага үһүс, «За рулем» куонкуруска үһүс, хабылыкка иккис, дарска иккис миэстэ буоллубут.

Сэтинньи 30 күнүгэр Г.Н. Шамаев нэһилиэк баһылыгын дуоһунаһыгар киирэр инаугурацията үрдүк таһымна ааста. Григорий Никитини Нам улууһун баһылыгын солбуйааччылар Н.В. Слепцов, И.Р. Попов, баһылык дьаһалтатыттан И.Р. Михайлов, С.П. Ядрихинский эвэрдэлээтилэр, үлэтигэр ситиһиилэри баҕардылар.

Ахсынньы 15 күнүгэр Саха республикатын физическэй културатын уонна спордун туйгуна Е.Г. Гоголев кэриэһигэр улустастааҕы хапсаҕай күрэхтэһиигэ буолан ааста. Уопсайа 11 хамаандаттан 98 киһи 6 ыйааһынна күрэхтэстэ. Уопсай түмүгүнэн 21 очколаах Хатын Арыы хамаандата бастакы, Мо-

дут – иккис, Хамафатта – үһүс миэстэ буоллулар.

Ахсынньы 14-15 күннэригэр Горнай улууһун Бэрдийгэстээх бөһүөлгөр региональной «Инникиги хардыы» научнай-практической конференция буолан ааста. Модут орто оскуолатыттан 3 оҕо ситиһиилээхтик кытыннылар. Ол курдук 11 кылаас үөрэнээччигэ Алексеева Маша «Медицинские науки» секцияга лауреат, 10 кылаас үөрэнээччигэ Гуляева Ньургуйаана «Сельскохозяйственные науки» секцияга лауреат буолан кыайыы өрөгөйүн биллилэр. 9 кылаас үөрэнээччигэ Кривошапкина Маша дакылаата республиканскай конференцияга кыттыыга рекомендацияланна.

Олохтоох врачнай амбулаторияга ыарыһахтары көрүүсисти хаачыстыбатын тупсарар инниттэн сүл устата 15 устуука саҥа тэрил кэллэ. Босхо оҕо аһылыгынан 59 элбэх оҕолоох уонна кыаммат дьон оҕолоро хабылыннылар. Клиническэй лаборант штата көрүлүннэ.

**А.Г. КОБЯКИНА, Модут**

## БАСТЫН ҮЛЭЛЭРЭ БЭЛИЭТЭННЭ

түмүгүнэн уон бастыһнар ортолоругар Бөтүг нэһилиэгиттэн оҕуруот аһын үүннэриитинэн дьарыктанар «Шмидт» КФХ (салайааччы Григорий Григорьевич Уваровскай) уонна Хамафатта нэһилиэгиттэн сүөһү иитиитин салаатыгар үлэһит «Сэргэ» КФХ (салайааччы Владимир Афанасьевич Герасимов) аат-

танылар. Президент гранын ылыбыт «Шмидт» уонна «Сэргэ» бааһынай хаһаайыстыба үлэһиттэрин кинилэр сыралара, республика тыатын хаһаайыстыбатыгар киллэрэр дьоһун кылааттара үрдүктүк сыаналаммытынан эвэрдэлибит.

**Бэйэ информ.**

### В.Н. ДЬЯКОНОВА, үөрэх управлениетын начальнига:

— Быйыл Нам улууһунгар үөрэхтээһин тэриллэбитэ 140 сыла бэлиэтэнэн сүл устата ытыллыбыт тэрээһиннэр, конкурстар, үбүлүөйдөр бу даатага ананан ытылыннылар. Түмүктүүр тэрээһин педагогическай общественность, ветераннар кыттылаах үрдүк таһымнаахтык ытыллыбыта. Саамай улахан үөрүүнэн, бэлиэ түгэһинэн 2 Хомустаахха 156 миэстэлээх таас оскуола киириитэ буолар. Маны таһынан Искраҕа основнай оскуола бастакы учарата үлэҕэ киирдэ, Хатырыкка 50 миэстэлээх оҕо саада тутулан үлэҕэ киирдэ. Хатын Арыы оскуолатын саха тылын учуутала И.Д. Ноговицын, Нам 1 №-дээх оскуолатын нуучча тылын учуутала У.М. Иванова «Сүл бастың учуутала» конкурс лауреаттарынан буоллулар. 22 оҕо россияйскай, республикатааҕы олимпиадалар кыайылаахтарынан буоллулар. Егор Емельянов химияга Москвага, Настя Ильина ОБЖ-га Иркутскайга Россиятааҕы олимпиада финалыгар кытыннылар. 19 оҕо оскуоланы мэтээлинэн бүтэрдэ.



— 2013 с. Президент Ыйааһын Тыа сирин сылынан биллэриллибитэ биһиэхэ улахан суолталаах буолуо диин күүтэбит. Үөрэхтээһин биер кэлим модернизацията салгыы барыага, федеральной государственной образовательной стандарт салгыы үлэлиэҕэ, кэлэр сүл биһигини элбэххэ эбээһинэстиир, элбэх үлэни эрийэр, үөрэҕи салгыы тупсарыы үлэтэ барыага.

### Тыа сиригэр – дохуоттаах үлэни

## ТЫА СИРИГЭР КӨМӨ БААР

Үүнэр сүл – Тыа сирин сыла. Саха республикатын президентэ Е.А. Борисов тыа сирин сайдытыгыгар дьаһалын тыа сирин олохтоохторо үөрэ-көтө, биһирини көрүстүлэр. Бөтүг нэһилиэгэр барыта 15 бааһынай хаһаайыстыба, икки ИП, ол иһинер оҕуруот аһын үүннэриинэн дьарыктанар үс улахан хаһаайыстыба – «Дьулус-97», «Дайыһа», «Шмидт» бааллар. Бу сылы хайдах түмүктээбиттэрин билсип, инники үлэ-хамнас туһунан кэпсэтиһэ нэһилиэкпит тыа хаһаайыстыбатын специалиһын С.П. Суздаванованы көрүстүм. Саргылаана Павловна үрдүк үөрэхтээх зоотехник, тыа хаһаайыстыбатын специалиһынан иккис сылын үлэһит.

**– Бу ааһан эрэр сылы хайдах түмүктээн эрээбит?**

– 2012 сүл түмүгүнэн от былаана 107 % туолла, ол эбэтэр 2226,6 т оттонно. Үүпүт былаанын 91 % толорон олоһобут. Сүл түмүгүнэн толорор былааннаахпыт. Эт былаана 139 %, сүөһү төбөтүн аһсаана 101 %, үүнүүбүт былаана 101 % туоллулар. Ону тэнэ үгүс тугуу ытылынына, ол курдук «Чоомуос» б/х (сал. Сивцева А.А.) хотон, «Кыырай» б/х (сал. Суздавов Нь.Н.) сылгы хааччаҕа, «Дайыһа» б/х (сал. Попова Н.И.) конебаза тутунулар. «Ботто» б/х конебазатыгар олоһор дьиз тутта. «Дайыһа» 45 усталаах күрүө оҥордо. Икки бааһынай хаһаайыстыба саҥа бааһына сирин ыллылар.

**– Саха республикатын Президентин дьаһалынан хас биердии сүөһү төбөтүгэр 6000 солк. суумалаах көмө харчы көрүллэр буолла. Биһиги нэһилиэккэ бу көмө кэллэ дуо?**

– СР президентэ Е.А. Борисов 2012 сүл ыам ыйын 11 күнүнээҕи 188 №-дээх ыйааһар олоһуран ынах сүөһү аһсаанын элбэтигэр быйыл 6000 солк. субсидия көрүллүбүтэ. Бу күннэргэ кэтэх хаһаайыстыбалар 26400 солк., бааһынай хаһаайыстыбалар 1362000 солк. көмөнү ылаары олоһобут.

**– Кэлэр сылга туох былааннаах үлэһит-хамсы сылдыабыты?**

– Инники үлэҕэ-хамнаска былааннары кылгастык билиһиннэрэр буоллаха, кэлэр 2013 сылга «Развитие семейных животноводческих ферм на базе к/х на 2012-2014 годы» диин программага кыттаары сылдыабыт. Кормовой базабытын онгостон былааннаахтык үлэлэтэр соруктаахпыт. Сайылыкпыт уотун бырайыагын онготторон сайылыгы үлэлэтэр былааннаахпыт.

**– Үүнэн эрэр 2013 сылынан бар дьонгор баа санаан?**

– Кэлэр иһэр Саҥа дьылыннан бар дьомун истигник эвэрдэлибит. Баарабын отчут-масчыт, үлэһит нэһилиэгим олохтоохторугар ыарахан кыһыны этэнгэ аһаран, эһиилги күөххэ үөрэ-көтө үктэнэллэригэр, тус олохторугар дьолу-соргуну, доруобуйаны.

**Кэпсэттэ Валентина КОЛЕСОВА, Бөтүг**

### Л.А. СЛЕПЦОВ, улуус кылаабынай бырааһа:

— Ааһан эрэр сүл элбэх ситиһиилэрдээх, үөрүүлээх. Ол курдук, саҥа поликлиника үлэҕэ киирдэ. Доруобуяа харыстабылын сайдытыгыгар өңө иһин республика президентин махталын уонна «Кыһыл көмүс» бэлиэһин наһарадаланнабыт. Сыллааҕы биһиэн бэлэһиннэр амбулаторнай-поликлиническай көмө 100%, сытар балыһага куйка туюлуута 100%, күнүскү стационарга эмтэни 100% ситиһилиннэ. Ленскэй нэһилиэк тэрилтэлэрин икки ардыларыгар ытыллыбыт спартакиадага маннайгы миэстэ, улуус профсоюзтары уус-уран конкурстарыгар иккис миэстэ буолбуппут. Модернизация программатыгар олоһуран 1 Хомустаах балыһатыгар 15 мөл. суумалаах өрөмүөн барда, поликлиникага аныгы ирдэбилгэ эппиэттиир саҥа элбэх мед.



оборудование көрүлүннэ, автопаркага 6 саҥа массыына ананна. «Биер ныгыл Россия» партия тэрийбит «Земский доктор» бырайыагынан 22 эдэр быраас үлэһит кэллэ.

— Былааннарбыт: республика үрдүнэн биер тэн диагностическай ситимгэ көһүөхтээхпит. Стационар, поликлиника икки ардыларыгар электроннай сибээс олохтоһор былааннаар. Медициһскэй өңө хаачыстыбыта тупсарыгар элбэх үлэ ытыллыаҕа. Кэлэр сылтан «Суһал көмө» ОМС көрүүтүгэр киирэринэн сибээстэн, бары ыарыһахтаран паспорт, полис булгуччу ирдэниллиэҕэ.



Эриэн үөн сыла илинги халандаарын 2013 сыл олуньу 10 күнүтэн 2014 сыл тохсуньу 31 күнүгэр бигэргэнэр диең суруллар. Чэ, хайдаһын да иһин ахсынны 31 күнүгэр түүн саргылаах саңа дьылбытын үөрэ-көтө көрсөүт. Буолаары турар эриэн үөммүт хара, халлаан күөх, от күөх өнөрүт ордук сөбүлүүр. Кини күүһэ-уоҕа ууга сытар, тобо диэтэххэ ууга хамсанара-имсэнэрэ тэтимирэр, түргэнник уларыйар, быһата ууга кирирдэинэ бэйэтин киэнэ. Онон 2013 сыл ымьыга – Ууга сылдьар хара өнөөх эриэн үөн буолар. Кэлэр сылга дьонго-сэргээ дириг оһу, барытын ырынаалаан толкуйдууру, ырытан көрөн баран быһаарыныны ылынары сүбэлииллэр. Кырыктаах, кыһыһырмаҕай дьон бу сылга табыллымыахтарын сөп.

# ЭРИЭН ҮӨН СЫЛЫН ХЛЙДАХ КӨРСӨВҮТ?

Эриэн үөн бары билэрбит курдук бытаанник туттар эрээр түргэн дьайыһылары онорор. Көһүпэтэх өтүттүн кириэн сөп. Кистэлэн күүһүн сөптөөх бириэмээгэ табатык туһанар. Ол кини муударана. Кини тулуурдаах, сэрэхтээх. Хара эриэн үөн дьонго күүтүллүбэтэх өттүттэн уларыйыһылары аҕалар. Ол иһин барытын былааннаан, ымпыгар-чымпыгар диэри ыйааһыннаан көрөн, сыналаан баран дьайыһылары оноруохха наада. Уруккубутунааҕар хас эмит төгүл сэрэхтээх, сэрэнэн-сэрбэнэн сылдьарбыт ордук. Сыыллааччы кыыл быһытын-майгытын күннээҕи олоһун курдук сылын салайыа. Ол иһин бу сылга бэйэни сайыннарыга, ордук айар дьовуурга, үөрэххэ болдомтону ууруохха наада. Кэлэр сылга квалификацияны үрдэтти, ыарахан боппуруостары быһаарыа ордук.

Лыктары, осьминогары оһонманан уурталыахха сөп. Эриэн үөн символун атыылаһан, араас матырыйаалтан бэйэҕит онорон чугас дьоннугулар бэлэхтээн үөрдүн. Тоҕотун билбэтим эрээр, эриэн үөнү утуйар хоскутугар ууруман диең сэрэтэллэр. Тугу тангыахха сөбүт? Хара, хараҥа халлаан күөх, от күөх өнөөх былааччылар, көстүүмнэри, ырбаахылары кэтиэххэ сөп. Ыбылы да ыһсары, ханан да мырчыстыбатах таҕастары кэтин диең сүбэлииллэр. Эр дьон хаалтыстара этиллибит өнгөрөгө дьүөрэли буолуохтарын сөп. Киэргэллэргэ күндү таастар хайаан да баар буолуохтаахтар, ордук үчүгэй хаачыстыбалаах, элбэх кырылаах бриллиант биһирэнэр.

## 2013 СЫЛ САНДАЛЫТЫН МААНЫЛААХ САЛААТГАРА

**Креветкалаах салаат**  
Састааба: 100 г кытаанах суортаах сыыр, 1 сибизһэй оҕурсу, 200 г „тигровай“ креветка, 5-7 „черри“ помидор, 1 болгарскай перец, 1 ч. нь. бальзамической уксус, петрушка, укроп, оливковой арыы, хара молотай перец, туус.

Бу салаат оһоһуллара бэрт боростуой. Ол курдук, аанбастан креветкаларбит үрдүлэригэр итии уу кутан сууябыт. Сууян баран үс мүнүүтэ курдук мас арыытыгар ыһаарылыбыт, сойутабыт. Бизэрэһи, оҕурсуну, помидору салаакка оһоһулларын курдук, онтон сыыры кубиктыы, петрушканы, укробу кыра гына бысталыбыт. Барытын холбоон туустуубут, бизэрэстигибит уонна оливковой арыы, бальзамической уксус эбэн булкуйабыт.

С а н а д ь ы л л а а ҕ ы

## кукурузалаах салаат

Ингредиеннэрэ: кэнсиэрбэлэммит муора хаппыстата, кукуруза, краб этэ, салат сбирдэхтэрэ, сымыыт, 1 луук, майонез.

Бу салаат төһө да боростуойдук оһоһулуннар остуолу киэргэтэр биир бастың бүлүүдэ. Муора хаппыстатын, кукурузаны иһиккэ кутабыт. Үрдүгэр кыра гына бысталаммыт луугу, краб этин, сымыыты кутабыт. Эбии салаат сбирдэхтэрин кытта майонези кутан булкуйабыт. Салаат бэлэм.

## 2013 сыллаах эриэн үөнгө аһаммыт салаат

Ингредиеннэрэ: 2 сымыыт, 2-3 хортуоппуй, 8 сибизһэй шампиньон, мас арыыта, 100 г ветчина, 100 г кэнсиэрбэлэммит горуох, 50 г сыыр, 2 туустаах оҕурсу, майонез, күөх луук, туус.

Буспатах хортуоппуйу кыра солуома гына быһан хобордооххо „фри“ курдук ыһаарылыбыт. Арыытын оботторон баран иһиккэ уурабыт, сойутабыт. Тэллэйбитин кыра гына быһан

аһыах арыыга ыһаарылыбыт уонна кумааҕы сотторго оһон туора уурабыт. Кыра гына быһыллыбыт оҕурсуну, сымыыты, солуомалыы быһыллыбыт ветчинаны, сыыры, горуоһу бири-бири эбэн булкуйабыт. Ити кэннэ тэллэйбитин эбэн тууһу, майонези кытта буккуйабыт. Үрдүн хортуоппуйунан, күөх луугунан киэргэтэбит. Салааптытын эриэн үөн моһуонунан оһордохпутуна өссө ордук миньийи.

## Муора салаата

Састааба: лиис салаат, 2 ньуска майонез, 300 г тон «Морской» коктейль, помидор – 100 г, сибизһэй шампиньон – 50 г, 2 ост.нь. соус, оҕурсу – 100 г, 2 ост.нь. лимон сога, оливковой арыы. Заправка: 2 ч. нь. соевый соус, ыстакаан аһара сүөгэй, 2 ост.нь. кыһыл икра, молотай бизэрэ, 2-3 ост. нь. майонез, маһан бизэрэ, лимон сога, туус. Киэргэтэргэ: лимон, сибизһэй күөх тума.

Шампиньоны, помидору, оҕурсуну синьнигэс гына бысталыбыт. Оҕурсуоппут аһын барытын тэллэйи кытта булкуйабыт. Лимон соһун, соевый соус эбэбит уонна 15 мүнүүтэ туруора түһэбит. „Морской“ коктейль сымнаһас буолуор диэри ирибитин кэннэ оливковой арыыга ыһаарылыбыт. Ыһаарылыы туран лимон соһун кутабыт, салгы соевый соус кутан үс мүнүүтэ буһарабыт. Барытын булкуйан баран лимонунан, күөх туманан киэргэтэбит.

Салаат заправкатын манник оһоруохха сөп: блендеринэн сүөгэйи уонна майонези ытыйабыт, лимон соһунан, соевый соһунан хаапылтабыт, туусту-

## Борис Борисович Бугаев, орто уонна дьовус бизнени сайыннары консултациян киирин салайааччыта:

– Улууспутугар уопсайа 1300 кэригэ араас өнгөнөн дьарыктанар предприниматель баар. быйылгы сылга эбии 153 киһи регистрацияланна. Өрүү буоларын курдук, тыа хаһаайыстыбата, бытовое өнө, аты-эргин чаһа атын көрүндүрүөтүөр инники күөһүгэ сылдьар. 28 предприниматель улуус уонна республика өйүүр субсидиятыгар тиксинилэр. Маны таһынан республикаттан быһаччы граннарга, куонкурстарга кыттан балай да предприниматель көмө харчыга тигистэ. Үтүө үгэскэ кубулуйбут „Россия бастын табаара“ күрэххэ биһиги предпринимательбит ситиһиллээтик кыттыбыттар. Биһиги тэрилтэбит ыһтар үлэтигэр 1200-чэ консултация оһоһулунна, сыл устата 17 семинар ытытылынна. Консултацияга ордук судаарыстыба өттүттэн көмө боппуруоһугар сүбэ-ама ылаалар. Кылгаһык эттэххэ итинник.



Эһиилги сылга „Гуймаада лиизин“ нөһүө оборудование, кредиттэһин үлэтэ күтүллэр. Биһиги улууспут республикага туризмы сайыннарыга Нам улууһа инники биэс сылга эксперимент быһыытынан программага кирибитэ. Онон бу эйгэҕэ үлэлэһиэн баһалаах предпринимательлэргэ аан аһаһас.

убут, тумалыбыт, кыһыл икра кутан баран өссө блендеринэн

Сойбуттарын кэннэ булкуйабыт, ол кэннэ болгар бизэрэһин,

## эрийэбит.

## Балыктаах винегрет

Бородукта: баанка аһаара корнишон; 1 уст. моркуоп, 2 уст. сүбүкүлэ, баанка оливка, 2-3 уст. хортуоппуй, 150 г. копченая скумбрия, 1 уст. кыһыл луук, 5 уст. буспут сымыыт. Соуска: 2 буспут сымыыт саһархайа, 2 ост. нь. сүөгэй, 1 ч.нь. хартыһа, хара бизэрэ, туус.

Соуспутун майонези, сүөгэйи, хартыһаны булкуйан оһоробут. Бизэрэһи, тууһу көрөн эбэбит. Оҕурсуоппут аһын барытын буһаран кубиктыы бысталыбыт, луугу кыра гына кырбаһыбыт. Корнишону, оливканы төгүрүктүү быһабыт. Барытын булкуйан баран оһорбут соуспутун кутабыт. Салаат тутатыгар уһун синьнигэс гына быһыллыбыт балыкпытын уурабыт. Бүлүүдэ кыраһабай буолан көстөрө бэйэҕит айар дьовуругуттан тутулуктаах. Сибизһэй күөх туманан, сымыытынэн киэргэтэбит.

## Креветкалаах. кальмардаах салаат

Ингредиеннэрэ: 3 бэйэтин сүмэһинигэр буспут кальмар, кэнсиэрбэлэммит кукуруза, 200 г креветка, спаржевай фасоль 200 г, 150 г кэриэй моркуоба, 1 устуука болгаар бизэрэһэ, 1 ч.л. виннай уксус, 2 ост. нь. лимон сога, туус, 4 ост. нь. оливковой арыы, 2 ост. нь. соевый соус, бизэрэ, тума.

Кальмары, креветкэни, фасолу биригэ буһарабыт, туустуубут. Арба, буһарыахпыт иннинэ кальмары итии ууга уганылабыт, хаһын ыраастыбыт, фасольбутун кубиктыы быһабыт. Креветкэ буспутун кэннэ ыраастыбыт, көлүһэһи быһабыт, фасоль уутун дуршлагтыбыт.

моркуобу, кукурузаны быһан эбэбит. Уксус, соевый соус, лимон соһун кутабыт. Тууһун, туматын, оливковой арыыбытын хайдах баһарарбытынэн, сөбүлүүрүбүтүнэн кутабыт.

## „Цезарь“ салаат

Састааба: 50-нууг „радикчо“ уонна „лолло-россо“ салааттар, 2 уст. сибизһэй оҕурсу, баанка аһара арыы, 3 чеснок өлүүскэтэ, 200 г. копченая куурусса буута, 150 г. помидор, 300 г үрүң килиэп, оливковой арыы, 1 ост. нь. лимон сога. Соуска: 1 ч.нь. хартыһа, 3 сымыыт араһаһа, 100 г. оливковой арыы, молотай бизэрэ, туус, 100 г. виннай уксус.

Барытын сылаас ууга сууябыт, куурдабыт, салаат сбирдэхтэрин илиибитинэн кыра гына быһыта тытабыт, оҕурсуну, помидору синьнигэстик быһабыт, арыы эбэбит. Сымыыт араһастарын миксеринэн икки бүк үллөр диэри эриттэрэбит. Итиэннэ уксус, лимон соһун, хартыһа, оливковой арыы кутан биригэ булкуйабыт. Бизэрэ, туус эбэн бизэрэбит. Биригэ маассалаах буолаһына, ол аата соуспут бэлэм буолбут. Соуспутун салаакка кутабыт, сухариктары эбэбит, үрдүтүгэр кыра гына бысталаммыт куурусса буутун уурабыт (сухарик оһоробутугар килиэһи кыра кээмэйдээх уһун синьнигэс гына быһабыт, оливкавай арыынан биһэн баран 30-ча мүнүүтэ туруора түһэбит. Чесноктаах арыыга духуонка лиһигэр 200 кыраадыс итигэ 8 мүнүүтэ буһаран ылабыт).

Миньнигэстик саһа 2013 сылы көрсүң!

Бэлэмнээтэ М. ПЕТРОВА

# САҔА ДЬЫЛЛААҔЫ ОСОҔО ООЖЖУУЛАРА

Саргылаах Саһа дьыл быраһынныһыгын элбэх буолан көрсөр дьонго анаан «ас тарҕатар» оонньуулары бэлэмнээтибит

## «АУКЦИОН»

Оонньууну ыһтааччы туох эрэ бириис малы көрдөрөр уонна этэр: «Бу мал хайдаһын-тугун кэпсээң, ким бүтэһик быһаарыныны эпит ол аукционга кыайар.» Онтон оонньооччулар уочаратынан, илиилэрин ууна-ууна кэпсииллэр, ону ыһтааччы «өссө ким этэр?» дии-дии аукционист курдук аһсаан аһар. Ким этиити бүтэһик буолбут, ол киһи бириһи ылар.

## «АЗБУКА»

Ыһтааччы ханник баһар букубаны этэр. Оттон оонньооччулар бэйэлэрин тэриэлкэлэригэр баар, ол букубаттан саһаланар аһатын этиэхтээхтэр. Ким эпит, ол ыһтааччы буолар.

## «КИТАЕЦ»

Хас биридии кыттааччы иннигэр горошек, кукуруза о.д.а. бытархай аһ кутуллубут тэриэлкэ ууруллар. Ону кытай палочкаларын ким бастакынан сиэн бүтэрбит, ол кыайар.

## «ЗОЛУШКА»

Эр дьон оонньоуллар. Араас курупалары (гречка, горох, фасоль, рис, туох баарынан) биригэ булкуллубутун хараһа баайлыбыт кыттааччы араас иниттэргэ наардыахтаах. Ким түргэнник бүтэрбит, ол кыайар.

## «МИН КИММИНИ?»

Хас да варианнаах оонньоу. Кумааһыга эрдэттэн ханник эрэ уустук соһус тыллары эбэтэр хас биридии кыттааччы тутатына биллиилээх дьон, остуорууа дуу, киһнэ геройдарын дуу ааттарын суруйаллар уонна ол кумааһыны көрдөрбөккө эрэ атын киһи көхсүгэр ииллэллэр. Кыттааччы көхсүгэр баар суругу дьонтон ыйыталаһан таайыахтаах, оттон ыйытыларга «суох» уонна «оннук» (да) эрэ диең эпиттэтиэххэ сөп.

Иккис көрүңэ. Кыттааччыларга кумааһы лиистэргэ, ручка түңэттиллэр. Хас биридии киһи бу лиистэ бэйэтин биригэ эти-

инэн ойуулаан суруйуохтаах (холобура, мин кыраһабай харахтаахпын, мин аһыныгас сүрэхтээхпин, мин уһун мооньулаахпын о.д.а.) Онтон лиистэри булкуйан баран, кыттааччыларга таллараллар. Суруллубуту аһан баран кыайан таайбатах киһи туоруур. Ким самай элбэх киһини таайыт, ол кыайар.

## «ИЛИИ ИМИНЭН»

Хараһа баайылаах кыттааччы халын үтүлүк кэтэн баран туох малы бизэрбитэрин таайыахтаах.

## «ИГИРЭЛЭР»

Икки киһи бэйэ-бэйэлэрин биригэ илиилэринэн куустуһаллар уонна хаалбыт илиилэринэн биригэ киһи курдук туох эрэ соруудаһы толоруохтаахтар, холобура, кумааһыттан фигура кырыйаллар о.д.а. Манник иккилии киһилээх хас да хамаанда буолан күрэхтэтиэххэ сөп.

## «ХАҔАН ДАҔАНЫ...»

Хас биридии кыттааччыга

хас да фишка бэриллэр (испиэскэ маһа о.д.а.). Маннайгы кыттааччы: «Мин хаһан даһаны...» – диең саһалыыр уонна хаһан да оһорботоһу быһытын кэпсиир (холобура, хаһан даһаны поһһынан айаннаабатаһым, па-

раһотунан ыстамматаһым о.д.а.). Оттон оннугу оһорбут дьон киһиэхэ фишка бизэрэллэр. Түмүккэ ким самай элбэх фишка ылбыт, ол кыайар.

## А.И. ЕГОРОВ, «Маймаһа нэһилигэ» МТ баһылыга:

– Самай сүрүн үлэбит – нэһилик генеральной былаана оһоһулунна, ону депутаттар бигэргэттиллэр. Инженернэй обуһуорство, ол эбэтэр уот ситимин салгыы тардыы ыһтыллар. Тыа хаһаайыстыбатын дьизэнэн хааччыһы програмаһынан биригэ үлэһит дьизэ туттарыгар көмө субсидия ылла.



– Кэлэр 2013 сыл республикаһа тыа хаһаайыстыбатын сылынан биллэриллибитинэн нэһиликкэ програма оһоһунубут. Ол чэрчитинэн сайылык тутар, конебазаны ситэрэр, сайынны водопроводы тардан саһалыыр былааннаахпыт. Культура киһин дьизэтин тутуутун туруорсабыт. Генбылааммытын урукку баһыналары уларытыахтаахпыт.

**Ыл – ыччаттынан**

Куһаҥан Ыл нэһилиэгэ быйыл төрүттэммитэ 200 сылыннан сибээстээн биэр дойдулаахпыт И.Е. Винокуров үрдүк аатынан „Ылдьаа ыччаттара“ диэн общественной хамсааһын тэрилиннэ. Бу хамсааһын сүрүн соруғунан ыччаты патриотическай тыынҥа, кинилэри биэр

нэһилиэк үүнэр кэскиллэрэ мустан сүһүөхтөрүнэн араһан оҕо түмсүүлэригэр киирдилэр. „Сарыал“ оҕо тэрилтэтигэр 39 оҕо саад иитиллээччигэ үөрэн-көтөн сүрэхтэннэ. Оскуола алын сүһүөх кылааһын 35 үөрэнээччигэ „Саһарҕа“ оҕо тэрилтэтин чилиэнэ буолла. Ону туюһулуур анал бэлиэ туттулар. Оттон „Сайдам“ оҕо тэрилтэтигэр 30 орто сүһүөх кылаас

лор 4 секциянан хайдан үөрөкөтө үлэлээтилэр. Билинҥи ыччат политикаһын ырыттылар, төрөөбүт нэһилиэктерин туһунан викторинаҕа оонньоотулар, инники былааннарын торумнаатылар. Кизһэни ырыаһыт Джида сэргэхситтэ. Мустубут ыччакка сүбэ-ама биэрдэ, патриот диэн тыл суолтатын ырыа нөҕүө тириэртэ.

**ЫЛДЬАА ЫЧЧАТТАРА**



сомуо күүс быһыытынан иитэн таһаары буолар. Оҕо саад иитиллээччилэригэр таһааран, эдэр дьонго тийэй биэр кэлим программа суруллан, саҥа түмсүүлэр тэрилиннилэр. Ахсынньы 14 күнүттэн саҥалаан Хатыҥ Арыы нэһилиэк иһинэн иитэр үлэҕэ сүҥкөн суолталаах тэрээһиннэр ыытылыннылар. Ол курдук

үөрэнээччигэ киирдэ. Аппааны, Граф Биэрэгин, Кыһыл Дэрэбинэ 14-тэн 25-гэр диэри саастаах ыччата мустан ахсынньы 15 күнүгэр „Ылдьаа ыччаттара“ хамсааһынҥа киирдилэр. Кинилэргэ түөскэ аннылар бэлиэ кэтэртилэр. Түмсүүлэргэ киирбит оҕо-дьон, барыта 80-ча киһи, кэс тыл эппиттэрэ элбэх киһини долгутар. Салгыы оҕо-

Тэрээһин үүнэр-сайдар кэммитигэр төһүү күүс буолуо диэн эрэнэбит. Үөрэнээччи – устудьун – ыччат нэһилиэкпит, улууспут сайдыытыгар кылааппытын киллэриэхпит.

**Вика АЛЕКСЕЕВА,**  
**Хатыҥ Арыы орто оскуолатын**  
**10 кыл үөрэнээччигэ**  
**Аня АДАМОВА,**  
**ХИФУ 1 кууруһун устудьуона**

**Сокуону тутуһуу – барыбыт эбээһинэспит**

Киһи олоҕор гражданскай турук аактатын толорор орган (ЗАГС) дьэитин кытта хара төрүүбүттэн бытыгын быһа үктүөр диэри алтыһар. Ол курдук, оҕо бастакы докумуонун, аатын-суолун сибидиэтилистибэтэтин ылар. Улаатан олоҕун агаарын көрсөн биэр дьэ кэргэн буолара эмиэ манна бигэргэнир. Онтон да атын хас биридир киһи олоҕун усталаах-туора-

200 солкуобай государственнай поштинаны төлүүгүт, ол кэннэ иккиэн паспорттаах кэлэн сайабылыанна биэрэбит. РФ Дьэи кэргэн кодексын 11 ыст. 1 п. бигэргэнэр күнүгүт биэр ыйынан буолар. Онтон убаастанар бирчичинэнэ ити болдьох аччаан эбэтэр уһаан биэриэн сөп. Эдэр ийэ: „Мин кыра 5 саастаах оҕолорун. Аҕата баран хаалбыта, иитиитигэр көмөлөспөт.

ЗАГС-ға кэлэн докумуоннаргытын онотторобут”. Эдэр дьахтар: „Биһиги икки оҕолоохпут, араһабын баҕарабын. Араһысы хайдах буоларый?”. М.Д.: „143 № ФС „Гражданскай турук аакталарын туһунан“ 31 ыст. этэринэн, эһиги саастарын ситэ илик кыра оҕолоох буоллаххытына, араһысы суугунан быһаарыллар, суут

**Н.Г. ПАРНИКОВ, үлэ уонна социальнай харалта управлениетын начальнига:**

— Аһан эрэр сый биһиги управлениебүт үлэтигэр-хамнаһыгар бэлиэ түгэнинэн үлэҕэ уонна социальнай сайдыыга министерство Нам улууһугар коллегията буолар. Бу оробуочай сырыыга министр Николай Дегтярев кэлэн киэн ыгырыылаах кэпсэтии, санаа атастаһыта тахсыбыта. Онон сырыы бүтүн улуус олохтоохторугар суолтата, дьайыыта улахан буолбута. Өр сылларга управление начальнигынан үлэлээбит В.И. Гуляева үлэ уонна социальнай сайдыыга министерства бочуотунан ветерана буолла. Управление начальнига уларыйда.

— 2013 сылга биһиги өгөбүтүгэр, көмүскэлбитигэр наадыйар нэһилиэнньэ сүрүн араһагыгар көдүүспүтүн өссө күүһүрдүү, төһө кыалларынан 100 % барыларын хабан үлэни-хамнаһы тэрийии соруға турар.

**Нэһилиэктер баһылыктарын отчуоттара**

**СЕЛО ДЬАҤАЛТАТЫН ҮЛЭТЭ БИҤИРЭННЭ**

Ахсынньы 20 күнүгэр «Ленскэй нэһилиэк» МТ дьаһалтатын отчуота буолла. Мунньахха улуус баһылыгын бастакы солбуйааччы Н.В. Слепцов кыттыыны ылла. Отчуоту нэһилиэк баһылыга А.Г. Новгородов уонна туһааннаах специалистар онордулар. Олохтоохтор быйыл түөлбөлөргө бэрлilibит 50-нуу тыһ. солк. туохха туһаныллыбытын, уопсай дьэилэр өрөмүөннэрин, Чернышевскай уул. аһыллаары турар арыгы маҕаһыныгар ким лицензия биэрбитин, аварийнай дьэилэртэн дьону көһөрүү хайдах быһыылаах барыаһын, төһө киһи уһаайба ылбытын, Даадар кулууба хайдах дьылҕаланарын, Т. Монастырева уулуссатыгар сырдататы, суолу оноруу хаһан барыаһын, элбэх оҕолоох ыалга сири хаһан түнүгэллэрин, Октябрьскай уулуссага турар уопсай дьэилэргэ кыла-дыапкалар хаһан тутуллалларын, село иһинээҕи автобус тобо киһэ 8



ч. диэри сылдыбыатын, сыбаалканы ким дьаһайарын, Чернышевскай уул. 30, 22 №-дээх дьэилэрин икки ардыгар гараж тутулларын ким көнүллээбитин, арыгы атылыгыр маҕаһыннар дьон маассабайдык мустар сирдэриттэн 600 м ыраатыннарлыбыттарын ким мээрэйдиирин о.д.а. туһунан ыйыттылар. Унуоха кыайылаах «Базовый» түөлбөҕө 250 тыһ. солк. атыттарга үлэлиллэригэр көмө быһыытынан 50-нуу тыһ. солк. бэрлilibитин, «Хаарбах дьэилэртэн көһөрүү» диэн муниципальнай программанан үлэ ытылла турарын, 30 квартиралаах дьэи тутуута саҥаланан аварийнай дьэилээх дьонноор сыһыа-байаа онно көһүөхтээхтэр, уопсай дьэилэри өрөмүөннээһиннэ «Элбэх квартиралаах дьэилэр капитальнай өрөмүөннэрэ» программанан ЖКХ министерствотын кытта үлэ бара турарын иһитиннэрдилэр. Бу дьэилэр өрөмүөннэрин ытытыга олохтоохтор бэйэлэрэ көмөлөһүөхтээх этилэр даҕаны өйөөбөттөрө этилиннэ. Онон 2014 с. Саха сирин норуоттарын оонньоуулар буоларынан, бу дьэилэр саамай көстүүлээх сиргэ, суол кыттыгыттар туралларынан, 5 дьэиэ өрөмүөн ытытыллахтаах. Уһаайба биэригэ сиргэ аукцион буолбатах, 52 участка арендага бэрлilibит, биэр участка юридическай сиргэ дьэи туттуугар арендага бэрлilibит. Даадар кулууба спорт киһэ буолуоҕа дьон баһылык А.Г. Новгородов эттэ. Уулуссалары сырдататыга бары лаампалар инвентаризациялара ончууллубут, сырдататыга үлэ салгыы ытытылар.

Нам с. ветераннарын сэбиэтин председателэ В.А. Колесов сүөһү мэччир сирэ суоғунан Сизникей участкаһын күрүөлээн мэччирэн сирэ оноруоха сөбүн, балаһан туалетыгар элбэх киһи сылдыһынан ыраастыырга көмөлөһөргө, уулуссалар перекрестоктарыгар лаампалар ыйынахтарын наадатын эттэ, суоллар ыраастаналларын бэлиэтээтэ. Сельскэй уулуссага олоһор Иванов сайынҥи уу турбатын туруоруста. «Ипподром» түөлбө салайааччыта К.Я. Сивцева кинилэр олоһор сирдэригэр суол, сырдататы мөлтөбүн, кылабыһа туолан эрэрин, онон атын сиргэ кылабыһа онорор сөптөөбүн эттэ. ЗАГС сэбидиссэйэ М.Д. Кокарева арыгыттан өлбүт киһи сый аайы элбээн иһэрин бэлиэтээн турар арыгыны утары чопчу дьону кытта үлэлиэххэ наадатын иһитиннэрдэ. Урукку, билинҥи баһылык дьэи-бэҕкэ, дьаһалта үлэтин биэр кэлимник сыаналыырга этии киллэрдэ. Маны таһынан сөү ыччата ДНД-га кыттыан наадатын, дьахтар сэбиэтин үлэтин күүһүрдэргэ о.д.а. этии киллэрдилэр. Бэйдэ сылдыһар ыттары бэрээдэктээһин туһунан ыйыты киирбэтэр даҕаны, бу актуальнай быһыытынан, Андрей Григорьевич бу боппуроска үлэ ытытыла сылдыһарын, ол курдук ыттар, куоскалар инвентаризациялара барбытын, селога суруллубутунан 800-тэн таһа хаһаайыннаах ыт, 700-кэ куоска баарын, бу кыыллар бары паспорттаах, жетоннаах буолуохтаахтарын, хаһаайына суох ыттар өлөрүллүөхтээхтэрин туһунан иһитиннэрдэ.

Улуус баһылыгын бастакы солбуйааччы Н.В. Слепцов киирбит ыйытылары, этиилэри, туруорсуулары барытын анализтаан үлэ күүскэ барыан наадатын сүбэлээтэ, кулууп үлэтэ тупсарыгар, култура дьаһаһа тутулуутугар үлэлэниэхпитин наада диэтэ.

Мунньахха кыттыбыт дьон саҥа дьаһалта үлэтин көдүүстээхтик саҥалаабытын бэлиэтээн тураннар «Биһирийбит» диэн сыаналаатылар.

**В. РЫКУНОВА**

**„ЫЙЫТ – ЭППИЭТТИБИТ“**

тыгар ончуллар докумуоннар үгүстэр. Нам улууһугар бу эйгэ салайааччытынан төрдүс сылын Марина Дмитриевна Кокарева үлэлиир. Гражданскай турук аактатын толорор орган быйыл 2012 сылга тэриллэбитэ дойду үрдүнэн 95 сылын көрүстэ. Ити бэлиэ түгэнигэ олобуран улуус үлэһиттэригэр араас хабааннаах республикатааҕы семинардар, улуустарынан быыстапкалар о.д.а. буолбуттара.

Оҕом аатын, араспаанньатын, аҕатын аатын уларытыахпын баҕарабын”. М.Д.: «РФ Дьэи кэргэн кодекса 59 ыст. этиллэринэн эһиги төрөппүттэр оҕо аатын уонна араспаанньатын атын төрөппүт араспаанньатыгар уларытыаххытын сөп. Холобуур, кэргэни – Сидоров, бэйэн – Иванова буоллаххына, оҕо эн араспаанньаһын ылыан сөп. Ити боппуруоһу улуус дьаһалтатын опека отдела быһаарар. Ол гынан баран төрөппүттэр иккиэннэрин сөбүлэргэ баар буолуохтаах. Онтон өскөтүн эһиги биэр араспаанньалаах буоллаххытына, оҕо араспаанньата уларыыбат. Сокуон этэринэн оҕо аатын аата уларыыбат. Оҕо 14 сааһын туолан паспорт ылбыт, төрөппүттэр сөбүлэһнэрэ баар буоллаһына, бэйэтэ госпошлинаны төлөөн, ЗАГС-ға сайабылыаннаһын биэрэн уларытыан сөп. Маньык боппуроска чопчу ЗАГС-ға кэлэн сүбэ ылыаххытын наада”.

уурааҕа күүһүгэр киирбит буоллаһына ЗАГС-ға ончуллар. Онон эһиги мировой суукка барыаххытын наада. Ол кэнниттэн суут уурааҕа күүһүгэр киирдэ-гинэ 400 солкуобай сбербаанҥа госпошлина төлөөн баран ЗАГС-ға кэлэн араһысы докумуонун толоробут”. Эдэр киһи, устудьун: „Мин ийэм эбэнки, аҕам саха, бэйэм билигин ХИФУ-га үөрэнэбин, араас көмө көрүллэр. Ийэбинэн эбэнки буолуохпун баҕарабын, эһигиттэн справка ылабын дуо?”

Ахсынньы 18 күнүгэр улуустааҕы ЗАГС төлөпүнө ситимин нөҕүө нэһилиэнньэни кытта аһаҕас кэпсэтии ыытта. Уопсайа 7 боппурос киирдэ. Киирбит боппуростары, эппиэттэри хаһыаптыт нөҕүө сырдатарга сананныбыт, биллэр биричичинэнэн сорох дьонноор ааттара ыйытылабыт.

Ийэ: „Мин оҕом аҕата өлөн хаалбыта. Ол гынан баран оҕону соғотох ийэ курдук суруттарыбыт. Оҕом аҕатын дьону оҕобун билинэллэр, билигин аҕатын аатын оҕо төрөөбүтүн туһунан докумуонугар суруттарыахпын баҕарабын?”

М.Д.: „Суох, биһиги оннук справка биэрэбпит. Эн паспортун иһигэр эбии омуккун суруттарыаххын сөп. Намнааҕы миграционнай сулуусаҕа баран сүбэлэтиэххин сөп”. Ийэ: „Мин оҕом аҕата өлөн хаалбыта. Ол гынан баран оҕону соғотох ийэ курдук суруттарыбыт. Оҕом аҕатын дьону оҕобун билинэллэр, билигин аҕатын аатын оҕо төрөөбүтүн туһунан докумуонугар суруттарыахпын баҕарабын?”

Ахсынньы 18 күнүгэр улуустааҕы ЗАГС төлөпүнө ситимин нөҕүө нэһилиэнньэни кытта аһаҕас кэпсэтии ыытта. Уопсайа 7 боппурос киирдэ. Киирбит боппуростары, эппиэттэри хаһыаптыт нөҕүө сырдатарга сананныбыт, биллэр биричичинэнэн сорох дьонноор ааттара ыйытылабыт. Бастакы боппуруоһу Нам селотун олохтооҕо З.И. Егорова маньык ыйытылаах эрийдэ: „ЗАГС дьэиэтэ хаһан тутулуоҕай? Урут тутулан испит дьэи тоҕо көтүлүннэ. Эһиги да, нэһилиэнньэ да эрэйи көрдө. Ыччаттарбыт саамай кэскиллээх күннэрин тэрийэн ыытарга усулуобуйа суох”.

М.Д.: „Тутулан испит дьэи каркаһын аварийнай туруктаах дьэи дьаһалта көтүрбүтэ. Улуус баһылыга А.И. Ильин ЗАГС саҥа, таас КСК тутуллунаһына онно киириэҕэ диэн былаанньыр”. Эдэр дьон: „Биһиги ыал буолаары сылдыбыт, хайдах, туох докумуон нааданыт? М.Д.: „Бастатан туран, сбербаанҥа терминал нөҕүө

М.Д.: „143 №-дээх ФС „Об актах гражданского состояния“ 48 ыстатыа этэринэн эһиги федеральнай суукка оҕону билини туһунан сайабылыаннаһа биэрэбит. Суут уурааҕа күүһүгэр киирдэ-гинэ 200 солкуобай госпошлина төлөөн баран, ЗАГС-ға кэлэн докумуоннары толоробут”. Ити курдук аҕыйах час иһигэр араас ис хоһоонноох ыйытылар киирдилэр, эппиэттэр бэрлilibиллэр.

**Бэлэмнээтэ М. ПЕТРОВА**

**П.Г. СОКОЛЬНИКОВ, ис дьыала отделын начальнигын бастакы солбуйааччы, полиция начальнига, полиция майора:**

— Быйыл полиция туһунан сокуон саҥа үлэбэ кириэн, ону-бутун буларбытыгар, үлэбитигэр, кадр боппуруоһугар ыарахаттары көрүстүбүт. Ол гынан баран, полиция сотрудниктара бэйэлэрин үлэлэрин чистээхтик толорон, нэһилиэнньэ куттала суох буолуутун хааччыһан кэллилэр.

— Эһиил вакансиялар бары туоллахтарына үлэбитигэр өссө кудуустээх буолуоҕа. Тэрилтэлэр салайааччылары видеонаблюдениени олоххо киллэриэхтэрэ дьэ эрэнэбит. Олохтоохтор чутас ыалларын кытта эйэ-дэмнээхтик, өйдөһөн олохторугар баҕа санаабын тиэрдэбин. Улуус бары олохтоохторун 2013 Саҥа дьылыннан истинник эбэрдэлибин, дьолу-соргуну, доруобуйаны баҕарабын!



**Акция**

Ахсынньы 20 күнүгэр «Якутскэнерго» акционернай компания тэриллибитэ 50 сылыгар аналлаах

«Дьоллоох төлөбүр» диэн акцияны «Энергосбыт» тэрийэн ытта.

Акцияҕа үгүс бириис оонньонно. Ол курдук саамай улахан авансанаан төлөбүрү онорбут 10 киһиэхэ сүүйүү оонньонно. Электрическэй сырдатар прибор атыылаһар 3 тыһ. солк. суумалаах сертификаты Намтан Н.С. Сидоров, 5 тыһ. солк. суумалаах сертификаты Намтан Е.И. Николаева, 7 тыһ. солк. сертификаты Намтан П.П. Федоров сүүйдүлэр. Маны таһынан куруук төлүүр дьонно анаан улахан су-

**ДЬОЛЛООХ ТӨЛӨБҮР**



умалаах бириестэр оонньоннулар. Ол курдук, «В-лазер» бытвой техника маҕаһынтан 5 тыһ. солк. суумаҕа атыылаһарга Намтан И.Е. Николаева, Аппаангытан Г.А. Марков, 8 тыһ. солк. атыылаһарга Хамаҕаттаттан У.С. Данилова, Намтан П.А. Хордогосов, Уөдэйтэн А.А. Яковлева сүүйдүлэр. Салгыы 6 киһи түүннү светильник, 10 киһи эмиз светильник сүүйдүлэр.

«Якутскэнерго» АО Дьокуускайдааҕы отделениетын начальнигын солбуйааччы М.П. Егорова иһитиннэрбитинэн манньак акциялар дьон уот төлөбүрүн кэмигэр төлүүллэригэр туһуланар, биһиги улууспутугар номнуо төрдүс төгүлүн ытыллыбыт, сырыы аайы кыттааччы элбээн иһэр, бу сырыыга 150-ча киһи кэлэн кытынна. Кини О.Д. Кулаковская салайааччылаах Намнааҕы отделение үчүгэй үлэлээбин, образцовай буоларын бэлиэтээтэ.

**В. РЫКУНОВА**

**П.Г. ИВАНОВ, улуустааҕы ыччат политикатын уонна спорт управлениетын начальнига:**

— Биһиги управлениебит быйылгы сылга үгүс ситиһиллэрдээх.



Ол курдук спорка: республикатааҕы кыһынҕы спартакиадаҕа Алданҕа, Нерюнгрига тийэн тыа сиригэр нэһиликтэрин бөлөҕөр маҕнайгы миэстэни ылбыһпыт. Бу улуус историйтыгар өтөрүнэн ситиһиллэбэтэх кыайы-хотуу буолан, кыайыбытынан олус киэн туттабыт. От ыйын бүтүүтэ, атырдьах ыйын саҕата ытыллыбыт республикатааҕы инбэлииттэр спартакиадаларыгар, балаҕан ыйыгар буолбут республикатааҕы МЧС-тар спартакиадаларыгар эмиз бастыҥнарын ааттаммыһпыт. Биридилээн көрүнгүргэ: хапсаҕайга хаһыс да сылын Вадим Семенов сыл түмүгүнэн республика бастыҥнарыгар кириэ. Чэпчэки атлетикаҕа кылгас дистанцияҕа сүүрүүгэ Тихонова Лариса үчүгэй көрдөрүүлээх.

Республика чемпионнарын буоллулар: буулдьанан ытыыга Владимир Эверстов, хапсаҕайга Вадим Семенов, Николай Парников, гиіррээ Наталья Ким, мин, пауэрлифтингэ Афанасий Макаров.

— Кэлэр сылга управлениеҕа массыына ылыахтаахпыт. Бюджетпитин биллэрдик улаатыннанан 8 мөл. кэриҥэ буолла. Хайыһарга, боксаҕа, чэпчэки атлетикаҕа тренердэр кэлиэхтээхтэр. Ат спордугар үлэлэһиэхпит. Итиэннэ Чурапчыга ытыллыахтаах «Манчаары ооньууларыгар» бары күүспүтүн ууруохпут. Манна 5 бастыҥ иһигэр кириэр соруктаахпыт. 2014 сылга ытыллыахтаах Саха сиригэр норуоттарын спортивнай ооньууларыгар бэлэмнээн КСК тутуута саҕаланыаҕа, кэлэр сылга тутуу 90% бүтэрэр былаан баар. Маны сэргэ аһан эрэр сыл итэбэстэрин-быһаастарын хатылаабат гына үлэни-хамнаһы тэрийиэхпит.

**«01» предупреждает**

Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре ЮЛ и Едином государственном реестре ИП.

Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность

При хранении пиротехнических изделий на объектах торговли необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий. Запрещается на складах и кладовых помещениях совместное хранение с иными товарами. Должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещение кладовых помещений на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв.м.

В процессе реализации пиротехнических изделий витрины с образцами должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на издели-

воопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, на крышах, балконах, на сценических площадках, во время проведения митингов, демонстраций, на территориях музеев, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

ОНД по Намскому району проводит профилактическую операцию «Новый год» в целях предупреждения совершения правонарушений при распространении и использовании пиротехнической продукции. При

**ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ**



продукции и отвечающих требованиям, изложенным в Техническом регламенте, постановлении Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий». Настоящие требования устанавливают правила поведения людей при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий бытового назначения, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования или сертификации.

Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом секции (отделы) должны располагаться на верхних этажах и не должны примыкать к эвакуационным выходам.

При покупке пиротехнических изделий продавец должен довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии.

Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, транспортных средствах; лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение); с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Применение пиротехнических изделий запрещается: в помещениях, зданиях и сооружениях, на территориях взры-

проведении проверок на объектах защиты должностные лица федерального государственного пожарного надзора осуществляют: проверку соответствия маркировки пиротехнических изделий, проверку целостности упаковки пиротехнических изделий, проверку сроков годности пиротехнических изделий, проверку наличия и достоверности документов о подтверждении соответствия пиротехнических изделий, требованиям Технического регламента. При выявлении в ходе мероприятий по контролю фактов нарушения государственных инспектора ФГПН обязаны исполнить административные процедуры по составу правонарушений ч. 1 ст. 20.4, ст. 14.44, ст. 14.46, ст. 19.33 КоАП РФ.

Просим граждан быть ответственными и бдительными при покупке, хранении и использовании пиротехнических изделий, не лениться лишней раз прочитать инструкцию на изделии и действовать согласно ей.

**ЖЕЛАЕМ БЕЗОПАСНОЙ ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА!**  
ОНД по Намскому району УНД  
ГУ МЧС РФ по РС(Я)

**ОВД сообщает**

Оперативно-розыскная группа экономической безопасности и противодействия коррупции ММО МВД РФ «Намский» доводит до сведения граждан Намского района о необходимости быть бдительным в обращении банковских пластиковых карт. Мошеннические действия лиц незаконно обогащающихся за счет средств граждан участились. Подобные факты имеют место быть и в нашем районе. За 2012 год по Намскому району зарегистрировано 3 случая хищения денежных средств путем мошенничества, посредством сотовой связи. Как правило, противоправные деяния совершаются через операторов сотовой связи, зарегистрированных в других регионах России (Самарской, Смоленской областях, г. Москве и др.). В основном злоумышленники действуют сообща, используя

**НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ**

при этом услуги сотовой связи. Так, например, на сотовый абонента поступает СМС-сообщение о том, что карта банка заблокирована, одновременно указывается номер так называемой технической поддержки банка. Действия злоумышленников рассчитаны на внезапность, доверчивость граждан, введение в заблуждение и получение необходимых данных банковской карты (номер карты, номер счета, сумму и т.д.). В дальнейшем преступники, используя возможность высоких технологий, интернет, похищают денежные средства со счетов владельцев банковских карт, совершая при этом различные платежи (пополнение других счетов,

оплат, интернет-покупки и т.д.). Оперативно-розыскная группа экономической безопасности и противодействия коррупции ММО МВД РФ «Намский» предупреждает жителей и гостей Намского района о необходимости быть бдительным и внимательным в использовании и обращении банковских карт. При необходимости обращаться непосредственно в службу безопасности банка или в правоохранительные органы.

**А.П. АТЛАСОВ,**  
оперуполномоченный  
оперативно-розыскной группы  
экономической безопасности  
и противодействия коррупции  
ММО МВД РФ «Намский»,  
майор полиции

**А.П. АТЛАСОВ, «Хомустаах I нэһилиэгэ» МТ баһылыга:**

— 2012 с. улууска да, республикада да улахан үбүлүүйдэр — М.К. Аммосов 115, Саха сирэ Россияда холбоспута 380 сыллаа, нэһилиэкпитигэр үөрэхтээһин 125 сыла буоланнар, үлэбит-хамнаспыт бу дааталарга туһаайыллан ытыллыбыта. Онно эбии нэһилиэккэ благоустройство сылын биллэрэн, саҥа библиотека үлэбэ кирийдэ, детсад тутуута эһиил түмүктэнэрэ чугаһаата. «Модернизация» программатынан улуус бюджетиттан харчы көрүллэн оскуолабытыгар улахан өрөмүөн барда, балыһа эмиз өрөмүөннэнэ. Федеральной, республика, улуус үбүлээһининэн «Ыччат кварталыгар» сүрүн үлэтэ бүтэн, кэлэр сыл II кварталыгар түмүктэниэбэ. Паркабыт саҥардылынна, уопсайа 600 м усталаах икки улууссаны бэйэбит күүспүтүнэн өрөмүөннэтибит.

— Үүнэр 2013 сылга тыа хаһаайыстыбатын сыла биллэриллибитинэн, бу хайысхага күүскэ үлэлээр былааннаахпыт. Маны таһынан Россияда айылҥа харыстабылын сыла буолар, онон экологияга, благоустройствого үлэбитин салгыахпыт. Быйыл саҥаламмыт кэккэ үлэлэр түмүктэниэхтэрэ, ол курдук детсад үлэбэ кирийдэ, федеральной программанан үбүлэнэр локальной уу ситимэ, 9 км усталаах турба тардыллыбыта эһиил уота-күөһэ, ыраастыыр систимэтэ оһоһулан бүтүөбэ.

Нэһилиэк иһинэн «Академия духовности» программа ылыннан, нэһилиэнньэни, бары тэрилтэлэри түмэн сиэр-майгы, культура, бэрээдөк өттүгэр үлэни күүһүрдэр былааннаахпыт, учуонайдары, суруйааччылары, Саха сирин Духобунаас академиятын кытта көрсүһүүлэри тэрийиэхпит.

*Өбүгэ үгэһин умнума!*

# САХА ОЙУУТУН КЭРЭ КЭСКИЛЭ

Саха саргытын туһугар санаатын-сүрээһин ууран, салгыбакка туран үлэлиир дьонун-мааны дьоннордоох буоламмыт, сахалы саҥабыт, сахалы оһуорбут си-дүгээр сүпхэккэ, син сымэлий-бэккэ, сап саҥаттан салҥанан, кыл саҥаттан тардыстан үйэттэн үйэлэргэ сайдан-тахсан истэбэ. Наммыт улууһун Арбыныттан төрүттээх, Туймаада хочо туонатыгар үлэли оһорор. «Кэрэ» атыле хаһаайката Колесова Александра Саввична, ыгырыбытыгы быһа гыммакка сөбүлэһэн тахсан, «Саха ойуутун кэрэ кэскилэ» дьон презентацията ахсынньы 7 күнүгэр Хамаҥатта нэһилиэгин «Түһүлгэ» сынньалан киинигэр сүрдээх тэрээһиннээхтик ааста.

Сахалыгы намыын-номоһон, кэрэ-сэмэй көрүнгүнээх Александр, бэйэтин уонна биригэ үлэлиир үлэһиттэрин үлэтин билиһиннэриитигэр видеосюжетынан көрдөрөн туран, саха ойуута-мандара дьолу тардары, харыстыгырын, үтүнү түстүүр дьикти күүһүн абыланын хайдахтаах курдук тыыннаахтыгы, хас биридии таҥаска ойуу буолан түһэрин, сийилии кэпсиирин кэрэхсии, киэн тутта эрэ көрөбүн. Дьыһи киригэтэр кэрэ көстүүлээх түннүк, остуол, дьыбаан сабыыла, эркингэ ыйанар көбүөрдэрэ, күннээбигэ кэтиллэр таҥастара о.д.а. оһоһуктара кэлбит дьону сөхтөрдө, үөртэ. Сахалыгы викторина оһоһуутун түмүгүнэн, кыайылаахтарга сахалыгы оһуордаах араас оһоһуктарын бэлэх уунан, дьон-сэргэ үөрүүтүн үксэттэ. Биэчэр түмүгэр араас сахалыгы ойуулаах, оһуордаах остуол, олоһос сабыыла, көбүөрдэрэ, фартуктара атыга хамаҥатык бардылар, сакаастааччы да элбэх буолан биэрдэ.

Сахалыгы оһуор таҥаска эрэ буолбакка, аска эмиз түһэриллэрин Хамаҥатта нэһилиэгэр ытыллыбыт «Бастыҥ хаһаайка» тэрээһинигэр Хамаҥатта хаһаайкалара дэгиттэр талааннаахтара, ханна да, хаһан да күнүттэн-дьылыттан, кэми-кэрдиини аахсыбакка ырылычы көрдөрөллөр. Ол курдук, «Сайдам» түөлбөттөн С.К. Данилова, «Арыс-Тиит» түөлбөттөн Т.И. Бурнашева, «Кириэс-Кытыл» түөлбөттөн А.А. Аммосова, «Үрдэл» түөлбөттөн Н.Н. Саввинова кыттаннар тэрийбит сандалыларын ааттаан-суоллаан киригэтэнэр, онно сөп түбэһиннэһэн ас бастыҥын астааннар, эбитигин быыстапка араас көрүнгүн туруораннар талба талааннарын барытын арыяллар. Саргылаана Климентаевна сахалыгы иһи баһыйбытын А. Заболоцкая Энциэли маастардарын иккис киригэтигэр таһаарбыта да туоһулуур. Сахалыгы араас аһы кытары, унуоҕа суох собону астаан аралыгы улахан сэнээриини ылан, күрэх түмүгүнэн «Бастыҥ хаһаайка» аатын ылан ылла. Татьяна Ильинична сиэлтэн оһоһугу дэгиттэр баһылаабыта өрбүт кыл сэлээһилэригэр, кылынан панноларыгар ырылычы көстө сылдьара, сахалыгы ойууну сахалыгы астарыгар сиздэрэйдээн түһэрэрэ, ханна да тэҥин булбат. Алена Афанасьевна оһолорго анаан сандалыны тэрийэн, саҥа сонун сүүрээни көрдөрдө. Сандалытын сабыыта, оһоҕо сөптөөх ойуулаах-мандардаах иһитэ-хомуоһа, бары киригэтиитэ киһи уйулаатын долгутар, «кыра оһо буолан баран, манньык сандалыга олорон аһаабыт киһи баар ини» дьон үөрэ саныаххар дьэри оһоһуллубута дьикитин. Элбэх оһолоох, эбии иитэр оһолордоох улахан ыал ийтэ, эбэтэ Нина Никитична кимтэн да хаалсыбакка быыс булан тэҥнэ күрэххэ кыттыһара дээр ийэлэргэ холбур эрэ буолуон сөп.

Бу үлэлэри күүстээх дьүүлүүр сүбэ кытаанахтык, олус сөптөөхтүк, ханан да дьыгэ суох сыналаата (З.Д. Понохова, И.Н. Гурьева, В.В. Попова). Дьүүлүүр, көрөр-истэр, дьон үлэтин көрөн тэҥни тутан сыаналыыр, энкилэ суох быһааран этэр элбэх уопуттан, күүстээх үлэттэн эрэ тахсара саарбахтаммат. Дьэ, астык. Махталы тиэрдэбит. Бу манньык кэрэ түгүннэри биригэ тэрийсэн сүүрбүт-көппүт кыргыттарбын, «Тупсууна» дьахтар сүбэтин чилиэннэрин, чуолана А.З. Кривонорицынаны, Т.М. Гаврильвананы, С.Р. Индееваны, С.С. Новгородованы, Е.З. Парникованы, Я.Р. Петрованы, М.С. Дьяконованы, А.С. Захарованы Саргылаах Саҥа дьылынан эбэр-дэлибин! Бһраас, сьрдык түгөн умнулубат өйдөбүл буолан, бар дьон дууһатыгар эңгэрэһэ ыпсыһан иһин, дьыэбитин куруук үөрүү-үп толордун, түбүктээх үлэбит үгүө ситиһиллээх буолуохтун, толору дьоллоох буолдун!

**Кундайаана ЭРИЛИК,**  
«Тупсууна» салайааччыта

**Спорт – дьулуур,  
спорт – тулуур**

Голландия Хайкин куоратыгар ахсынньы 16-22 кк. 16 саастарыгар дьэри кыргыттар ортолоругар дубакка аан дойдучемпионата буолан ааста. 22 кыттааччыттан аҕыс дубатчыт биһиги республикабытыттан оонньоотулар. Тренердэр Н.Н. Кычкин-2 (Чурапчы), Ю.Е. Никифоров (ХИФУ). Кыргыттар Азарова Ньургуйаана, Иванова Лия, Попова Ангелина олус табыллан, ситиһиллээхтик оонньоотулар. Ньургуйаана бастагы турдарга лидердээн иһэн, алтыс эргиргэ башкиркаттан хотторон Попова Ангелиналыын очкоһара тэҥнэспит. Онуоха коэффициенинэн Ангелина кыайылаах аатын ылла. Оттон биһиги Ньургуйаанабыт иккис миэстэбэ табыста. Диплом уонна үрүҥ көмүс мэтээллээх төрөөбүт дойдутугар кэллэ.

Быйыл Ньургуйаана оскуолатын бүтэрэр. Билигин кини Дьокуускай 3 №-дээх оскуолатыгар ситиһиллээхтик үөрэнэр. Спорт маастара нуорматын 15 сааһыгар толорбута. 9 сааһыгар спорт маастарыгар кандидат нуорматын ылбыта. 2012 сылга спорка уһулуччу көрдөрүүтүн иһин Ньургуйаана Дьокуускай куорат үөрэһин управлениета «Диплом лауреата спортивного года» номинацияны биэрдэ.

Бу аан дойдучемпионатыгар баран кыттарыгар Ньургуйаана төрөһүттэрин үлэлиир тэрилтэтэ „Намкоммунтеплезнерго“ ААО ( дир. Н.В. Игнатьев), итинэн профсоюзтарын тэрилтэтэ (предс. С.Г. Кокарев) харчынан көмөлөспүттэр. Маны таһынан хас айанын ахсын улуус баһылыгы бастагы солбуйааччы Н.В. Слепцов тыл-өс буолан, сүүрэн-көтөн, эдэр, кэскиллээх дубатчыты өйүүр. Итинэн улуустаагы ыччат уонна спорт управлениетын көмөтө элбэх.

**Таатта, Ытык Күөл.** Ахсынньы 8-9 кк. хапсаҕайга республикатаагы 20-с турнир ыгытылынна. Күрэхтэһии тыа сирин спортсменнарын ортолоругар ССРС үс төгүллээх чемпиона, САССР маннайгы абсолютнай чемпиона, ССРС, САССР спордун маастара, В.П. Андросов төрөөбүтэ 65 уонна „Толоон“ ХЭТ тэриллибитэ 45 сылларыгар ананна.

Бу киэн ыгырылаах түһүлгэбэ Нам улуунун бөһөтөрө икки бөлөххө кириэн кытыннылар. Оһолорго 55 кг 7 хапсаҕайдыттан Юмшанов Урсун үһүс, 70 кг (9 кыттааччы) Парников Арсен маннайгы, 70 кг үөһэ (5 кыттааччы) Тимофеев Виталий маннайгы миэстэлэри ыллылар. Улахан дьонго 55 кг (11 кыттааччы) Данилов Вячеслав маннайгы, 90 кг (6 кыттааччы) Вадим Семенов иккис, 90 кг үөһэ (5 кыттааччы) Тимофеев Виталий иккис буоллулар.

**Нам.** Ахсынньы 2 к. национальной ыстаныыларга улуустаагы комплекснай спартакиада Нам 1 №-дээх оскуолатыгар буолла. Барыта 13 хамаанда кытына. Хамаанда састаабыгар юниордар, эр дьон, ветераннар, дьахталлар кириэн, 79 киһи кытына. Кинилэр ыстаныыга, кылыгы, куобаха күрэхтэстилэр. Бу түмүгүнэн оһолорго Попов Владимир (Модут) маннайгы, Тюнгорядов Андрей (Нам) иккис, Исаков Алеша (Арбын) үһүс буоллулар. Эр дьонго Сергучев Дмитрий (Нам) — маннайгы, Попов Николай (Түбэ) — иккис, Федулов Егор (Хамаҥатта) — үһүс. Ветераннарга Сивцев Василий (Хамаҥатта) бастагы, Эверстов Юрий (НПК) иккис, Герасимов Сергей (1 Хомустаах) үһүс миэстэлэри ыллылар. Кыргыттарга Охлопкова Дария (1 Хомустаах) маннайгы, Андреева Лилия (НПЛ) иккис, Андреева Татьяна (Нам) үһүс буоллулар.

Уопсай хамаанданан түмүккэ Хамаҥатта бастаата, иккиһи Нам ылла, үһүс Модут буолла.  
**Дьокуускай. „Кыайыы 50**



# НЬУРГУЙААНАБЫТ СИТИҢИИТЭ

Онон Ньургуйаана уонна кини төрөһүттэрэ бу дьонго махталларын тиэрдэллэр.

150-ча мэтээллээх, 30-ча кыайы-хотуу кубоктаах эдэр дубатчыт, Ньургуйаана, оскуолатын бүтэрдэһинэ программист идэтин баһылыгыр баҕалаах.

Улахан спорт суолун туһунан, билиҥнитэ, толкуйдана илик. Саҥа дьыл кэнииттэн республика, Россия, Европа чемпионаттарыгар кыттарга бэлэмнэнэр. Ол эрэн үөрэһин, БКГЭ тустарынан умнубат.

**Л. УВАРОВСКАЯ**

# РЕСПУБЛИКА ТҮҢҮЛГЭЛЭРИГЭР

**сыла” спорт дьыбарыаһа.** „Модун” спорт комплекс. Ахсынньы 15-16 кк. бу икки дьыэ оргуйан оһолордо. Мас тардыһытыгар уонна хапсаҕайга сыл саамай тыҥааһынаах, быһаарылаах, ыһылаах-хаһылаах күрэхтэһиилэрэ буолан аастылар. Бу икки көрүнгэ хамаандаларынан кубок бьылдыастылар. Мас тардыһааччылар „Модунга” күрэхтэстилэр. Кубок иһин Мэҥэ-Хаҥалас уонна Таатта хамаандалара табыстылар. 9:6 ахсаанынан тааттаар кыайаннар кубок хаһаайыһынан буоллулар. Кинилэр бу иннинэ Дьокуускайы 9:6, ХИФУ-ну 9:6, Уус Алданы 14:1, Сунтаары кыайыттар.

Хапсаҕайга бастыҥ хамаанданы быһаарар көрсүһүүгэ бэйэлэрин бөлөхтөрүгэр бастаабыт Нам уонна Сунтаар хамаандалара күөн көрсүбүттэригэр, ахсааннара тэҥнэһэн мөккүөр табыста. Бүтэһигэр икки судья (арбитр уонна көбүөрү салайааччы) кыайыыны Сунтаар бөһөһүгэр биэрэннэр, 8:7 ахсаанынан сунтаардар кыайаннар кубок хаһаайыһынан буоллулар.

**Дьокуускай. „Модун” спорт комплекс.** Ахсынньы 22 к. мас тардыһытыгар Саха сирин үтүөлээх маастара Ф.М. Дегтярев кэриэһигэр СР мунгутуур кыайылааһын быһаарар улахан тыҥааһынаах күрэхтэһии буолан ааста. Бу сылы түмүктүүр күрэхтэһиигэ 50 мадыны кириистэ. 10 спорт маастара, 17 маастарга кандидат, разрядтаах ыччат, эр дьон, дьахталлар кытыннылар. Манна оһолорго Модуттан төрүттээх, билигин Аммаҕа Анаотлий Баишевка дьарыктанар Дьулус Охлопков иккис миэстэни ылла. Уолбут ыччаттарга эмиз кириистэ.

Итинэн республика чемпиона, Хаҥаластар эрэллэрэ Айсен Кельцьевы 2:1 ахсаанынан хотто. Улахан дьонго 70 кг дьэри 24 мадыны кытынна. Бу ыйааһыҥна Намтан үс уол кириистэ. Кинилэр — Айаал Евстафьев (Хатыҥ Арыы), Роман Заровняев (Бөгүн), Артем Варданян (Нам). Балартан Артем финалга кирийдэ. Манна кини бастагы эргиргэ илиитин чэрэ быһа баран, ахсаан утарылаһааччытын туһатыгар буолар. Инньэ ыһын мунгутуур кыайыыны төлө тутан кэбистит. Үһүс миэстэни бьылдыһар кириистегэ чурапчылар эрэллэрэ П. Борисов хотон боруонса мэтээли кэттэ.

Ветераннарга маннайгы миэстэни биир дойдулаахпыт, Хаҥалас улуунугар олорор, мас тардыһытыгар тренери-нэн үлэлиир Андрей Винокуров ылла.

Инньэ ыһын 2012 сыл мас тардыһытыгар мунгутуур кыайылааһы быһаарар республика кылаабынай түһүлгэтигэр Нам үс мадынытын аата-суола дорвоонноохтук, Дьокуускай аан туман бьытархан тымныытыгар иһилиннэ. Ол Дьулус Охлопков, Артем Варданян, Андрей Винокуров!

**Горнай, Бэрдьыгэстээх.** Ахсынньы 19-23 кк. оһолор ортолоругар боксага республикада бастыыр иһин күрэхтэһии буолан ааста. Күрэхтэһии А.Ф. Кравченко кэриэһигэр ананна. Манна Нам эдэр боксердара Саввинов Борис үһүс, Парников Миша маннайгы миэстэлэри ыллылар. Боксага „Дети Саха-Азии” фонда бириһигэр 40 кг Терентьев Миша маннайгы миэстэни ситиспитэ.

**И. УВАРОВСКАЯ – КҮРҮЛГЭН**

# 2013

## «Норуот күүһэ — көмүөл күүһэ!» ЭНГСИЭЛИ

1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

○ Нам улуунун хаһыата ○

1996, 2005, 2009 сылларга «Сыл бастыг хаһыата»

Тохсунньу							Олунньу							Кулун тутар							Муус устар						
Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31	29	30					

  

Ылам ыйа							Бэс ыйа							От ыйа							Атырдыах ыйа						
Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс
		1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31	

  

Балаҕан ыйа							Алтынны							Сэтинньи							Ахсынны								
Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс	Бн	Оп	Ср	Чп	Бт	Сб	Бс		
						1			1	2	3	4	5	6						1	2	3							1
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29			
30																					30	31							

# БЭЛЛИЭ КҮННЭР

### ТОХСУННЬУ

1 – Саҕа дьыл бастакы күнэ  
1 – Эйэ Бүтүн аан дойдутаа-  
бы күнэ  
1-8 – Саҕа дьыллаабы өрөбүл  
күннэр  
7 – Иисус Христос төрөөбүт  
күнэ  
8 – Оҕо киинэтин күнэ  
11 – Заповедниктар уонна на-  
циональной пааркалар күннэрэ  
11 – Бүтүн аан дойдутаабы  
„Махтал” күнэ  
12 – РФ Прокуратуратын  
үлэһиттэрин күнэ  
13 – Россия бэчээтин күнэ  
14 – Эргэ саҕа дьыл.  
Сүллүкүүттэр тахсаллар.  
Баһылайап күнэ  
16-25 – Оһол, содул төрүөтүн  
утарар үлэ күннэрэ  
19 – Кириһиэнньэ. Сибитэй  
ууну хаһааналлар  
21 – Россияҕа инженернэй  
сэри күнэ  
21 – Норуоттар икки ардыла-  
рыгар куустуһуу күнэ  
25 – Татыйааналар күннэрэ.  
Россия устудьуоннарын  
бырааһынныктара  
27 – Сиртибэлэри өйдөөн-  
санаан ааһар Норуоттар икки  
ардыларынаабы күн  
27 – Норуоттар икки арды-  
ларынаабы таможнялар күннэрэ  
30 – Аан дойду үрдүнэн  
арангынан (проказанан) ыалдыа-  
аччыларга көмөнү оноруу күнэ

### ОЛУННЬУ

2 – Сталинградтаабы кыр-  
гыһыга фашист сэриилэрин  
үлтүрүтүү күнэ  
8 – Россия наукатын күнэ  
8 – Россияҕа байыаннай то-  
пограф күнэ  
8-13 – Кыһыны атаарар бы-  
лыргы бырааһыннык (Масле-  
ница)  
9 – Стоматолог күнэ  
10 – Дипломатическай  
үлэһиккэ аһамыт күн  
10 – Аэрофлот күнэ (иккис  
баскыһыаннаабы буолар)  
12 – Ыарыһахтар Норуоттар  
икки ардыларынаабы күннэрэ  
13 – Сахалы сурук-бичик  
күнэ  
14 – Сибэтиэй Балантын  
күнэ (тапталлаахтар күннэрэ)  
14 – Компьютерщик уонна  
программист күнэ  
15 – Россияҕа интернаци-  
оналист-буойуннары кэриэстиир  
күн  
15 – Улуу пост сабаланыыта  
(муус устар 4 күнүгэр диэри  
барар)  
17 – Буруйу бырастыгы ғынар  
баскыһыанна  
17 – Уматык матырыйаал-  
лар сулууспаларын үлэһиттэ-  
рин күнэ  
18 – Транспортнай полиция  
үлэһиттэрин күнэ  
21 – Норуоттар икки ардыла-  
рынаабы төрөөбүт тыл күнэ  
22 – Буруйу оноруу сирти-  
бэлэрин өйүүр Норуоттар икки

ардыларынаабы күн  
23 – Аҕа дойдуну  
көмүскээччилэр күннэрэ



### КУЛУН ТУТАР

1 – Сааскы маҕнайгы күн  
1 – Гражданскай оборона аан  
дойдутаабы күнэ  
1 – Эксперт-криминалист  
күнэ  
1 – Аан дойду үрдүнэн куо-  
скаларга аһамыт күн  
3 – Суруйааччы Бүтүн аан  
дойдутаабы күнэ  
8 – Кэрэ аһардар Бүтүн аан  
дойдутаабы күннэрэ  
9 – Ди-джейдэр күннэрэ  
10 – Архыып үлэһиттэрин  
күнэ  
10 – Геодезия уонна карто-  
графия үлэһиттэрин күнэ

11 – Наркотигы хонтуруол-  
луур органнар күннэрэ  
12 – РФ юстиция министер-  
ствотын холобунай-толорор  
ситимин үлэһиттэрин күнэ  
14 – Геодезия уонна карто-  
графия үлэһиттэрин күнэ  
14 – Норуоттар икки арды-  
ларынаабы „Пи” чыыһыла күнэ  
15 – Туһанааччы быраабын  
көмүскүүр Бүтүн аан дойдутаа-  
бы күн  
16 – МВД ситимигэр эконо-  
мическай куттал суох буолуутугар  
бөлөхтөрү тэрийии күнэ  
17 – Нэһилиэнньэҕэ бытов-  
ой өгөнү оноруу уонна коммуналь-  
най хаһаайыстыба күнэ (үһүс  
баскыһыанна)  
19 – Сирдээччи-морьяк күнэ  
20 – Аан дойдуга астрология  
күнэ  
21 – Сир Бүтүн аан дойду-  
таабы күнэ  
21 – Омугунан арахсыыны  
суох оноруу иһин охсуһуу Но-  
руоттар икки ардыларынаабы  
күннэрэ  
21 – Аан дойдуга поэзия күнэ  
22 – Уу Бүтүн аан дойдутаа-  
бы күнэ  
23 – Метеорология Бүтүн аан  
дойдутаабы күнэ  
24 – Сэллик ыарыны утары  
үлэ Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
25 – Культура үлэһиттэрин  
күнэ  
27 – РФ МВД ис сэриилэрин  
күнэ  
27 – Норуоттар икки ардыла-  
рыгар театр күнэ

29 – Юридическай сулууспа  
специалиһын күнэ

### МУУС УСТАР

1 – Күлүү күнэ  
1 – Көтөрдөр Норуоттар икки  
ардыларынаабы күннэрэ  
2 – Белоруссия уонна Россия  
норуоттарын сомоҕолоһууларын  
күннэрэ  
2 – Оҕо кинигэтигэр аһамыт  
Норуоттар икки ардыларынаа-  
бы күн  
4 – Пасха  
6 – Байыаннай комиссариат-  
тар үлэһиттэрин күнэ  
7 – Доруобуйа Бүтүн аан дой-  
дутаабы күнэ  
7 – Геолог күнэ (бастакы  
баскыһыанна)  
7 – Россияҕа интернет күнэ  
8 – Байыаннай комиссариат-  
тар үлэһиттэрин күнэ  
11 – Концлаабыртан хаайы-  
лаахтары босхолоһун күнэ  
11 – Салгынтан көмүскэнии  
сэриилэрин күнэ  
12 – Космонавтика күнэ  
15 – Радиоэлектроннай  
охсуһуу специалиһын күнэ  
17 – Баһаарынай сулууспа  
үлэһиттэрин күнэ  
18 – Пааматынныктар уон-  
на историческай миэстэлэр Но-  
руоттар икки ардыларынаабы  
күннэрэ  
20 – Донор күнэ  
22 – Норуоттар икки ардыла-  
рынаабы сир күнэ

23 – Кинигэ уонна ааптар быраабын Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 24 – Ыччат сомофолоһуутун Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 25 – Секретардар күннэрэ (бүтэһик толору нэдиэлэ сэрэдэтигэр)  
 26 – Интеллектуальной бас билии Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 26 – Уруурҕаһар куораттар Бүтүн аан дойдутаабы күннэрэ  
 26 – Радиационнай саахалларга уонна катастрофаларга өлбүттэри кэриэстиир күн  
 27 – Саха Республикатын күнэ  
 27 – Нотариат күнэ  
 28 – Үлэни араҥаччылааһын Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 29 – Үгкүү норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 30 – Баһаартан көмүскэнии күнэ

## БИАМ БИЯ

1 – Саас уонна үлэ бырааһынныга  
 3 – Көҥүл бэчээт Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 3 – Күн күнэ  
 5 – Инбэлиит быраабын иһин охсуһуу Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 5 – Шифровальщик күнэ  
 5 – Водолаз күнэ  
 7 – Астма уонна аллергия ыарытын утарар Бүтүн аан дойдутаабы күн (бастакы оптуруньук)  
 7 – Радио күнэ, сибээс бары салааларын үлэһиттэрин бырааһынныга  
 7 – РФ Сэбилэниилээх Күүстэрин тэрийии күнэ  
 9 – Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх күнэ  
 12 – Доруобуя харыстабылын сиэтэрэлэрин Бүтүн аан дойдутаабы күннэрэ  
 13 – Черноморской флот күнэ  
 14 – Хаан баттааһынын ыарытын утары охсуһар Бүтүн аан дойдутаабы күн  
 15 – Дьизэ кэргэн Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 17 – Уот ситимэ уонна телекоммуникациялар Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 18 – Музейдар Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 20 – Метролог күнэ  
 21 – Байыаннай тылбаасчыт күнэ  
 22 – Биологическай араастаһы Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 23 – Сибэтиэй Троица күнэ  
 24 – Славяннар суруктарын уонна культураларын күнэ  
 24 – Кадровик күнэ  
 24 – Сварщик күнэ  
 25 – Тыл үөрэхтээһин күнэ  
 26 – Россия предпринимателлин күнэ  
 26 – Химик күнэ  
 27 – Библиотекалар Бүтүн Россиятаабы күннэрэ  
 28 – Пограничник күнэ  
 29 – Байыаннай суоптар күнэ  
 29 – Таможеннай сулууспа ветеранын күнэ  
 30 – Химик күнэ  
 31 – Россияҕа адвокатура күнэ  
 31 – Табаҕы тарпат күн  
 31 – Блондинкалар күннэрэ



## БЭС БИЯ

1 – Оҕо көмүскэлин күнэ

1 – Сайын кэлиитэ  
 1 – Россия Хотугу флотун күнэ  
 2 – Доруобуяҕа туһалаах аһылык күнэ  
 2 – Мелиоратор күнэ  
 4 – Агрессия сиэртибэтэ буолбут оҕолор Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 5 – Тулалыыр эйгэни араҥаччылааһын Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 5 – Эколог күнэ  
 6 – Россияҕа Пушкин күнэ  
 8 – Социальной үлэһит күнэ  
 9 – Дорордуу дьон Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 9 – Норуоттар икки ардыларынаабы аккредитация күнэ  
 9 – Текстильнэй уонна чэпчэки промышленность үлэһиттэрин күннэрэ  
 9 – Аҕа күнэ (иккис баскыһыанна)  
 9 – Мебель онорооччу күнэ  
 12 – Россия күнэ  
 14 – Донор Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 14 – Миграционной сулууспа үлэһиттэрин күнэ  
 16 – Эмп үлэһиттэрин күнэ  
 17 – Курааны утары охсуһуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 21 – Ыһыах  
 21 – Кинолог күнэ  
 22 – Кутурҕан күнэ. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии саҕаланыта  
 23 – Норуоттар икки ардыларынаабы олимпийскай күн  
 25 – Славяннар дорордоһууларын уонна сомофолоһууларын күнэ  
 26 – Наркотигы утары охсуһуу Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 26 – Сананы аһааччы уонна рационализатор күнэ  
 27 – Россия ыччаттын күнэ  
 27 – Балыктааһын Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 Бэс ыйыгар өссө оскуоланы бүтэрэн киэн аартыкка үктэнэр оҕолор күннэрин ыаллар.

## ОТ БИЯ

1 – Окко кирири  
 2 – Спортивной суруналыыс Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 3 – ГАИ күнэ  
 6 – Ураһыы (убураһыы) Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 7 – Муора уонна өрүс флотун үлэһиттэрин күнэ  
 8 – Дьизэ кэргэн, таптал уонна бэриниилээх буолуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 8 – Аллергияны утары охсуһуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 11 – Норуоттар олохсуйууларын Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 11 – Сакалаат аан дойдутаабы күнэ  
 12 – Хаартыскаҕа түһэрээччи күнэ  
 14 – Россия почтатын күнэ  
 14 – Балыксыт күнэ  
 19 – Ис дьыала юридическэй сулууспатын күнэ  
 20 – Саахымат Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 21 – Металлург күнэ  
 25 – Россияҕа Муоратаабы – байыаннай флот күнэ  
 26 – Парашютист күнэ  
 26 – Системнай администратор Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 28 – Эргин үлэһитин күнэ  
 28 – Общественноһы кытта сибээстэһии специалиһын күнэ

## АТЫРДЫАХ БИЯ

1 – РФ Сэбилэниилээх күүстэрин тыһылын күнэ  
 1 – Инкассатор күнэ  
 1 – Тимир суол үлэһитин күнэ  
 2 – Салгын десанын сэриитин күнэ  
 2 – Блдьыын күнэ  
 4 – Физкультурник күнэ  
 4 – РФ Тимир суолун күнэ  
 6 – Хиросима күнэ. Ядернай сэрии сэбин бопсор Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 6 – Норуоттар икки ардыларынаабы „Врачи мира – за мир“ диэн ааттаммыт күн  
 9 – Аан дойду төрүт олохто-

охторун Бүтүн аан дойдутаабы күннэрэ  
 10 – Тутааччы күнэ  
 12 – Салгыннаабы байыаннай күүстэр күннэрэ  
 12 – Ыччат Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 13 – Ханастарынан туттааччылар Бүтүн аан дойдутаабы күннэрэ  
 14 – Бастакы Ыспааһап (мүөттээх)  
 15 – Археолог күнэ  
 18 – Россия салгыннаабы флотун күнэ  
 19 – Иккис Ыспааһап (дьаабылыкалаах)  
 22 – РФ Государственной былаабын күнэ  
 22 – Байкал күөл күнэ  
 25 – Шахтер күнэ  
 27 – Россия киинэтин күнэ  
 29 – Үһүс Ыспааһап (эриэ-хэлээх)



## БАЛАҔАН БИЯ

1 – Билии күнэ  
 1 – Эйэ Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 1 – Нефть уонна гаас үлэһиттэрин күнэ (бастакы баскыһыанна)  
 2 – Россия гвардиятын күнэ  
 3 – Терроризмы утары охсуһууга сомофолоһуу күнэ  
 4 – Ядернай хааччыһыы специалиһын күнэ  
 8 – Суруналыыстар сомофолоһууларын Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 8 – Үөрэхтээх буолуу Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 8 – Үп үлэһитин күнэ  
 8 – Танкист күнэ (иккис баскыһыанна)  
 11 – Ийтиигэ сыһыаннаах үлэһиттэр күннэрэ  
 12 – Фашизм сиэртибэлэрин кэриэстиир Норуоттар икки ардыларынаабы күн  
 13 – Программист күнэ  
 14 – Кыраһыабай буолуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 16 – Озон араҥатын харыстыыр Норуоттар икки ардыларынаабы күн  
 19 – Ойуур үлэһиттэрин күнэ  
 20 – Секретарь күнэ (үһүс бээтинсэ)  
 22 – Сатыы сылдыар Норуоттар икки ардыларынаабы күн  
 26 – Истибэт уонна сагарбат дьон Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 27 – СР Суверенитетын күнэ  
 27 – Иитгээччи уонна оҕо саадын үлэһиттэрин күннэрэ  
 27 – Туризм Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 28 – Атомнай промышленность үлэһитин күнэ  
 29 – Массына онорооччу күнэ (бүтэһик баскыһыанна)  
 30 – Тылбаасчыт Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 30 – Россияҕа интернет күнэ

## АЛТЫННЫЫ

1 – Сааһырыт дьон Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 1 – Музыка Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 1 – Сатыы сэриилэр күннэрэ  
 3 – ОМОН-нар күннэрэ  
 4 – РФ Байыаннай-космическай күүһүн күнэ  
 4 – РФ ЫБМ гражданской оборонын сэриилэрин күнэ  
 4 – Кыыл-сүөл Бүтүн аан дойдутаабы күнэ

4 – Мичээргэ анаммыт Бүтүн аан дойдутаабы күн (бастакы бээтинсэ)  
 5 – Учутал күнэ  
 5 – Холуобунай ирдэбил үлэһитин күнэ  
 6 – Россия сграховой агенын күнэ  
 7 – Быраас Бүтүн аан дойдутаабы күнэ (бастакы бэнидиэһник)  
 7 – Архитектор Бүтүн аан дойдутаабы күнэ (бастакы бэнидиэһник)  
 8 – Хараабыл командирин (уу, уу аннынаабы, салгын) күнэ  
 9 – Почта Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 10 – Психическэй доруобуя Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 10 – Көрөр буолуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ (иккис чэппиэр)  
 11 – Сыммыкка анаммыт Бүтүн аан дойдутаабы күн (иккис бээтинсэ)  
 13 – Тьа хаһаайыстыбатын уонна переработка промышленноһын үлэһиттэрин күнэ (иккис баскыһыанна)  
 14 – Стандартизация Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 14 – Айылҕа издээннэриттэн кутталы аччатыы Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 14 – Диабет утары охсуһуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 15 – Тьа сирин дьахталларын Бүтүн аан дойдутаабы күннэрэ  
 15 – Илиини суунуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 16 – Анестезиолог Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 16 – Тойон, салайааччы күнэ  
 17 – Дьадайыны утары охсуһуу Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 17 – Аһылык промышленноһын үлэһиттэрин күнэ  
 20 – Ас-үөл Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 20 – Авиадиспетчер Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 20 – РФ Сэбилэниилээх Күүстэрин сибээскэ сэриилэрин күнэ  
 20 – Суол хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин күнэ (үһүс баскыһыанна)  
 20 – Морьяк-наводник күнэ  
 22 – Үрүҥ туруйа бырааһынныга  
 23 – Реклама үлэһиттэрин күнэ  
 24 – Холбоһуктаах нациялар тэрилтэлэрин күнэ  
 24 – Туспа аналлаах подразделениелар күннэрэ  
 25 – Ийэ күнэ  
 25 – РФ таможеннигын күнэ  
 28 – Авиация күнэ  
 30 – Политическай репрессиялар сиэртибэлэрин кэриэстиир күн  
 30 – Инженер-механик күнэ  
 31 – Экономика Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 31 – Сурдотылбаасчыт күнэ  
 31 – Автомобильнай транспорт үлэһиттэрин күнэ  
 31 – Хэллоун

## СЭТИННЫЫ

1 – Сибэтийдэр күннэрэ  
 3 – Аҕалар, эр дьоннор күннэрэ (бастакы баскыһыанна)  
 4 – Норуот сомофолоһуутун күнэ  
 5 – Байыаннай разведчик күнэ  
 6 – Суут пристабын күнэ  
 8 – Норуоттар икки ардыларынаабы КВН күнэ  
 9 – Фашизмы, расизмы уонна антисемитизмы утары охсуһуу күнэ  
 10 – Ыччат Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 10 – Полиция күнэ  
 13 – Радиационнай, химическэй уонна биологическай көмүскэл сэриилэрин күнэ  
 13 – Көрбөттөр Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 14 – Социолог күнэ  
 14 – Диабеты утары охсуһуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 14 – Хаачыстыба Бүтүн аан дойдутаабы күнэ (иккис чэппиэр)  
 15 – Призывник Бүтүн Россиятаабы күнэ  
 16 – Уран тарбахтаахтар күннэрэ  
 17 – Участковай күнэ  
 17 – Студеннар Норуоттар

икки ардыларынаабы күннэрэ  
 17 – Ракетнай сэрии уонна артиллерия күнэ (үһүс баскыһыанна)  
 18 – Тымныы Оҕонньор төрөөбүт күнэ  
 19 – Өстүөкүлэ промышленноһын күнэ  
 20 – Оҕо Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 21 – Бухгалтер күнэ  
 21 – РФ налоговой органнарын үлэһиттэрин күнэ  
 21 – Телевидение Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 21 – Суол быһылааннарын сиэртибэлэрин кэриэстиир Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 21 – Философия Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ (үһүс чэппиэр)  
 22 – Россияҕа психологтар күннэрэ  
 24 – Россияҕа Вйэ күнэ (бүтэһик баскыһыанна)  
 26 – Сонун Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 27 – Муоратаабы флот күнэ



## АХСЫННЫЫ

1 – СПИД-ы утары охсуһуу Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 2 – Банк үлэһиттэрин күнэ  
 3 – Инбэлииттэр Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 3 – Юрист күнэ  
 4 – Информатика күнэ  
 5 – Экономическай уонна социальной сайдыы туһугар баҕа өттүнэн кыттааччылар Норуоттар икки ардыларынаабы күннэрэ  
 5 – Волонтердар Бүтүн аан дойдутаабы күннэрэ  
 7 – Гражданскай авиация Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 8 – Россия казначействотын тэрийии күнэ  
 9 – Аҕа дойду геройдарын күнэ  
 9 – Коррупцияны утары охсуһуу Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 10 – Киһи быраабын күнэ  
 10 – Футбол Бүтүн аан дойдутаабы күнэ  
 11 – Хайаҕа анаммыт Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 11 – Танго үгкүү Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 12 – РФ Конституциятын күнэ  
 15 – Риэлтор күнэ (үһүс субуота)  
 17 – Стратегическай суолталаах накетнай сэрии күнэ  
 17 – Фельдьегерскэй сибээс күнэ  
 18 – РФ Ис дьыалаларга органнарын араҥаччылыыр подразделение күнэ  
 18 – ЗАГС үлэһиттэрин күнэ  
 19 – Сибэтиэй Николай Чудотворец күнэ  
 19 – Дьадаҥыларга көмөлөһөр Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 20 – РФ куттал суох буолуутун органнарын үлэһиттэрин күнэ  
 22 – Энергетик күнэ  
 23 – Россия ыраахха көтөр авиациятын күнэ  
 25 – Католическай Ороһооспо күнэ  
 26 – Россияҕа өрүһүйээччи күнэ  
 28 – Киинэ Норуоттар икки ардыларынаабы күнэ  
 31 – Сыл бүтэһик күнэ.  
 Бэлэмнээтэ М. ПЕТРОВА

**Улууска үөрэхтээһин  
140 сылыгар**

Ахсынны 6 күнүгэр улууска үөрэхтээһин тэриллибитэ 140 сылын бэлиэтиир үөрүүлээх тэрээһингэ педагогическай үлэ ветераннара, араас кэмнэргэ оскуоланы бүтэрбит выпускниктар, бүгүнгү үөрэх эйгэтин үлэһиттэрэ, салайааччылар, ыалдыттар тобурууна муһунулар. Ааспыт кэм көстүүлэрэ — өрдөөгү үөрэх тээбиринэрэ, маллара, пионердар уонна дириг ис хоһоонноох быыстапкалар ыалдыттар болдомтолорун тардан, ураты турукка киллэрэр ғына толкуйданан туруоруллубуттар.

Үөрүүлээх чаас видеокинэттэн саҕаланна. Уонча эрэ мүнүүтэлээх киинэбэ сайдыы кэрдис кэмин барытын хабан, улахан суолталаах киинэ оҥоһуллубут дьон бар дьон бэлиэтээн, астынан көрдүлэр-иһиттилэр.

Бизэргэ, бастатан туран, педагогическай үлэ ветераннарыгар дириг махтал тылларты этилинилэр, кинилэри Суорун Омоллоон аатынан Государственной Опера уонна балет театрын артыыстары, бири дойдутаахтарбыт, выпускниктарбыт Семен Окочеников, Ангелина Дьяконова, Валериян Емельянов, Светлана Черемкина истинник эбэрдэлэтилэр.

Салгы араас кэмнэргэ улуус үөрэбин салаатын салайбыт сэбиэдиссэйдэри, начальниктары чиэстээһин буолла. Үөрэхтээһингэ сүҥкэн кылааттарын киллэрбит дьонун дьоннор, уопуттаах салайааччылар Москвитин И.Р., Дьячковская Н.Г. уонна

**Билсин: саҕа кинигэ**

Ахсынны 7 күнүгэр „Сардаҥа“ кинотеатрга талба талааннаахтары, уран тарбахтаахтары Россия бочуоттаах кинематографина, СР культуран туйгуна, „НамАвтоЛеди“ түмсүү председателэ Анастасия Степановна Заболоцкая түмтэ. Кини 2009 с. культура министрствотун гранынан, улуунун маастардарын көрдөрөр „Народные мастера и умельцы долины Энгсиэли“ кинигэни таһаартарбыта. Быйыл бу кинигэ иккис чааһа күн сирин көрдө. Кинигэ бастагы чааһыгар 30-тан тахса маастар киирбит эбит буоллабына, иккис чааһыгар 51 маастары билиһиннэрдэ. Кинигэ хас биридди сирэйин арыһан истэххэ күннэтэ көрөр, билэр дьоммут бааллар. Манна эдэр, саҕа саҕалаан эрэр уран тарбахтаахтар Прокопьева Д.И., Колодезников К.И., Ким Е.Н., Афанасьева Н.Г., Тарбахова Д.В., Слепцова А.А., Рожина О.Е. киирбиттэрэ хайҕаллаах.

Намҥа биллэр хирург быраас Константин Семенов, СР АПК консультационнай-методологическай киинин Намнаагы бэрэстэбиитэлэ Максим Соловьев, эдэркээн Нарья Петрова, Хамаҕаттаттан олох-дьаһах коммунальнай хаһаайыстыба үлэһитэ Любовь Иванова о.д.а. истин ырыаларын кэлбит дьон сирги иһиттибит.

Бу күн тэриллибит быыстапкага умсулданнаах ураты сиздэрэй симэхтэри, тустуспа оҥоһуулаах эриэккэс бэйэлээх таҥастары көрөөччү дьүүлүгэр таһаардылар. Ити барыта кинигэбэ тиһилибит. Саха киһитэ кэлинги кэмнэ Урун Тунах ыһаахха баар-суох мааны сахалыы таҥаһын кэтэрэ үтүө үгэс буолан эрэр. Поэтесса Н. Харлампьева хоһоонугар суруллубутунан, «дьахтар күүтэр ыһаабы саҕа ытарҕа кэтээри, эмээһин кэтээри ыһаабы саҕа былаат баанаары».

Дьэ, ол иһин сыл инниттэн анаан-минээн бэлэмнэнэр буолан эрэллэр. Ким бэйэтэ тиктэр, ким маастардарга тиктэрэр. Кинигэбэ көрдөххө, сахалыы таҥастары тигиһинэн, маллары-саллары

**ҮӨРҮҮЛЭЭХ ТҮМСҮҮ**

бүгүнгү күнүгэ бу системаны сатабыллаахтык салайан үлэлэтэ сылдьар начальник Дьяконова В.Н. үлэлээбит сылларын туһунан, аныгы кэмнэ үөрэх туһунан санааларын эттилэр.

Нам оскуолаларын араас кэмнэргэ бүтэрбит, бүгүн дойду араас муннуктарыгар үлэли-үөрэнэ, айа-тута сылдьар выпускниктар эбэрдэлэр бири боччумнаах көстүү буолла. Араас дойдуттан, куораттартан саҕа технологиянан — Интернет нөҥүө эбэрдэлэр көһүннүлэр. Ол курдук, Артемьев Н.М. — 2 Хомуस्ताахан төрүттэх, Хамаҕатта орто оскуоланын выпускнига, А. Герцен аатынан Россиятаагы педагогическай университет кафедратын сэбиэдиссэйэ, филологическай наука доктора, профессор, Санкт-Петербурктан, Дитрих (Шапошникова) Надежда Владимировна — Нам орто оскуоланын выпускнига, Германияттан, Бочкарева Наталья Андреевна — Нам улуустаагы гимназиятын выпускнига, ыраах Колумбия дойдуттан Букарманги куораттан, Баишев Максим — Нам улуустаагы гимназиятын выпускнига, Москваагы авиационнай институт аспиранта, Москвадан, Игнатьева Туйаара — Нам улуустаагы гимназиятын выпускнига, Уралаагы федеральной университет 4-с курсун студентката, Екатеринбург куораттан видео-эбэрдэлэрэ сонундук көһүннэ, онтон Тимофеева Т.С., 1 Хомуस्ताах выпускнига, Тимофеевтар дьыэ кэргэттэрин аатыттан эбэрдэлээн туран, ийэлэрэ, СР үтүөлээх учуутала

А.Н. Тимофеева аатынан бириэмийэни Үөдэй орто оскуоланын биологияга учуутала Викторова В.Н. туттарда.

Салгы бастыгтан бастынарны наҕараадалааһын буолла. «РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ» аат үөрэх управлениетын специалистарыгар Игнатьева М.С., Рехлясова Н.С. туттарылыннылар, РФ үөрэххэ уонна наукага министрствотун грамотатын Муксунов Р.В., Партизан орто оскуоланын учуутала, тутта. «Саха республикатын үөрэхтээһинин бочуоттаах ветерана» ааты Маркова Е.Ф., Хатын Арыс оскуоланын ветеран учуутала, «Учууталлар учууталлара» бэлиэни Слепцов И.И., Хатын Арыс оскуоланын ветеран учуутала, «Надежда Якутии» бэлиэни Шадрин И.Е., Нам улуустаагы гимназиятын учуутала, «380 лет Якутии с Россией» юбилейнай бэлиэни Москвитина Э.И. (Нам 2 №-дээх оскуолата), Сивцев В.Н. (ХСФЛ), Трапезникова М.Д. (НУГ), «Нам улуунун Ытык киһитэ» бэлиэни Захарова А.И. (Нам 1 №-дээх оскуола ветерана), Федорова А.С. (Нам 2 №-дээх «Кустук» дetsада), үгүс учууталлар СР үөрэбин министрствотун Бочуотунай грамотатын, Махтал суруктары туттулар.

Улууска үөрэхтээһин тэриллибитэ 140 сылыгар аналлаах үөрүүлээх түгэн ааспыт саһантан, бүгүнгүнү көрдөрөн, кэлэри түстээн, бар дьонго умнуллубат өйдөбүл, сырдык санаа буолан саҕылла туруоҕа.

**М. ИГНАТЬЕВА,  
үрөх управлениета**

онорунан элбэх киһи дьарыктанар эбит. Ол курдук, Бугаева К.В., Данилова С.К., Захарова М.А., Захарова М.С., Иванова И.П., Иванова О.Н., Куличкина П.И., Муксунова А.В., Рожина А.Р., Суздальова В.В., Эверстова Л.П. о.д.а. араас моһуоннаах сахалыы былааччылар, көстүүмнэри, оҕолорго аныгылыы ыраахылары уустук оһуорунан мындыр-

умкалара, харгыналарга хотуобайтан туох да атына суох, өссө ордукка дьылылар. Кытаанахтан, мастан оноруу былыр-былыргыттан эр дьон дьарыга буолар. Ол да сизиринэн Васильев В.Т. чороонноругар, кытгыһаларыгар, саха иһиттигэр түһэриллибит оһуордун ону кэрэһэлиллэр. Гаврильев Н.В., Николаев Е.Д. онорбут сымнаҕас ороннор, дьыбааннара, миэбэллэрэ үгүс дьэни киэргэтэн тураллар. Кривошапкин Е.В. кумааһынан онорбут таһаарытын дьэитэ Намнаагы музей бири бастыг экспоната буолар. Кини сакааһынан араас экспонаттары, миэбэллэри онорор. Таксидермист Павлов И.С. туһунан элбэҕи кэпсэххэ сөп. Кини онорбут чуучалара Ярославскай аатынан музейга үгүс. Тимир ууһа Васильев М.П. бири бастыг үлэтинэн Кыһыл Дэриэбинэ ыһаахтыгыр пааркатыгар оҥоһуллубут „Ньургун Боотур“ фонтана буолар. Оттон Сивцев А.М. уонна Сивцев П.П. тимиртэн саха курдартын, быһахтарын, хомустарын о.д.а. хото онороллор. Леонид, Раиса Федоровтар дьыэ кэргэттэрэ сатаабаттара суох диэххэ сөп.

Ити курдук кинигэбэ киирбит бары маастардар хас биридиллэрэ хатылламат ис хоһоонноох, интэриһинэй буоланнар, өйгө-санааҕа диригник хатанан хаалаллар. Бу оһуруктары көрбүт киһи сиртэн-буортан тэйбит курдук сананар, сырдык, ыраас иэйиһинэн сыдыайа сылдьар курдук буолар. Өгү дьүөрэлээн туттуу, дьон санаатын таба тайаныы тустуспа талааны эрэйэр.

Ытыгылыбыт тэрээһингэ хас биридди ыалдыт чапчараас, сып-сырдык уйан эйгэ хаппахчытын сэргээн көрдө диэххэ сөп. Улууспуг дьонун дьарыктарын кинигэбэ көрөн астыныбыт, кини тутта көрдүбүт. Кинилэр инникитин да киирэр күн килбизин курдук кэрэ бэйэлээх, ыйдаҥа сарданатын курдук сырдык сыдыайы бэлэхтии туралларыгар баҕарабыт. Кинигэни „Сардаҥа“ кинотеатр ойбоһугар баар маҕаһынтан булуохха сөп.

**Мария ПЕТРОВА**

**К.Н. НОГОВИЦЫН, «Көбөкөн нэһилиэгэ» МТ баһылыга:**

– 2012 сылга Тараҕана эбэ уутун түһэригэ үлэ ыыттыбыт, таһыма 40 см түстэ. Балыһаҕа дьэри массына сылдьар 120 м усталаах муоста оҥордубут. Үтүө дьыаланан культурнай-спортивной комплекс тутуута саҕаланна, бастагы уочарата 2013 сылга үлэбэ киириэхтээх. Манна барыта 3 мөл. солк. көрүлүбүтэ, онтон бири мөлүгүнэ нэһилиэк бюджеттэн. Сайынгы кэмнэ водопровод, катер сырыгыта этэнгэ, сөптөөхтүк үлэлэтилэр.



– Кэлэр сылга быйылгы сүрүн үлэлэрбит саҕаланан, Тараҕана уугун салгы түһэриэхпит, КСК-ны үлэбэ киллэриэхпит. Бюджет үлэһиттигэр 4 квартиралаах дьыэ тутуллуохтаах. Киин котельнай тутулан олоһор дьыэлэр итигэ холбоһоллоро уонна кыраантан тымныы уунан хааччыллалара былааннанар.

**Улуус нэһилиэктигэр**

М.К. Аммосов 115 сыллаах үбүлүөйүгэр Хатырыкка ахсынны 14 күнүгэр күүтүүлээх, үөрүүлээх күн үүннэ. Ол курдук, „Үтүө дьыала“ чэрчитинэн тутуллубут 50 миэстэлээх 2-с №-дээх „Кэскил“ оҕо сайдар киинэ арылынна. 2010 сылга акылаата түһүбүтүн элбэх дьон үтүө санааларын түмэн тэрилтэ тутулуна. Олохтоох ОДьКХ сүрүн маастара В. Васильев улуус хаһыатыгар ыгырыы таһааран нэһилиэкпиттэн, улууспугуттан ытыгылыбыт марафонна уопсайа 415000 солкуобай харчы киирбитэ.

**ХАТЫРЫККА „КЭСКИЛ“ АРЫЛЫННА**

Тутуу бэдэрээтчитэ „Намстрой“ ХЭТ директора В. Кутуков. Биригэдьиир В. Дьяконов олохтоох дьонун биригээдэтэ өрөбүлэ суох үтүө суобастаахтык үлэлэтилэр. Сайынны ХИФУ устудьуоннара ханапаахыга, территория ыраастааһыныгар көмөстөлүлэр. Нэһилиэк олохтооҕо Ф. Бугаев чааһынай тыраахтарынан буор тийиитигэр, кутуутугар үлэлээтэ. „Намкоммунистеллоэнерго“ (сал. Н. Игнатьев) Хатырыктаагы филиала итити ситимин киллэрдилэр.

Үөрүүлээх түгэнгэ СР үөрэбин министрствотун бастагы солбуйааччы В. Петров – саҕа тутуллубут дetsад билигин ирдэбилгэ толору эппиэттиир, манна билиги кэнчээри ыччаттарбыт үүнүөхтэрэ, сайдыахтара дьээн этэн туран, сайынны площадка уонна миэбэл комплектарын бизэрдэ. Нэһилиэк баһылыгар А. Пинигингэ, дetsад сэбиэдиссэйгэр Е. Заровняеваҕа махтал суруктары, оҕо иитэччилэригэр Л. Ивановаҕа „СР үөрэбин туйгуна“, К. Васильеваҕа „Оскуола иннинээҕи үөрэх сайдытыгыгар кылаатын иһин“ бэлиэһэри туттарда. Улуус баһылыга А. Ильин: „М.К. Аммосов дойдутугар 50 миэстэлээх дetsад тутуллубутунан „Саҕа ситим“ программанан 26 киһиэхэ үлэ-хамнас баар буолла. Дetsадка таҥас сууйар, ас астыыр сирин туттара сылдыабыт, олбуорун аны саас ситэриэхпит. Маны



таһынан, эргэ 35 миэстэлээх оҕо саада үлэли тулар. Бу курдук билиги Наммыгыгар быйыл 12 дetsад материальной базата хангатылынна, 7 саҕа дetsад киирдэ, 5 дetsадка капиталнай өрөмүөн ыытылына. 2013 сылга улууспугтар 4 дetsад тутууга былаанҥа баар. Мин үлэбин саҕалыырбар улууска 51 % оҕо дetsадынан хабыллара, ол республикага саамай намыһах көрдөрүү этэ, бүгүнгү туругунан 64 % хабылына, эһиилгээнгэ дьэри 80 % буоларын ситиһиэхпит. Хатырыкка аны саас германскай модульнай технологиянан тутуллубут саҕа балыһаны арыһахпыт уонна саҕа хотон тутуутун ситэриэхпит, – дьээн эттэ.

Баһылык солбуйааччыта Н. Слепцов мустубут дьону Киргизияҕа Бишкек куоракка М.К. Аммосов үбүлүөйүнэн пааматынныга турбутунан эбэрдэлээтэ уонна В. Дьяконова, И. Попов, Н. Игнатьев буоламмыт дetsаппытыгар көмө харчыны бэлэх уунабыт дьэитэ. „Намстрой“ директора В. Кутуков дetsад сэбиэдиссэйгэр Е.С. Заровняеваҕа символ күлүүһү туттарда уонна Г. Данчиковадан махтал суруктары В. Васильева, Н. Дьяконова туттартаа. Хатырык нэһилиэтин баһылыга А. Пинигин бар дьонго махталын тириэртэ, тэрилтэ салайааччыларыгар, ыкса үлэлэспит дьоннорго грамоталары, махтал суруктары туттарда уонна нэһилиэк социальнай сайдытыгыгар улахан кылаатын иһин нэһилиэк саамай улахан наҕараадаатын „Хатырык нэһилиэтин Ытык киһитин“ аатын улуус баһылыгар А.И. Ильингэ ингэрдэ.

1 Хомуस्ताах, Партизан, Маймаҕа баһылыктара, үөрэх управлениетыттан кэлбит Е. Никитина, М. Макарова, оҕо саадтарын сэбиэдиссэйдэрэ, Хатырык нэһилиэтин тэрилтэлэрэ истин-иһирэх тыллартын эттилэр, бэлэхтэрин туттардылар. СР үөрэһириитин туйгуна, СР үөрэһириитин үтүөлээх үлэһитэ, урукку дetsад сэбиэдиссэйэ Ф.Н. Уварова дьыэ кэргэнин аатыттан 15 тыһыынча харчыны бизэрдэ. Киин радио редактора, бири дойдутаахпыт Полина Перуашева ийэтэ өр сылларга Хатырык дetsадыгар иитээччинэн үлэлээбит А.Н. Слепцова аата ааттана турдун дьээн кэмбизэрдээх бэлэһин уонна.

„Кэскил“ оҕо сайдар киинин сэбиэдиссэйэ, РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, „СР үөрэһириитин үтүөлээх үлэһитэ“ Е.С. Заровняева дetsадка кириэхтээх оҕолорун, төрөппүттэрин, үлэһиттэрин аатыттан бар дьонго дириг махталын тириэртэ, барыларыгар доруубулары, дьоллоох олоһу баҕарда.

**А. КУЛИЧКИНА, РФ Суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ,  
Хатырык**

**Аан дойду икки атахтааҕа Саҥа дьылы көрсөөрү ким хайдах сатанарынан, ким хайдах табылларынан кыратык даҕаны, улаханньык даҕаны түбүгүрэр аакка түһэр. Онтон биһиги улууспут биллэр-көстөр дьонноро хайдах көрсөр эбиттэрин билээри, төлөпүөн ситимин нөҥүө Саҥа дьылынан эбэрдэли таарыйа, блиц-интервью ылыбыт.**

**- Быйылгы Саҥа дьылы ханна, хайдах көрсөбүт?  
- Саамай өйдөөн хаалбыт Саҥа дьылын?**

**Альберт Иннокентьевич Ильин, „Нам улууһа” МТ баһылыга:**



- Хайаан да кэргэммин, оҕолорбун кытта дьизэбитигэр ылабыт. Аймахтарбытынан сылдыахпыт. Саҥа дьыл буолар түүнүгэр күөх харыйа анныгар „Тымныы Оҕонньор кэһиилэрин” уураар үтүө үгэстээхпит. Саҥа дьыл иннинэ оҕолорбут Тымныы Оҕонньорго тугу баҕаралларын суруйаллар, ол баҕа санааларын толорорго кыһаллабыт. Былырын кыра кыыспыт ноутбук сакаастаабыта, быйыл киниэхэ баҕа санаатын толорон планшет бэлэхтиэхпит.

- Быйыл 50-с сылбын саҥа дьылы көрсөөрү сылдыабын. Урут оскуоланы бүтэрэн дьизэттэн-уоттан ыраах Новосибирскай куоракка устудьуннуу сылдьан сахалар буолан Саҥа дьылы ылбышытын олус үчүгүйдик саныбын. Онно ким да хонтуруола суох барытын бэйэбит дьаһанан, аспытын булуна, араас улуустартан түмүл-лүбүт ыччат дьон мустан олус көхтөөхтүк ылбышты. Элбэх киһи бэйэ-бэйэбитин кытта билсэн-көрсөн доҕордуу дьон буолбуппун.

**Алексей Ильич Еремеев, политической наука кандидата:**



- 2013 сылы уларыта таарыйа сылаас дойдуга Таилаанга дьизэ кэргэммин кытта ылаахпыт. Хас сыл аайы бэйэ-бэйэбитигэр кэһии бэрсэбит. Оҕолорбут ырыа, хоһоон үөрэтэн хайаан да саҥа дьыллааҕы остуолга этэллэр, ыллыыллар. Тымныы Оҕонньору ыгырабыт. Сылбыт хайдах ааспытын кэпсэтэн, саҥа былааннары тобулабыт, баҕа санааларбытын үллэстэбит.

- Хас биридди киһиэхэ ордук оҕо кэмнээҕи саҥа дьыллара өйгө-санааҕа хаалара буолуо. Ол курдук мин оҕо саадыгар сылдьан эһэ буолбуппун, Тымныы Оҕонньору маҥнай көрбүспүн өйдөөн хаалбыппын. Дойдум дьонугар кэлэр сылга баҕарыам этэ туох баар бары үтүөнү, былааннаабыккыт туол-

лун, этэнгэ буолун!

**Александр Георгиевич Емельянов, Суорун Омоллоон аат. опера уонна балет театрын сүрүн солиһа, сахалартан бастакы Россияҕа, Италияҕа „Риголетто” спектакль уо.д.а. сүрүн партияларга контракт түһэрсэбит, Бүтүн Россиятааҕы, аан дойдутааҕы конкурстар лауреаттара:**



- Дьизэбэр-уоппар ылабын. Харыйа, уот-күөс, саҥа, сонун бүлүүдэлэр миннигэс сыттар... Бэйэ-бэйэбитигэр кэһии бэрсэбит, үтүө санаалар этиллэллэр. Кэлэр сылга таһаарыылаах, ситиһиилээх буоларга баҕа санаалары этэбит. Остуол тула олонор баран хайаан да бука бары Ленин болуоссагыгар куоратпыт салотун көрө тахсабыт.

- Оҕо сылдьан Граф Бизергин алын кылааһыгар үөрэнэр сылларым Саҥа дьыллара өйбөр ордук инмиттэр. Саҥа дьыллар олус тэрээһиннээхтик ааһар этилэр, кырдык остуорууа дойдутун курдук буолааччы. Саҥа дьылларга бэлэмнэнэн маскараад оносторбут, араас күрэхтэргэ кыттарбыт.

**Наталья Протопопова – Натали, „Киин куорат” хаһыат корреспондента, РФ Суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ, СР культуратын туйгуна:**



- Кэлэр Саҥа дьылбын ахсынньы 21 күнүттэн бэлиэтэтим диэххэ сөп. Ол курдук бастакы шампанскайбын улуус быраастарын корпоративнай бырааһынньыктарыгар көтөхпүтүм. Кырдык курдук 12 чааска бакааллар тыаһаабыттара. Ити күнтэн быыстала суох тэрилтэлэринэн бырааһынньыктары ыыта сылдыабын. Онтон Саҥа дьыл буолар күнүгэр хайаан да дьизэ кэргэммин кытта ылабын. Саҥа дьыл дьизэ кэргэн бырааһынньыга буолан төрөппүттэри баар буолаллар. Остуол тула олонор үөрэн-көтөн ааһан эрэр дьылбытын үтүө санаалаах атаарабыт. Уопсайынан саха киһитэ сылы этэнгэ ааспыт буоллаҕына, улахан ситиһиигэ да суох буоллаҕына махтаныхтаах, мөһөн-этэн атарыа суохтаах. Быйыл биһиги дьизэ кэргэн дьизэ туттан киридибит, баҕа санаабыт туолан үөрүүбүт мунгура суох. Саҥа дьылы көрсөн баран тохсунньу ортотугар диэри Саҥа дьылбыт салҕанар.

- Оскуолаҕа сылдьар эрдэхпитинэ кулуупка көнүллэбэт этилэр. Онтон маҥнайгы кууруска үөрэнэ сылдьан Саҥа дьылга дойдубар Салбанга тахсан кулуупка сырыттыбыт. Ким да үүрбэт, ким да манаабат. Дьэ, дьингээхтик „улахан киһи” үрдүк аатын сүгэн үөрэн-көтөн кылааһынан көрсүбүппүт.

**Дмитрий Ядрихинский, шоумен-тамада:**



- Ахсынньы 31 күнүн хайаан да дьизэбэр дьизэ кэргэммин кытта ылабын. Хайа да бэйэлээх ыгырдаҕына барбаппын. Күөх харыйа, „оливье” салаат, салют... Оттон тохсунньу 2 күнүгэр төрөөбүт улууһум дьонугар сэргэтигэр А.Ф. Шестаков аатынан культура киинигэр киэн-куон Саҥа дьыллааҕы программалаах тийиэхпит. Энциэлим хочотун дьонугар барыларыгар улахан эбэрдэ!

- Оҕо сылдьан, арааһа, уончалаахпар 80-с сыллар саҕаланьыларыгар биридэ чаһыбыт сыһа баран Саҥа дьылы көрсөр кэҕэһиилээх 12 чаасыгыгар хойутуу сыспыппыт. Чаһыбыт сыһа баран биридэ өйдөөн көрбүспүт 12 буолара үс мүнүүтэ хаалбыт эбит. Биһиги араллаан бөҕөтө буоллубут, ол сылдьан скатерть онугар мин бырастына тэлгэммит этэ (манан да манан). Онук көрсүбүспүт. Аны туран ас астааһын, ас миннигэс сыта, бопсуолдаҕа бородуукта таһааран төттөрү-таары кириэрим-тахсарым (мин эрэ онно кириэр боломуочуулаах эгитим). Ити кэмнэр өйбөр-санаабар кэрэ кэм буолан чаҕылхайдык хатанан хаалбыттар.

# НӨРҮӨН-НӨРГҮЙ САҢА ДЬЫЛ!!!

(Блиц-интервью)

**Анегина Дьяконова, Суорун Омоллоон аатынан опера уонна балет театрын солиһа, норуоттар икки ардыларынааҕы конкурстар лауреаттара:**



- Куруук дьизэ кэргэнинэн дьизэбитигэр ылабыт. Ыраас лискэ баҕа санаалары суруйабыт. Оҕолор хлопушка, салют ытыллар. Оттон тохсунньу 1 күнүгэр куорат кытыгыгар олонор улахан мас дьизэлээх дьоммутугар аймахтар буолан көрсөбүт. Онно таһырдыа күөх харыйа баар, ол тула оҕолору кытта хороовод эргийээччибит.

- Саамай өйдөөн хаалбыт түгэмминэн биһиги дьизэ кэргэнгэ кыыспыт эбиллибит Саҥа дьылга буолар. Оттон иккис өйдөөн хаалбыт түгэмим 2002 с. саҥа квартирабытыгар, бэйэбит дьизэбитигэр Саҥа дьылы көрсүбүспүт буолар.

**Мария Николаевна Габышева, „Тыгын Дархан” ресторана директора:**



- Дьизэбэр-уоппар оҕолорбун кытта ылабын. Бэйэ-бэйэбитигэр подарок, чуолан туһалаах бөлөх бэрсэр үгэстээхпит. Хас Саҥа дьыл аайы оҕолор ыраас кумааҕыга баҕа санааларын суруйаллар, ону кэлэр саҥа дьылга төһө туолбутун, туолбатаҕын көрөбүт – истэбит.

- Урут Намҥа культура эйгэтигэр үлэлиирим саҕана куруук Саҥа дьылы тэрийэн ытыгар эгитибит. Билигин куоракка кэлэн баран „күлүккэ”, „куукунаҕа” ылабын. Ол иһин культура эйгэтигэр үлэлэтүтүбүт кэмнэрим өйбөр диригиник хатамыт эбит. Оччолорго дьон көхтөөх, барыта үөрүү-көгүү, ыгыы-түүрүү диэн суоҕа. Барыта олус бэһиэлэй этэ. Кэлэр Саҥа дьылга „Энциэлим” ааҕааччыларыгар баҕарыам этэ түмсүүлээх буолууну. Кэлэр сылга улуустарга баһылыгы талар быбардар буолуохтара, онно бэйэ-бэйэни харыстаһан, өйдөөхтүк-төйдөөхтүк, атааннаспака, киришибэккэ, бэйэ-бэйэни баттаспака, атаҕастаспака кыттын. Хас биридди дьизэ кэргэнгэ доруобуйаны, оҕолорбут этэнгэ буоллуннар!

Бэлэмнээтэ М. ПЕТРОВА

**И.С. НОВИКОВ, улуустааҕы культура управлениетын начальнига:**



— Ааһан эрэр сыл биһиги үлэбитигэр-хамнаспытыгар элбэх бэлиэ түгэни хаалларда. Олортон ахтар буоллаахха, М.К. Аммосов төрөөбүтэ 115 сылыгар аналлаах сыл устата араас ис хоһоонноох тэрээһиннэр ыгытылыннылар. Ол иһигэр норуот уусуран айымньытын улуустааҕы фестивала үгүс дьону түмүтэ. Республикатааҕы „Олонхо” ассоциациятын көһө сылдьар мунһаҕа тэриллэн улууспут культурнай, общественной олоҕор үтүө түмүктэрдээх буолбута. Олонхо дьизэтин тутууга саҕаланна. Саха сирэ Россияҕа холбоспута 380 сылынан „Исторические личности Якутии XVII-XIX вв.” республикатааҕы научнай-практической конференция тэриллэн үгүс ылыктаах кэпсэтиилэр табыстылар. „Нам улууһун культуратын сайдыыта” дьин 5 сыллаах муниципальнай тус сыаллаах программа ылылынна. Манна барыта 6,615 тыһ. кэрингэ суума көрүлүннэ.

— Кэлэр сылтан бу программаны үлэлээн саҕалыахпыт. Календарнай бырааһынньыктары, тэрээһиннэри кытары, эһиил норуот суруйааччыта Н. Лугинов төрөөбүтэ 65 сааһын көрсө историческай ааҕылар буолуохтара. И.Е. Винокуров аатынан Намнааҕы педагогическай колледж 50 сылын бэлиэтиэхпит. Куонҕа Кириэс төрүттэммитэ 215 сылын ылаахпыт.

**Бу – интэриэһинэй!**



## БИҤИЭНЭ — КЫҤЫЛ КИНИГЭ ХАРАМАЙА

Сахабыт сиригэр эриэн үөн биир көрүнгэ баар. Бу республикабытыгар олус сэдэх харамай Хангалас соҕуруу өттүгэр, Өлүөхүмэ уонна Ленскэй улуустарыгар үөскүүр. Бу көннөрү гадюка уһуна 72-78 см. Өгө сирэй, арҕаһыгар туора-маары хара сурааһыннаах. Бытархай таастаах, сиктээх ойуурдах, бадараннаах, эмпэрэлээх уонна талаҕынан, отунан саба үүммүт хочо сирдэргэ олохсуйар. Сайын тыаҕа, ойуур иһинээҕи ырааһыйаларга, оттоох хонууга көһөр. Иссэр кэмнэрэ ыам ыйын иккис анарыттан бэс ыйын ортотугар диэри. Тыһы үөн атырдах ыйын бастакы анарыттан ый бүтүөр диэри алтаттан уон иккигэ диэри оҕону төрөтөр.

Гадюка сырдык эрэ кэмнэ көхтөөх, сарсыарда 9 чаастан

киэһэ 8 чааска диэри хамсаанар. Бытархай кэрбээччилэринэн, көтөрдөр сыммыттарынан, чыычаахтар оҕолорунан, баҕаларынан, ыамаларынан аһылыктанар. Атын аймахтарын курдук, биһиги эриэн үөммүт эмиз дьааттаах. Ол эрээри дьаата сүлүһүнэ кыра, онон суһал өлүүтэ тиэрибит. Ол да буоллар ыгыттарбыт киһи тутта көрдөрө охсор ордук. Дьаат мэйии эргийитигэр, тыын кылгааһыныгар, сэниэ эстиитигэр, быар, бүөр үлэлэрэ кэһиллиитигэр тиэрдилэн сөп.

Республикаҕа гадюка ахсаана олус аһыйах. Ол төрөтүтүнэн антропогеннай фактор, ол эбэтэр киһи өлөрүүтэ буолар. Онон кини Саха сирин Кыһыл кинигэтигэр киллэриллэн сылдьар.

Бэлэмнээтэ Л. УВАРОВСКАЯ

**Бэлиэ түгэн**

Соторутааҕыта А. Шестаков аатынан культура киинигэр Нам улууһун тыатын хаһаайыстыбатын сайдытыгар баһаам кылааты киллэрбит «Райсельхозэнерго» диэн тэрилтэ тэриллбитэ 30 сылын бэлиэтээһин үөрүүлээх тэрээһинэ буолан ааста.

Бу үбүлүөйгэ аналлаах үөрүүлээх муньаахха «Нам улууһа» МТ баһылыгы солбуйааччы, тэрийэр комиссия председателэ С.С. Матвеев, улуус депутаттарын сэбиэтин председателэ А.Х. Христофоров, «Сахаагропромэнерго» холбоһук урукку директора М.П. Павлов, Намнааҕы «Сельэнерго» бастакы директора А.А. Тихонов, «Маарсельхозэнерго» ХЭТ директора К.В. Васильев, тэрилтэ урукку үлэһиттэрэ уонна ыгырыылаах ыалдьыттар кыттыны ыллылар.

Үбүлүөйгэ аналлаах киэн ис хоһоонноох бэртээхэй дакылааты урукку «Сельэнерго» кылаабынай инженерэ, билигин ЭЛТ (электриктер ассоциацияларын) салайааччытынан үлэли сыйдыар Спартак Васильевич Порогов онордо. Комиссия председателэ С.С. Матвеев улуус социальнай-экономическай сайдытыгар «Райсельхозэнерго» сүҥкэн кылааты киллэрбитин уонна киһи үлэһиттэрэ, электриктерэ, инженердэрэ республика, улуус норуотун хаһаайыстыбаларын бары салааларыгар билигин да таһаарыылаахтык үлэли-хамсыы сылдьалларын, профессиональнай таһымнара үрдүгүнэ дьон-сэргэ билинигин, убаастабылын, махталын ыалларын бэлиэтээн туран «Нам улууһа» МТ баһылыгына наҕараадаларын, Бочуотунай грамоталарын, Махтал

# ЭНЕРГЕТИК ТЭРБИТ ОЛОХПУТУН ТҮСТЭСПИТТЭРЭ



суруктарын туттартаата.

Ол курдук, «Нам улууһун Ытык киһитэ» бэлиэтин П.М. Павлов, улуус баһылыгы Бочуотунай грамоталарынан: Т.В. Зайцева, А.П. Тимофеев, Г.А. Сорокин, К.В. Васильев, Е.Н. Дьяконова, О.Н. Ядрихинская уонна Махтал суруктарынан: И.К. Бурнашев, Г.Г. Корякин, С.С. Шапошникова, В.К. Лебедев, А.И. Эверстова, С.И. Елисеев, С.Н. Игнатьев уо.д. наҕараадаланнылар.

Тэрээһин чэрчитинэн эвэрдэ тыллары уонна ахтыылары улуус депутаттарын сэбиэтин председателэ А.Х. Христофоров, республика, оройуонна «Агропромэнерго» диэн тэрилтэни бастаан тэрийбит уонна салайбыт П.М. Павлов уонна А.А. Тихонов

онордулар.

Үөрүүлээх чаас кэнниттэн бу бэлиэ түгэнгэ кэлбит дьон улуустаагы историко-этнографическай музейга сылдьан анаан аһылыбыт саалаҕа электрификация историятын көрдөрөр, кэпсиир экспонаттары көрдүлэр-иһиттилэр. Онтон Хатын Арыы нэһилиэгэр тийэн уһулчулаах политическай, государственная деятель И.Е. Виновуров музейыгар сырыттылар.

Бу бэртээхэй тэрээһин улууспут остолобуойун сылаас чэйдээх, толору астаах остуолларын тула олон очтооһу күүрээһинээх, үтүөкэн кэмнэри, биригэ үлэлииргэ бэртээхэй дьоннорун истинник-иһирэхтик ахтан-санаан ылынан түмүктэннэ.

**В.Г. АЛЕКСЕЕВ, Нам улууһун тыатын хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига:**



— Улуус тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар ирдэниллэр 23 көрүнгөн 17-тин толордубут. Икки хаһаайыстыбабыт: «Шмидт» б/х (bah. Г.Г. Уваровский) уонна «Сэргэ» б/х (bah. В.А. Герасимов) СР Президенин 200000 солк. граннарын ыллылар. Үөдэйгэ «Бережнева» б/х (bah. А.Б. Бережнева) саҕа толору механизациялаах хотону тутунна. Сотору «Эт-Ас» ХЭТ-гэр 100 төбө ыанньык ынах турар механизированнай хотону тутулан үлэҕэ киириэҕэ. Новосибирскайтан 100 герфорд сүөһү кэллэ. Хатырыкка 150 миэстэлээх хотон тутуллар турар. Бу тутуу сметэнэн көрүлүбүт сыаната 10 мөл. 200 тыһ. солк. 1 Хомустаахха, Партизанна, 2 Хомустаахха федеральнай

программанан локальнай уу турбатын ситимин тардыы үлэтэ барда. 2013 с. бүтэриллиэхтээхтэр. 2013 с. эмиэ федеральнай программанан итинник уу турбатын ситимнэрэ Хамафаттаҕа уонна Бөтүнгэ тардыллыларын уонна Аппааньтан Граф Биэрэгэр диэри уонна Модукка, Партизанна куорат трассатыттан киирэр суоллары онорууну туруорсан көрдөрдүбүт.

— Кэлэр сылга Үөдэйгэ 200, 1 Хомустаахха 400 төбө ынах сүөһү турар комплекстарын тутуулаа саҕаланыа. 2013 с. Аппааньна, күнүгэ 15 т үүтү астыыр-үөлүүр кыахтаах пищекомбинат тутуллуоҕа (сметнэй сыаната 60 мөл. солк.).

**Билсин: саҕа кинигэ**

Наммыт киинин И.С. Гаврильев

аатынан 1 №-дээх орто политехническэй оскуолатыгар уонча сыл директору научнай-методическай үлэҕэ солбуйааччынан үлэлиир, педагогическай үлэ ветерана, улууспут Ытык киһитэ Кутуков Валерий Романович элбэх сыратын биэрбит үөрэҕин кыһата аһылыбыт 140 сыла туоларын бэлиэтиир үөрүүлээх күнүн көрсө суруйбут «Дорогу осилит идущий», «Мы были первыми» диэн икки бэртээхэй кинигэни таһааран төрөөбүт-үөскээбит улууһун бар дьонугар, үүнэр кэнчээри ыччатыгар дьонун бэлэҕи онордо.

Соторутааҕыта бу кинигэлэр сүрэхтэниилэрин тэрээһинин Валерий Романович коллегалара: оскуола директорун научнай-методическай үлэҕэ солбуйааччыта Майя Николаевна Рыкунова, физкультура учууталларын методическай холбоһугун салайааччыта Раиса Дмитриевна Негнурова илээн-саҕалаан ыттылар.

Түгэнинэн туһанан, өссө төгүл Наммыт улууһа баһынын уолаттарын кэккэлээһингэр тутар киһитибит — Валерий Романович Кутуков спорка, үлэҕэ ситиспит ситиһиилэринэн, дьяныардаах, үтүө суобастаах үлэтинэн ылбыт үрдүк наҕараадаларын, үтүө ааттарын

## ОЛОХ СҮӨГЭЙИН, СҮМЭТИН ЫРЫТАН, ЫРЫҢАЛААН



билиһиннэрэр буоллаахха кини: Саха республикатын үөрэҕириитин бочуоттаах ветерана, Саха республикатын үтүөлээх учуутала, РФ норуотун үөрэҕириитин туйгуна, СР физическэй культураны туйгуна, «Саха-Азия оҕолоро» норуоттар икки ардыларынааҕы фонда стипендиата, РФ уонна СР спордун ветерана, Михаил Ломоносов 300 сааһыгар аһаҕастык юбилейнай мэтээл кавалера, СР бастакы Президең М.Е. Николаев гранын хаһаайына, И.С. Гаврильев аатынан бириэмийэ бастакы стипендиата.

Бу үтүө тэрээһингэ Валерий Романович Хабаровскайдаагы физкультура институтугар биригэ үөрэммит доһоттор Д.А. Никифоров — РФ уонна СР үөрэҕириитин туйгуннара, Уус-Алдан оскуолатын директора, Н.Н. Кардашевскай — РФ физическэй культураны туйгуна, «Модун» спорткомплекс координатора у.д.а. кыттыны ыллылар.

Тэрээһин саҕалаһытыгар убаастыыр учууталларын уонна мааны ыалдьыттары Любовь Герасимова салайар оҕолор үнкүүлэрин бөлөҕө «Кыталыктар үнкүүлэрэ» диэн үнкүүнэн, истин-иһирэх кэпсэтиилэр, ахтыылар быһастарыгар Сандал Флегонтов (10 «а» кыл.) «Аҕа алаһа» диэн бэртээхэй ырыанан эвэрдэлээбиттэрин олус долгуйан, кэрэхсээн көрдүбүт, иһиттибит.

Валерий Романович икки кинигэтэ күн сириг көрбүттэринэн истинник эвэрдэлээтилэр уонна Махтал суруктары, Бочуотунай грамоталары, өйдөбүннүк бэлэхтэри туттардылар: «Нам улууһа» МТ спорка отделын салайааччыта С.А. Софронов, 2 №-дээх профлией директора Н.М. Жирков, «Ленскэй нэһилиэк» МТ спорка инструктора И.В. Яковлев, оҕо спордун оскуолатын тренерэ Д.А. Халдеев, оскуола профкомун председателэ Е.П. Прокопьева.

«Дорогу осилит идущий» диэн кинигэтин автор В.Ан дойдутаагы Азия оҕолорун ооньбууларыгар анаабыт. Бу кинигэҕэ Саха сиригэр, Бурятияҕа, Дальнай Востокка бокса сайдытытын кэрчик кэмнэрэ сырдатыллыбыттар. Манна олохторун бокса анаабыт чулуу боксердар уонна кинилэр тренердэрэ киирбиттэр. Бу чулуу дьон олоҕо эдэр көлүөнэҕэ холбоһор, үрдүк ситиһиилэргэ тардыһылылар улахан тирэх буолуохтааҕа санабыллар.

Иккис «Мы были первыми» диэн кинигэтин автор 45 сыллааҕыта Хабаровскай государственнай институтун бүтэрбит доһотторугар анаабыт. Кинилэри истин-иһирэх тылларынан ахтан-санаан ылбыт. Итиннэ институтун преподавателлэригэр, тренердэригэр махталын, кинилэр үтүө ааттарыгар сүгүрүөһүн биллэрбит.

Бу кинигэлэргэ ааспыты ахтан, анааран көрүү эрэ буолбакка, иитэр-үөрэтэр, сайыннарар, толкуйдатар өрүттэрэ элбэх. Автор кинигэлэрин улууһун библиотекаларыгар, истинник саньыр дьонугар бэлэх туттартаата. Онон элбэх киһи туһанарыгар, билим-көрүү кэниригэр, куту-сүрү дабатыыга биригэ сындык суолу аста.

**Балаһын бэлэмнээтэ И. ИВАНОВ**

# СИБЭЭС САҢА КӨРҮНЭ КИИРДЭ

Бу дьыл ахсынньы ыйын 25 күнүгэр биһиги улууспутугар саҕа волоконно-оптической сибээс линията (ВОЛС) үлэҕэ киириитин үөрүүлээх быһыгымайгыга бэлиэтээһин тэрээһинэ ытытылынна.

Саҕа үйэ саҕа, сонун сибээһин ситимин ситэрэн үлэҕэ киллэриини кэрэхтээх үтүө күнүгэ республикабыт киин куоратыттан «Ростелеком» АА-Уо Саха сиринээҕи филиалын — «Сахателеком» коммерческэй директора Алексей Витальевич Семенов, иһитиннэрэр биллэрэр тэрилтэлэри кытта сибээстэһинигэ отдел начальнига Любовь Юрьевна Алексеева уо.д. кэлэн кыттыны ыллылар.

Биһиги улууспут өтгүттэн бу бэлиэ тэрээһингэ улуус баһылыга А.И. Ильин, киин солбуйааччыта С.С. Матвеев, «Сахателеком» Намнааҕы ЛТЦ-тын начальнига В.В. Григорьев, нэһиликтэр баһылыктара уонна олохтоохтор сырыттылар. Тэрээһин саҕаланьытыгар А.В.

Семенов «Ростелеком» бытыллыбыт үлэһитин тустарынан иһитиннэрдэ. Онтон иһиттэххэ бу сибээс линията былааннамыт кэм иһинэн Дьокуускай-Нам икки ардыгар 89 км усталаах сиргэ тардыллыбыт. Бу линияҕа Дьокуускай к., Тулаҕы бөһүөлэгэ уонна биһиги улууспуттан: Кыһыл-Сыыр, Партизан, Никольскай, Кириэс-Кытыл уонна Нам сэл. холбоһуохтара. Онон бу күнтэн ыла Нам селинньэтин олохтоохторугар Интернет саҕа тарифтарынан уонна «Ростелеком» интерактивнай телевидениетын өнгөтүнэн туһаналларыгар кыах үөскээтэ.

Филиал коммерческэй директора Алексей Семенов: «Бу саҕа линияны тутуу — «Ростелеком» Саха сиригэр сибээс магистральнай ситимин сайыннарыыга программатын олус суолталаах чааһынан буолар. Кини саҕа технологиялары уонна өнгөлөрү нөҕүө, ол иһигэр государственнай уонна муниципальнай өнгөлөрү дьон-сэргэ

электроннай көрүнгүнэн туох да хааччаҕа суох, дэҕиттэрди туһаныларыгар эбии кыахтары үөскэтэр», — диэн этэн туран Нам улууһун бары олохтоохторун бу ситиһинэн эвэрдэлээтэ уонна биригэ үлэлииргэ өрүү бэлэмнэрин, эрэнэллэрин туһунан эттэ.

«Сахателеком» салайааччытын эвэрдэтин кэнниттэн биһиги улууспут баһылыга А.И. Ильин мустубут дьон дохсон ытыс таһыныларын быһытыгар саҕа сибээс ситимин холбуур пульт кнопкатын баттаатын кытта бэриллибит сигнал күөх уота саалаҕа туруоруллубут телевизорга көрдөрүллэр схема устун (Дьокуускай — Нам линияна) айаннаан Намга кэлэн тохтоото. Онон саҕа сибээс баар буолбутун үөрүүлээх түгэн кыттылаахтара көрөн итэҕэйдилэр. Сибээс манньк көрүңгэ киирбитинэн, цифровой телевидение 100 ханаалын киллэрэн туран, намнар аны 119 ханаалы көрөр, туһанар буоллубут.

**Былаас уонна норуот**

Соторутааҕыта Нам улууһун киинигэр баар Чернышевскай уулуссатын 14 №-дээх дьыаҕыгэр (урукку гранлиной собуот) СР Ил Түмэн Государственной Муньах депутаттарын РФКП (коммунистическая партия) фракциятын Общественной при-

## ӨССӨ БИИР ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

емнай аһылынна.

Бу приемнай салайааччытын Алина Романовна Винокурова, секретарынан Татьяна Анатольевна Михайлова ананан

үлэлээн эрэллэр. Кинилэр үлэлииргэр Нам улууһун коммунистарын райкомун секретара Василий Семенович Алексеев көмөлөһүөҕэ. Бу приемнай нэдиэлэҕэ 5 күн (үлэ күннэригэр) гражданныр приемноуоҕа. Телефон: 41-8-06.

Онон улуус олохтоохторо, олохпут туруктаах, сирдээх буоларын туһугар ылыллар сокуоннарга туох эмэ туспа көрүүлэрдээх, саҕа этиилэрдээх, салайыы бары таһымыгар ханньк эмэ туруорсар боһуруостардаах, талбыт депутаттарытыгар эбии туруорсулардаах буоллаахтына эһигини манна болдомтолоохтук истиэхтэрэ, сүбэлиэхтэрэ-амалыахтара уонна туһааннаах салайааччыларга, тэрилтэлэргэ, депутаттарга тиэрдэхтэрэ.

**А.Б. БЕРЕЖНЕВА, «Бережнева» б/х баһылыга, Үөдэй нэһилиэгэ:**



— Быйыл 70 ыанньык ынах турарыгар анаан таас, механизированнай хотону тутунум. Бу хотон тутуутугар барыта 14 мөл. солк. үп ороскуоттанна. Үлэһиттэр үлэлииллэригэр, сыннааналларыгар сөптөөх усулуобуйа тэрилиннэ. Оборудованиелар туох да саахала суох үлэли тураллар. Быйыл 1 ынахтан 1900 киһилэ үүтү ыры ситистибит. Өр сыллаах сыралаах үлэм сыаналанан СР Президенин Бочуотунай грамотатынан наҕараадаланньм.

— Кэлэр сылга саҕа хотоммун, ньирэйи туруорарга анаан, өссө кэнгэтэр, салбаан бизэрэ былааннаахпын. Үчүгэй производственной базаламьыппынан 1 ынахтан үүт ыаһынын 2000 киһилэҕэ тиэрдим. Ыыр, туттарар үүтүм хаачыстыбата үрдээһинигэр салгыы үлэлиэм.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 31 декабря

06.00 Доброе утро 10.00, 12.00, 15.00 Новости 10.15 Х/ф «Девчата» 11.50 Ералаш 12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 13.35 Легендарное кино в цвете. «Золушка» 15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 18.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» 21.40 Проводы Старого года 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина 00.00 Новогодняя ночь на Первом 02.30 Дискотека 80-х

Вторник, 1 января

06.00 Дискотека 80-х 07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 08.25 Х/ф «Девчата» 10.00, 12.00 Новости 10.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 13.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» 16.50 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 18.40 Две звезды. Большой новогодний концерт 20.45 Х/ф «Аватар» 23.20 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен года» 01.25 Х/ф «Зудседьмо-

го года» 12+ 03.15 Х/ф «Здравствуй, дедушка Мороз!» 04.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 12+

Среда, 2 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Малыш-каратист 3» 12+ 08.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 10.15 Ледниковый период 11.40 Ералаш 12.10 Муз/ф «После школы» 12+ 14.05 Т/с «Однолюбы» 16+ 16.55 Кто хочет стать миллионером? 18.00 Вечерние Новости 18.10 Угадай мелодию 18.40 Поле чудес 19.55 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.15 Х/ф «Золушка» 16+ 22.55 Легенды «Ретро FM» 01.15 Х/ф «Царство небесное» 16+ 03.30 Х/ф «Посмотри, кто говорит» 12+ 05.05 Контрольная закупка

Четверг, 3 января

05.40, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист 2» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+ 10.15 Ледниковый период 11.50 Ералаш 12.10 Муз/ф «После школы» 12+ 14.05 Т/с «Однолюбы» 16+ 16.55 Кто хочет стать миллионером? 18.00 Вечерние Новости 18.10 Угадай мелодию 18.40 Поле чудес 19.55 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.15 Х/ф «+1» 16+ 23.15 Х/ф «Перевоз-

чик» 16+ 00.55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+ 02.45 Х/ф «Посмотри, кто еще говорит» 04.00 Х/ф «Эрагон» 12+

Пятница, 4 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Малыш-каратист 3» 12+ 08.35 Х/ф «Моя мама - невеста» 10.15 Ледниковый период 12.10 Муз/ф «После школы» 12+ 14.05 Т/с «Однолюбы» 16+ 16.55 Кто хочет стать миллионером? 18.00 Вечерние Новости 18.10 Угадай мелодию 18.40 Поле чудес 19.55 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.15 Х/ф «Случайные знакомые» 16+ 22.55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+ 00.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+ 02.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» 03.35 Х/ф «Дельго» 04.50 Т/с «24 часа» 16+ 05.30 Контрольная закупка

Суббота, 5 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Летучая мышь» 07.35 Играй, гармонь любимая! 08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 10.15 Смак 12+ 10.55 Сергей Жигун. «Теперь я знаю, что такое любовь» 12.10 Муз/ф «После школы» 12+ 14.05 Т/с «Однолю-

бы» 16+ 16.55 Кто хочет стать миллионером? 18.00 Вечерние Новости 18.10 Угадай мелодию 18.40 «Новогодний смех» на Первом 19.55 Поле чудес 21.00 Время 21.15 Сегодня вечером 16+ 22.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+ 00.45 Х/ф «Казанова» 16+

Воскресенье, 6 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Летучая мышь» 07.40 Армейский магазин 16+ 08.15 Аладдин 08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Непугуевые заметки 12+ 10.30 Пока все дома 11.25 Фазенда 12.15 Муз/ф «После школы» 12+ 13.15 Ералаш 13.45 Х/ф «Один дома» 15.45 Один дома-2 18.00 Вечерние Новости 18.10 Кто хочет стать миллионером? 19.00 «Минута славы» шагает по стране. Финал 21.00 Время 21.20 Х/ф «Мой парень - Ангел» 23.00 Святые XX века 23.50 Подлинная история жизни святой Матроны 00.40 Х/ф «Безымянная звезда» 02.55 Х/ф «Кадриль» 12+ 04.10 Соловки. Место силы 05.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя

Джейн» 16+ 20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 16+

Понедельник, 31 декабря

11.00, 08.45 Моя планета 12.20 Д/ф «Антарктическое лето» 14.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным 13.05 Моя рыбка 13.35 Диалог 14.05 Язь против еды 14.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.20 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 16.00 Золотой пьедестал 19.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 21.00 Смешанные единоборства. Международный турнир супертяжеловесов с участием Сергея Харитонов. Из Японии 23.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Канада. Из Уфы 02.10, 06.00 Смешанные единоборства. Международный турнир супертяжеловесов с участием Сергея Харитонов. Из Японии 16+ 03.20 Профессиональный бокс. Лучшее Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина

Вторник, 1 января

11.00, 10.45 Моя планета 13.00 Моя рыбка 13.30 Диалог 14.05 Язь против еды 14.25, 08.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 15.40 Х/ф «Хаос» 16+ 17.40 «Наука 2.0. Эксперименты». Мир в миниатюре. Поезда 18.10 Х/ф «Солдат

тунгур» («Борогон» ТВ) 6+ 12:30 «Жизнь прекрасна!» 6+ 13:30 «Из архива ТВ: Новогодняя феерия» 6+ 14:00 «ТВ архыбыттан: Туулэй түнү сурдатан... («Нам» ТВ) 6+ 14:30 «ТВ архыбыттан: Кэрэз дабайы: «Кытлык» 6+ 16:00 «Аал-луук мас»: Дни Якутии в Санкт-Петербурге. Звуки Арктики в Мариинском театре 1 часть 6+ 16:45 «ТВ архыбыттан: Кубоха уонна сыйлах» 6+ 17:10 «Аал-луук мас»: Дни Якутии в Москве 6+ 18:00 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: «Герои-1» Уус-у/к 6+ 19:30 Телепроект «Две звезды» анносовая программа 6+ 20:00 «Сага ырыа» х 6+ 20:30 «Сага ырыа» х 6+ 21:30 «Нарын ырыа, эн ылан...» ылыыр Анастасия Готовцева 6+ 22:40 «ТВ-Спорт»: Итоги спортивного года 6+ 23:00 «Сага ырыа» Новогоднее представление 2010. 2 ч. 00:15 «ТВ архыбыттан: Сага дьыллаабы чалбаран» 12+ 01:10 «ТВ архыбыттан: Ырыа — санаа. Степан Васильев кэнсиэртэ» 6+ 02:10 «Король воздуха: Золотая лига» х/ф 16+ 03:55 «Цветы для Снежной королевы» х/ф 1-2 серии 12+ 06:00 «Новогодний мультфильм» 0+ 07:00 «ТВ архыбыттан: Муомба үчүгэй дабаны («Муомба» ТВ) 6+ 07:30 «ТВ архыбыттан: Улэттэн дьолломмут үтүө киһи («Дьяань» ТВ) 6+ 08:00 «ТВ архыбыттан: Ала буурай аттаах Мохсоболлой Боотур. 1 чааһа («Хотун Булуу» ТВ) 6+ 08:30 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Арай биридэ... уус-у/к 6+ 11:00 «Аал-луук мас»: Дни Якутии в Санкт-Петербурге. Звуки Арктики в Мариинском театре 1 часть 6+ 12:00 «Дьүөгэ» («Нам» ТВ) 6+ 12:30 «Жизнь прекрасна!» 6+ 13:30 «Из золотого фонда ТВ»: Страницы истории Якутского ТВ. «Тунук» представляет... 6+ 16:00 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: «Холорук» уус-у/к («Нурба» ТВ) 6+ 16:50 Видеоклипы 17:00 «В мире музыки» 6+ 17:30 «Полярная звезда»: новогодний серпантин 6+ 18:00 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Көнгүл боотурдар. Уус-у/к 6+ 19:30 Телепроект «Две звезды» анносовая программа 6+ 20:00 «Сага ырыа» х 6+ 20:30 «Сага ырыа» х 6+ 21:30 «Нарын ырыа, эн ылан...» ылыыр Анастасия Готовцева 6+ 22:40 «ТВ-Спорт»: Итоги спортивного года 6+ 23:00 «Сага ырыа» Новогоднее представление 2010. 2 ч. 00:15 «ТВ-Спорт»: Саха республикатын хапсагай Федерациятын кубогар хамаанданан күрэхтэниги 6+ 01:45 «Король воздуха: Лига чемпионов» х/ф 16+ 03:25 «С праздниками ничего не сравнится» х/ф 12+ 05:10 «Ирония любви» киноистория 16+ 05:40 «Новогодний мультфильм» 0+ 07:00 «ТВ архыбыттан»: Афанасий Рязанский - Амма улууьун бастакы кулбута («Амма» ТВ) 6+ 07:30 «ТВ архыбыттан»: Ала буурай аттаах Мохсоболлой Боотур. 2 чааһа («Хотун Булуу» ТВ) 6+ 08:30 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Арай биридэ... уус-у/к 6+ 10:15 «Елки нашего детства: Художники» 6+ 11:00 «Аал-луук мас»: Дни Якутии в Санкт-Петербурге. Звуки Арктики в Мариинском театре 1 часть 6+ 12:00 «Дьүөгэ» («Нам» ТВ) 6+ 12:30 «Из золотого фонда ТВ»: Страницы истории Якутского ТВ. «Тунук» представляет... 6+ 14:00 «ТВ архыбыттан»: Аар тайгам алыптаах дорбуоно 6+ 15:00 «Новые приключения Маши и Вити» х/ф 6+ 16:20 «Новогодний мультфильм» 0+ 16:30 «Ырыаттан тылыбыт сибиьки!» («Бэрдьигэс» ТВ) 6+ 17:00 «Геван»: Дмитрий Кривошапкин-Нимнакан 6+ 17:30 «Ыраах-чугасаймах-

07.40 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс»

Четверг, 3 января

11.00, 10.20 Моя планета 13.00 Моя рыбка 13.30 Диалог 14.00 Язь против еды 14.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 15.40 Х/ф «Отомстить за Анджело» 16+ 17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». Проб-ма 18.00, 06.00 Вести-спорт 18.10 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс» 19.10 Х/ф «Железный оrel 2» 16+ 21.00 Х/ф «Железный оrel 3» 16+ 22.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала. Из Уфы 01.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантандера Стилгадо (Колумбия). Бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA 02.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Из Германии 04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 16+ 06.10 Х/ф «Черный дождь» 16+ 08.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Салават Юлаев» (Уфа)

Пятница, 4 января

11.00, 08.30 Моя планета 13.00 Моя рыбка 13.30 Диалог 14.00 Язь против еды 14.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 15.40 Х/ф «Хаос» 16+ 17.40 «Наука 2.0. Эксперименты». Мир в миниатюре. Поезда 18.10 Х/ф «Солдат

дождь» 16+ 17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». Газета 18.00, 06.00 Вести-спорт 18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Из Германии 19.55 Полгон 20.25 Основной состав 20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 01.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 02.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Из Германии 04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 16+ 06.10 Х/ф «Железный оrel 2» 16+ 07.50 Д/ф «Антарктическое лето»

Среда, 2 января

11.00, 09.20 Моя планета 13.00 Моя рыбка 13.30 Диалог 14.00 Язь против еды 14.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов 15.40 Х/ф «Отомстить за Анджело» 16+ 17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». Проб-ма 18.00, 06.00 Вести-спорт 18.10 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс» 19.10 Х/ф «Железный оrel 2» 16+ 21.00 Х/ф «Железный оrel 3» 16+ 22.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала. Из Уфы 01.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантандера Стилгадо (Колумбия). Бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA 02.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Из Германии 04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 06.10 Х/ф «Черный дождь» 16+ 08.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Салават Юлаев» (Уфа)

Суббота, 5 января

11.00, 09.05 Моя планета 13.00 Моя рыбка 13.30 Диалог 14.00 Язь против еды 14.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.10, 08.35 Индустрия кино 15.40 Х/ф «Железный оrel 2» 16+ 17.30 «Наука 2.0. Эксперименты». Дирижабли 18.00, 06.10 Вести-спорт 18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Из Германии 19.55 Полгон 20.25 Х/ф «Черный дождь» 16+ 22.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал. Из Уфы 01.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Из Германии 02.35 Биатлон. Кубок

ны. Из Германии 04.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 06.20 Х/ф «Железный оrel 3» 16+ 08.00 Автоспорт. «Дакар-2013» 08.10 Русские байки. Кругосветное путешествие 16+

Воскресенье, 6 января

11.00, 08.00 Моя планета 13.00 Моя рыбка 13.30 Диалог 14.00 Язь против еды 14.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным 15.10 Страна спортивная 15.40 Х/ф «Железный оrel 3» 16+ 17.30 «Наука 2.0. Эксперименты». Дирижабли 18.00, 01.15 Вести-спорт 18.10 АвтоВести 18.25, 07.20 Автоспорт. «Дакар-2013» 18.55 Полгон 19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нептунас» (Литва). 22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Из Германии 22.50 Бобслей. Кубок мира. Из Германии 23.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 00.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Из Германии 01.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко 01.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнсфилд Таун» - «Ливерпуль». 03.55 Профессиональный бокс. Лучшее 06.25 Весе, что движет 07.30 Русские байки. Кругосветное путеше-

ствие 16+

РОССИЯ 1

Понедельник, 31 декабря

06.00 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш» 12+ 07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» 08.20 Х/ф «Чародеи» 11.00 Лучшие песни - 2012. Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца 12.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 14.00 Вести 14.20 Короли смеха 12+ 16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 19.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 20.55 Премьера музыкальной комедии года. «Красная Шапочка» 22.30 Новогодний парад звезд 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина 00.00 Новогодний голубой огонек - 2013 г. 04.05 Большая новогодняя дискотека

Вторник, 1 января

05.10 Лучшие песни. Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца 06.55 Не только о любви 08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 09.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 12.30 Х/ф «Джентльмены удачи» 14.00 Вести 14.10 Песня года. Часть первая 16.30 Юмор года 12+ 18.05 Х/ф «Елки» 12+ 19.35 Х/ф «Елки-2» 12+ 21.20 Первый Новогодний вечер 22.45 Х/ф «Клуши» 12+ 00.30 Х/ф «Стиляги» 16+ 02.50 Оперетта «Летучая мышь» 05.10 Комната смеха

Среда, 2 января

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 07.40 Х/ф «Доярка из Хаццелетовки» 12+ 09.50 Х/ф «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс» 10.25 Х/ф «Елки» 12+ 12.05 Х/ф «Елки-2» 12+ 14.00, 20.00 Вести 14.10 Песня года. Часть вторая 16.50 Юмор года 12+ 18.45, 20.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 16+ 18.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 19.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 20.55 Премьера музыкальной комедии года. «Красная Шапочка» 22.30 Новогодний парад звезд 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина 00.00 Новогодний голубой огонек - 2013 г. 04.05 Большая новогодняя дискотека

Четверг, 3 января

06.20 Х/ф «Живите в радости» 07.40 Х/ф «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс» 08.15, 11.35 Х/ф «Высший пилотаж» 12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.15, 19.40 Вести Москва 12.20 Праздничный концерт 13.35 М/ф «Маша и Медведь» 14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 16.00 Измайловский парк. Большой юмористический концерт 12+ 17.50 Х/ф «Варенька» 12+ 20.20 Х/ф «Варенька. Испытание любовью» 12+ 00.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 16+ 01.40 Х/ф «4 таксиста и собака» 12+ 03.35 Горячая десятка 12+

Пятница, 4 января

06.35 Х/ф «Старик-разбойник» 08.20, 11.35 Х/ф «Высший пилотаж» 12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.15, 19.40 Вести Москва 12.30, 16.10 Праздничный концерт 13.35 М/ф «Маша и Медведь»

НВК САХА

31 декабря, понедельник

07:00 «Сага дьылы хайдах көрөбүт?» («Хотун Булуу» ТВ) 6+ 07:30 «Сага дьылы керсүү» («Өлөөн» ТВ) 6+ 08:00 «ТВ архыбыттан: Хаарыннаах күөх харый-ачаан («Нам» ТВ) 6+ 08:30 «ТВ архыбыттан: Сага дьыллаабы Харыйа туһунан номох» 6+ 08:50 «Сага дьылынан ээрдэ» 09:05 «Бэйбэрикээн биһики» Сага дьыллаабы аттаах остуоруйа 6+ 09:50 «Гуси-лебеди» новогоднее представление («Хотун Булуу» ТВ) +0 10:20 «Сага дьылынан ээрдэ» 10:40 «Күнчээн»: Айыы орото 6+ 10:55 «ТВ архыбыттан»: Сага дьыллаабы чалбаран 12+ 11:50 «Сага дьылынан ээрдэ» 12:10 «Тарбахааптыын астыахха» 6+ 12:40 «Кыһыл көмүс собоочо» мюзикл 6+ 13:50 «Сага дьылынан ээрдэ» 14:00 «Алыптаах Сага дьыл» видеofilm 6+ 14:30 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Кыһын тымныны ээрэри, дьоллоох дьонго ичигэс. Уус-у/к 6+ 16:00 «Новогодние поздравления из Москвы» (корпункт НВК «Саха» в Москве) +0 16:30 «Якутия — наш общий дом» концерт 6+ 17:00 «Дети Азии»: Начало побед 6+ 17:30 «Сага ырыа» х 6+ 18:00 «Саха сирэ. Күнтэн күн» сүл түмүгүнэн анал биэри 18:45 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Арай биридэ... уус-у/к 6+ 20:30 «Якутия. День за днем» итоговая 21:15 «Сага дьылынан ээрдэ» 22:10 «Сага дьылынан ээрдэ» 22:20 Новогоднее представление «Сага ырыа» 6+ 23:50 Поздравление с Новым годом Президента РС (Я) Е.А. Борисова 23:55 Поздравление с Новым годом Президента РФ В.В. Путина 00:00 «Муус Хотун» сага дьыллаабы мюзикл 6+ 01:15 «Чародеи» х/ф 1-2 серии 16+

31 декабря, понедельник

03:50 «Двадцать месяцев» сказка. 1-2 серии 6+ 06:40 «Новогодний мультфильм» 0+ 1 января, вторник 07:00 «Из фондов ТВ»: Песня не расстанется с тобой (ансамбль «Русь») 6+ 07:45 «Из фондов ТВ»: Загадочная гора Кисилгя (ТВ «Верхояны») 6+ 08:30 «Сага ырыа»: Новогоднее представление-2010 11:30 «Новогодний мультфильм»: Двадцать месяцев. 1 ч. 0+ 12:00 «Сырдык сүүрээн»: Екатерина, Алексей Егоровтар оро эстрадной образцовой студиялара 6+ 14:00 «Тарбахааптыын астыахха» 6+ 14:30 «Новогодний мультфильм»: Двадцать месяцев. 2 ч. 0+ 15:00 «Сулус» куукула испэктэкилэ 0+ 15:30 «Мин көтөн иһэбин...» концерт Чыскырынай 6+ 16:35 «Новогодний мультфильм»: Щелкунчик 0+ 17:00 «Хотун булуу»: Сага дьылынан 0+ 17:30 «Конфетти»: новогодняя передача 6+ 18:00 «Күнчээн»: Вымышчаан 0+ 18:15 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: «Сизэрэй хаатынкарал» Сага дьыллаабы кинэ 6+ 19:15 «Саргылаах Сага дьылынан» концерт 6+ 20:00 «Сага ырыа» х 6+ 20:30 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Юбилей. Уус-у/к 6+ 22:00 Концерт ансамбля «Мэнго» 6+ 23:00 Телепроект «Две звезды-2011» 6+ 00:30 «Новогодний мультфильм»: Король воздуха х/ф 16+ 02:45 «Мистер Икс» х/ф 12+ 04:30 «Безумный день или свадьба Фигаро» х/ф 16+ 2 января, среда 07:00 «Из архива ТВ»: История любви (ТРК «Ал-мазыйн край») 6+ 08:00 «ТВ архыбыттан»: Ийэ олгохотун А. Соловьев («Чарот» ТВ) 6+ 08:30 «ТВ архыбыттан»: Ырыам — дууһам иэйиит («Нурба» ТВ) 6+ 09:00 «Новогодний мультфильм»: Снегурочка. 1 ч. 0+ 09:30 «Экзотика» (ТВ «Нерюнг») 6+ 10:00 «Progress» 6+ 10:30 Президентская рождественская елка 6+ 11:30 «Покровскайдаабы бастакы оскуола» («Ханалас» ТВ) 6+ 12:00 «Төрөөбүт дойдум

31 декабря, понедельник

03:50 «Двадцать месяцев» сказка. 1-2 серии 6+ 06:40 «Новогодний мультфильм» 0+ 1 января, вторник 07:00 «Из фондов ТВ»: Песня не расстанется с тобой (ансамбль «Русь») 6+ 07:45 «Из фондов ТВ»: Загадочная гора Кисилгя (ТВ «Верхояны») 6+ 08:30 «Сага ырыа»: Новогоднее представление-2010 11:30 «Новогодний мультфильм»: Двадцать месяцев. 1 ч. 0+ 12:00 «Сырдык сүүрээн»: Екатерина, Алексей Егоровтар оро эстрадной образцовой студиялара 6+ 14:00 «Тарбахааптыын астыахха» 6+ 14:30 «Новогодний мультфильм»: Двадцать месяцев. 2 ч. 0+ 15:00 «Сулус» куукула испэктэкилэ 0+ 15:30 «Мин көтөн иһэбин...» концерт Чыскырынай 6+ 16:35 «Новогодний мультфильм»: Щелкунчик 0+ 17:00 «Хотун булуу»: Сага дьылынан 0+ 17:30 «Конфетти»: новогодняя передача 6+ 18:00 «Күнчээн»: Вымышчаан 0+ 18:15 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: «Сизэрэй хаатынкарал» Сага дьыллаабы кинэ 6+ 19:15 «Саргылаах Сага дьылынан» концерт 6+ 20:00 «Сага ырыа» х 6+ 20:30 «Сахалы киинэтэ көрүүххэ»: Юбилей. Уус-у/к 6+ 22:00 Концерт ансамбля «Мэнго» 6+ 23:00 Телепроект «Две звезды-2011» 6+ 00:30 «Новогодний мультфильм»: Король воздуха х/ф 16+ 02:45 «Мистер Икс» х/ф 12+ 04:30 «Безумный день или свадьба Фигаро» х/ф 16+ 2 января, среда 07:00 «Из архива ТВ»: История любви (ТРК «Ал-мазыйн край») 6+ 08:00 «ТВ архыбыттан»: Ийэ олгохотун А. Соловьев («Чарот» ТВ) 6+ 08:30 «ТВ архыбыттан»: Ырыам — дууһам иэйиит («Нурба» ТВ) 6+ 09:00 «Новогодний мультфильм»: Снегурочка. 1 ч. 0+ 09:30 «Экзотика» (ТВ «Нерюнг») 6+ 10:00 «Progress» 6+ 10:30 Президентская рождественская елка 6+ 11:30 «Покровскайдаабы бастакы оскуола» («Ханалас» ТВ) 6+ 12:00 «Төрөөбүт дойдум

31 декабря, понедельник

03:50 «Двадцать месяцев» сказка. 1-2 серии 6+ 06:40 «Новогодний мультфильм» 0+ 1 января, вторник 07:00 «Из фондов ТВ»: Песня не расстанется с тобой (ансамбль «Русь») 6+ 07:45 «Из фондов ТВ»: Загадочная гора Кисилгя (ТВ «Верхояны») 6+ 08:30 «Сага ырыа»: Новогоднее представление-2010 11:30 «Новогодний мультфильм»: Двадцать месяцев. 1 ч. 0+ 12:00 «Сырдык сүүрээн»: Екатерина, Алексей Егоровтар оро эстрадной образцовой студиялара 6+ 14:00 «Тарбахааптыын астыахха» 6+ 14:30 «Новогодний мультфильм»: Двадцать месяцев. 2 ч. 0+ 15:00 «Сулус» куукула испэктэкилэ 0+ 15:30 «Мин көтөн иһэбин...» концерт Чыскыры

**РЕШЕНИЕ № 18 от 25 декабря 2012 г. О бюджете МО «Ленский наслег» на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Ленский наслег» РС(Я), Положением о бюджетном процессе в МО «Ленский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Ленский наслег» РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Ленский наслег» Законом РС(Я) «О государственном бюджете РС(Я) на 2013 год», Наследный Совет МО «Ленский наслег»

**РЕШИЛ:**

Основные характеристики бюджета МО «Ленский наслег» на 2013 год.

Утвердить основные характеристики бюджета МО «Ленский наслег» на 2013 год: прогнозируемого общего объема доходов в сумме 53 834 900,00 рублей, в том числе объема безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 33 480 600,00 рублей; общего объема расходов бюджета в размере 53 834 900,00 рублей; дефицит (профицит) бюджета в размере \_\_\_\_\_ рублей;

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и налогам. (председатель Николаева Е.И.)

(полный текст решения размещен на официальном сайте администрации МО «Ленский наслег» и на стенде официальной информации в здании администрации)

**Председатель наследного Совета К.А.Олесов  
Зам. главы МО «Ленский наслег» П.Л.Федоров**

**РЕШЕНИЕ №18 от 25 декабря 2012 г. О бюджете МО «Хамагаттинский наслег» на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Хамагаттинский наслег» РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хамагаттинский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Хамагаттинский наслег» РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Хамагаттинский наслег», проектом Закона РС(Я) «О Государственном бюджете РС(Я) на 2012 год», Наследный Совет депутатов МО «Хамагаттинский наслег»,

**РЕШИЛ:**

Утвердить основные характеристики бюджета: общий объем доходов в сумме 19249,595 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18146,595 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета в размере 19249,595 тыс.рублей; дефицит (профицит) бюджета в размере 0,00 тыс.рублей;

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Решение сессии официально опубликовать в улусной газете «Энсиэли», опубликовать вывешиванием на информационном стенде.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс. Назарова В.Н.)

**Председатель Наследного Совета МО «Хамагаттинский наслег» Максимов И.Н.  
Глава МО «Хамагаттинский наслег» Максимов И.Н.**

Дополнительную информацию по приложениям можно посмотреть [sakha.gov.ru/section/78/settlement/2561](http://sakha.gov.ru/section/78/settlement/2561)

**РЕШЕНИЕ № 11 от 27 декабря 2012 г. О бюджете МО «Никольский наслег» на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Никольский наслег» РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Никольский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Никольский наслег» РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Никольский наслег», проектом Закона РС(Я) «О Государственном бюджете РС(Я) на 2012 год», Наследный Совет депутатов МО «Никольский наслег»,

**РЕШИЛ:**

Утвердить основные характеристики бюджета: 1) общий объем доходов в сумме 10583,361 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10270,611 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета в размере 10583,361 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета в размере 0,00 тыс.рублей;

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Решение сессии официально опубликовать на улусной газете «Энсиэли», опубликовать вывешиванием на инфор-

мационном стенде. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс. Шадрина М.И.)

**Председатель Наследного Совета МО «Никольский наслег» Ишполитов Р.Е.  
Глава МО «Никольский наслег» Ишполитов Р.Е.**

**Решение № 12 от 26 декабря 2012 года «О бюджете МО «Салбанский наслег» Намского улуса (района) на 2013 год»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Салбанский наслег» РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Салбанский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Салбанский наслег» РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Салбанский наслег», Законом РС(Я) «О Государственном бюджете РС(Я) на 2013 год», Наследный Совет депутатов МО «Салбанский наслег».

**РЕШИЛ:**

Утвердить основные характеристики бюджета:

1) прогнозируемого общего объема доходов в сумме 9241,966 тыс.рублей, в том числе объема безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8791,866 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета в размере 9241,966 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета в размере 0 тыс.руб.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Решение сессии опубликовать вывешиванием на информационном стенде и опубликовать в газете «Энсиэли».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс.Ощепкова А.С.)

**Председатель Наследного Совета Новиков А.Х.**

**РЕШЕНИЕ № 1-5С от 27 декабря 2012 г. О бюджете МО «Модутский наслег» Намского улуса (района) на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом Наследной администрации МО «Модутский наслег» Намского улуса (района) РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Модутский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Модутский наслег» Намского улуса РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Модутский наслег», проектом Закона РС(Я) «О Государственном бюджете РС(Я) на 2013 год», Наследный Совет депутатов МО «Модутский наслег»

**РЕШИЛ:**

Утвердить основные характеристики бюджета:

общий объем доходов в сумме 16310423 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15761523 рублей;

общий объем расходов бюджета в размере 16310423 рублей;

дефицит (профицит) бюджета в размере 0,00 тыс.рублей;

верхний предел муниципального долга на 1 января 2014 года в сумме 274450 рублей, в том числе предел долга по муниципальным гарантиям 274450 тыс.рублей;

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Решение сессии официально опубликовать в улусной газете «Энсиэли», опубликовать вывешиванием на информационном стенде.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс. Сандулина Е.И.)

**Председатель Наследного Совета МО «Модутский наслег» Шамаев Г.Н.  
Глава МО «Модутский наслег» Шамаев Г.Н.**

**РЕШЕНИЕ № 115 от «25» декабря 2012**

**О бюджете МО «Фрунзенский наслег» на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Фрунзенский наслег» РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Фрунзенский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Фрунзенский наслег» РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Фрунзенский наслег», Законом РС(Я) «О государственном бюджете РС(Я) на 2013 год», Сход граждан МО «Фрунзенский наслег»

**РЕШИЛ:**

Основные характеристики бюджета МО «Фрунзенский наслег» на 2013 год

Утвердить основные характеристи-

ки бюджета МО «Фрунзенский наслег» на 2013 год:

1) общий объем доходов в сумме 7 225 138,00 рублей, в том числе объема безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 028 338,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета в размере 7 225 138,00 тыс.рублей;

3) дефицит (профицита) бюджета в размере 0,00 тыс.рублей;

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на информационном стенде и опубликовано в районной газете «Энсиэли».

Приложения к данному решению размещены на официальном портале [sakha.gov.ru](http://sakha.gov.ru)

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

**Председатель Схода граждан В.Н.Петров**

**РЕШЕНИЕ № 30 от 26 декабря 2012г. О бюджете МО «Тюбинский наслег» Намского улуса на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Тюбинский наслег» Намского улуса РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тюбинский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Тюбинский наслег» РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Тюбинский наслег», проектом Закона РС(Я) «О Государственном бюджете РС(Я) на 2013 год», Наследный Совет депутатов МО «Тюбинский наслег»

**РЕШИЛ:**

Основные характеристики бюджета МО «Тюбинский наслег» на 2013 год

Утвердить основные характеристики бюджета МО «Тюбинский наслег» на 2013 год:

1. прогнозируемого общего объема доходов в сумме 9916,566 тыс.рублей, в том числе объема безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9385,466 тыс.рублей;

2. общего объема расходов бюджета в размере 9916,566 тыс.рублей;

3. дефицит (профицита) бюджета в размере 0,00 тыс.рублей;

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Опубликовать настоящее решение в местной газете «Энсиэли».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налоговой, бюджетной и экономической политике (предс.Карамзин Н.Н.)

**Председатель Наследного Совета депутатов МО «Тюбинский наслег» Федоров К.К.  
Глава МО «Тюбинский наслег» Федоров К.К.**

**РЕШЕНИЕ № IV-1 от 28 декабря 2012 г. О бюджете МО «Хатын-Арынский наслег» на 2013 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Уставом МО «Хатын-Арынский наслег» Намского улуса РС(Я), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хатын-Арынский наслег», прогнозом социально-экономического развития МО «Хатын-Арынский наслег» Намского улуса РС(Я), Основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Хатын-Арынский наслег», проектом Закона РС(Я) «О Государственном бюджете РС(Я) на 2013 год», Наследный Совет МО «Хатын-Арынский наслег»

**РЕШИЛ:**

Утвердить основные характеристики бюджета:

1) общий объем доходов в сумме 32 436 985,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 30 754 885,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета в размере 32 436 985,00 рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета в размере 0,00 рублей;

Данное решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Обнародовать настоящее решение в местах «Официальной информации» в МУ «ЦД «Чороон» с.Аппаны», МУ «ЦД «Сайддыл» с.Кысыл Деревня, МУ «ЦД «Самородок» п. Графский берег».

Опубликовать настоящее решение «О бюджете наследной администрации МО «Хатын-Арынский наслег» Намского улуса РС(Я) на 2013 год» в улусной газете «Энсиэли».

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и экономической политике (председатель Маркова Е.В.)

**Председатель Наследного Совета МО «Хатын-Арынский наслег» Жирков Е.Г.  
Глава МО «Хатын-Арынский наслег» Слепцов Ю.И.**

**Программа Новогодних мероприятий МБУ «ЦД Түһүлгэ» МО « Хамагаттинский наслег» с 31 декабря 2012 года по 19 января 2013 года**

**31 декабря 2012 (поне- дельник) с 19-00ч.**

Прощаясь 2012 годом, приглашаем на дискотеку «Хамагатта –Голливуд»

*Прошел еще один прекрасный год,*

*В котором пелось и грустилось, А то, что в нем не уместилось, Пусть в новом все произойдет.*

Нельзя встретить один и тот же Новый год дважды... Идут часы, проходят дни, уходят года, но неизменно каждый раз под Новый год мы верим в чудо. И поэто- му, чтобы прожить его как следует, нужно его как сле- дует встретить!.. Пусть он будет таким новым, что ты сам удивишься этой новизне!

**с 21-00ч. Праздничное шоу «Фейерверк эмоций...»**

В программе- праздничное настроение, прошедшее, на- стоящее, и , конечно, буду- щее, Новое, Новогоднее!

Вход: 150 руб.

**с 02-00 ч до 05-00 ч. Night party –дискотека 2013года.**

Вход: 200 руб.

**1 января 2013 (вторник) начало с 19-00 часов.** От- считывая время, подводя итог, прошедшему и прожи- тому, оставляя место только в книгах, ушел от нас 2012 год... Старый год, он уходит от нас, он нам машет рукой и желает удачи во всем! По новогоднему традиции вруче- ние премии «Человек года»

Вход: 150руб.

Беспроигрышная Блиц – лотерея. Супер призы: стиральная машина, микро- волновая печь, машинка для стрижки волос , чайный сер- виз и т.д.

Цена лотерейного билета 200 руб.

Вас ждут музыкальные поздравления от Михаила Макарова, Татьяны Гаври- льевой, Фаины Находкиной, Октября Герасимова, Айсе- на Васильева.

**с 00-00 ч. до 04-00 ч.** Ново- годняя дискотЭКА-2013

Вход: 200 руб.

**Тохсунньу 2 күнэ 2013 (сэрэдэ) саҕаланар 19-00 ч.**

Дьол кыыма тосхой- ор күүтүүлээх Саҥа Дьыл киэһэтин киэргэтэ

Бый Кыыһа - Варя Лари- онова Бырааһынньыктаабы шоу – концертнай програм- мата. Кирири: 300 руб.

**с 22-00 часов до 04-00 часов.** Дискотека «Хамагатта-онлайн»

Вход: 200 руб. Работает кафе

**3 января 2013 (четверг) начало с 11-00 часов до 15-00 часов.**

*Сегодня утренняя под Новый год, Сегодня будет праздник, хоро- вод,*

*И Дед Мороз зажжет огни на елке,*

*Наполнится весь садик смехом звонким.*

Представление для малы- шей «В гостях у снежной королевы», а также поздравле- ние от Деда Мороза, подарки, сюрпризы, игры, сладости

Вход: 50 руб.

**4 января 2013 (пятница) начало с 19-00 часов до 02-00 часов.**

*Наступление года чудесно, И по своему, каждому лестно, Есть возможность начать все сначала,*

*Чтобы прекраснее в жизни все стало!*

*Чтобы в Новый, как в сказке свершилось,*

*Вам везло, вам хотелось, сбы- валось,*

*Чтоб еще настроенье было, Чтоб удача о нас не забыла!*

Приглашаем на шоу- про- грамму с участием руково- дителей улуса и села Ха- магатта.

Только в этот день музы- ка, дуэты, Звезда и ... звезда Дискотека «Я и Ты...»

Вход: 200 руб.

**6 января 2013 (воскре- сенье) начало с 19-00 ч. до 05-00 ч.**

Традиционный повтор но- вогоднего настроения и пред- ставления

Праздничное шоу «Фей- ерверк эмоций...»

Дискотека «dance Zone»

Вход: 300 руб.

Кафе

**7 января 2013 (понедел- ник) начало с 19-00 ч до 02-00 ч.**

Рождественская дискоте- ка всех времен

Вход: 200 руб.

**Тохсунньу 9 күнэ 2013 (сэрэдэ) саҕаланар 19-00 ч -03-00 ч**

« Саҥа дьылга ман- нык омон тымныы түһэн турдабына...»

Уус-Алдан Суотту нэһилиэгиттэн ВИА «Аар- тык», ВИА «Хамаҕатта», «Чыпчаал» ретро-концер- тара

Дискотека «В ногу со ВРЕ- МЕНЕМ»

Кирири: 200 руб.

**Тохсунньу 11 күнэ 2013 (бэтинсэ) саҕаланар 19-00 ч -02-00ч.**

Поэзия диэн саха кинигин ыргырабыт «Минньыс кэрэ санаа» дьүһүйүү-концертка

Сана дьыллаабы үңкүү киэһэтэ «Үөрүбүг»

Кирири: 200 руб.

**12 января 2013 (суббота) начало с 19-00 ч до 04-00 ч**

Шоу-программа для мо- лодёжи улуса «Молодость. Стиль. Совершенство»

Зрелищно-развлекатель- ная программа: лучшая мо- лодёжь улуса, дефила те- тулованных красавиц, де- вовка-змея, гоу-гоу данс, клубная музыка...

Если жизнь в тебе бьет ключом, если позитив твой образ жизни приходи к нам!

Вход: 200 руб.

**Тохсунньу 13 күнэ 2013 (баскыйһанна) саҕаланар 19-00ч-02-00ч**

Сыл саҥа сахалыы тыһы- наах тэрээһинэ.

«Олуурдаах ойуу дьыл оуһа»

олонголоох олох ырыала- ра, тойуктара.

Ойбон ууга төлө биэрэ олонголоох кэм үүннэ, мутук тостон тас гына мунгур тымныы мунгу- таата...

Үңкүү алыптаах киэһэтэ «Мичээрдээн»

Кирири: 200 руб.

**18 января 2013 (пятница) начало с 19-00 ч до 02- 00 ч.**

Бал чемпионов улуса. Вру- чение номинаций 10 лучшим спортсменам улуса по итогам 2012 года.

Дискотека «Жажда ско- рости»

Вход: 200 руб.

**19 января 2013 (суббота) начало с 19-00 ч до 04-00 ч**

Традиционный вечер «Прошай, Елка!». Перели- стывая страницы новогодних вечеров.

Дискотечная программа для самых, самых...

Вход: 200 руб.

**Р.С. К и м с ы л д ь ы б а т а х Хамаҕаттага**

*Ол биэр кэрэттэн маттаҕа!*

*А.Дунаев*

*Кунду ыалдьыттарбыт, көрөөччүлэрбит,*

*биэр дойдулаахтарбыт!*

## ЫҤЫРЭХ ТЫҤҤАР

**САҢА СЫЛГА АРЫҢЫНЫ ИҢИМЭ!**  
**БҮГҮН АХСЫННЬЫ 17 ЭРЭ КҮНЭ.**  
 Биһиэнэрэ „күөстөрүн эрдэ өрүнэн“, Мексикаҕа үөрэ-көтө, махтал-туһах бөбө ылан эрдэхтэрэ. Кинилэр тийээн „конец света“ буоларын, ааспыт 21 чыыһылаа тохтоптууттары курдук кэпсэнэн кэллэхтэринэ куоракка квартира, уордьан-мэтээл бэлэмнэнэ турар. Хата, „Полярная Звезда“ уордьаны аныылара буолуо? Һэ-һэ! Биллэн турдаҕа, Аан Дойдуну быһаабыт аатырар буоллахтара. Саатар, БИ хаамыгытын удумалаахтарын, үүнэ илик күнү эрдэ күндүлээбиттэриттэн, кэлэ илик кэми эрдэ аҕалыттарыттан кыбыстыах баара. Ити аата, „култуура“ якуттара: Саха Сирэ ойууннаах буолуохтаах диэнтэн, култуураҕа сөп түбэхэр, култуура ойууна көрдүүлэр, харчы онгорор ханаал толкуйдуулар эбит. Улахан аҕааргыт „бэстилиэннэй тыһыынча“ буолбата диэн, син биир арыгы иһээри, бөлөмнөнөн ахай олооро биллэр да буоллар, „доруобуйаҕытыгар“ оҕустарбат курдук көрөн аһаарыт. Аһара иһээйэххитий. Эһиги күүскүт-уоххут туһалыыр кэмэ кэлиэ. „Наадалаах“ кэмгэ итирэн хаалан издэйэххитий? Буюкканы туһанар буоллаххытаа таһырдыа тоҕорон, мууһурбутун кэннэ ириэрэн, биридди иһиңгэ 50 грамтан таһаарбакка, тоннуу, „хойдубутун кэннэ“ иһиң. Биитэр, 50% аһаарынан уулаан, манан „вино“ оностун. Усүһүнэн, дьүһүнүн кыһыл компоттар ууларынан таптаабыккытынан уларытан „домашняя наливка“ курдук, „культурнайдык“ аһаабыта буолун. Эмп курдук иһиң. Эбэтэр, водканы оргутан „абаһытын“ таһааран баран, хаттаан тоҕорон иһиң. „Настарьянныа“ таһаарарга ол да сөп буолуоҕа. Һэ-һэ!

Хас „туос“ этилиннээгин аайы көтөбөн иһимэ, чаһы тыһаатаһын ахсын кэтэрдэ олоурма! Арыгыны сылытан олох иһимэ, мэйийгэр оҕустарыма, саха буоларын умнар гына аһаайаххыны. Якут буолан хаалааххыны. „Бырааһыннык“ саамай сүрүнэ - ойоххо, оҕолорго, чугас дьонго үөрүүнү үксэти! Сыһа тыл-өс, аахсы, халы-мааргы сангары, ааргытыгы бу күндү олох суох буолуохтаах. Эн эрэ баарын курдук туттуу отойун туоруохтаах. Арыгыны „кэтэрдэр“ кэмий икки ардын, 1 чаастан - 3 чааска диэри арыттаан уһатан биэр. Ол онугар кэпсэтэр-сэлэхэр, оонһуур-үңкүүлүүр кэмгитин элбэтиң. Арыгы онугар компот уулары тымнытан, муустаан, муус уутун тымнылы, кырылас кыра муустарын холбуу, хурустаал бакаалларга куттан лыҥкыната охсуһуннаран, эрдэлэхтэн иһиң. Олус Уһун өрөбүллэри туһалаахтык аҕаарың. Алыс тото аһаабакка, төттөрүтүн ыһааһыннытын түһэриниң. Сытан хаалымаң, биридэ бариллибит босхо „отгулга“ тыаҕа хаамың, салгыҥна сылдьың, муус үрдүттэн күөгүлээң, туруксутун тупсарың, эскитин-сиингитин чэбидигирдиң, хаарынан суунуң. Санааһытын-оноотун сааһылаан, сөллөкүттэри көрсөргө бөлөмнэниң. Саҥа Сылга Сайдар Саамалга Сыстар, Сир Сүрүбүн Сахатын киинигэр Харатаала аттыгар кэлэн үөрүң, үтүөрүң, ыраастаның, арчыланың, саха уотун иннигэр эмтэниң - саха буоларга андаһайың! Кэлэн иһэр Саҥа Сылһынан, Саха кэскилэ! Дьол-Саргы Салалынның НАМ уолаттарыгар! Таптап таба тайанның НАМ кыргыттарыгар! Бары Саха Буолун, НАМ Бар Дьоно! НАМ Сириттэн сах сагаттан саһыллыа, НАМ Сириттэн сап сагаттан салһаныа, НАМ Сириттэн саха сахата сайдыа! Арасһыһыаны кытары НАМ Сирэ аатырдыа!

Аны биэс күнүнэн, ахсынньы 21 күнэ дьэ үүнэр (2 января, среда), күнүс 12 чаастаңкыһэ 21 чааска диэри, бары сахалар биридиллэн таһырдыа тахсан күнүс Күнтэн, түүн Ыйтан көрдөһөрүң: „Этиллибит, көрүүлэммит, кэтэммит күннэригэр „бэстилиэннэй тыһыынчалара“ майяларга, Сир Илиитигэр Америкаҕа, Европаҕа... үүммэтин, „конец света саҕаламмытын“, сэри буолбатын, сир хамсабатын, Күн күүрбэтин, дьэргэстэй ыһаҕа түспэтин!“ - диэриң! Миэхэ көмөлөһөрүң, көхнэм буолаарың! Кыһаадыгытына, сарсыһыгар (3 января, четверг) кэтэһэ түһэн баран, үлэ чааһын кэнниттэн дьэ, төһөнү баҕарар иһээриң! Үөрүү дьэ кэлиэ. Ол кэннэ, уруулга иһэн баран отой олоороххутуй! Сэрэһпэтэҕэ диэххитий! Этэнгэ көрсүөххэ диэри.

### ХАРАТААЛА

Диринник убаастыыр аҕа табаарыспытын, Граф Биэрэгин олохтооһун, Коммунистической партия ветеранын **СОФРОНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ** 80 сааскын туолбут кэрэ-бэлиэ күнүнэн үөрэ-көтө истинник, иһирэхтик эҕэрдэлиибит!

Эн тыа хаһаайыстыбатыгар уһуннук, туох баар билигин, дьобургутун, сатабылгын урун туран, бэйэҥин харыстаммакка үтө суобастаахтык үлэлээбитин. 40 сыл устата биер партияттан туораабакка, Компартия актыыбынай чилиэнинэн буоллун. Элбэх оҕо аҕата, уон сэттэ сиэн, икки хос сиэн тапталлаах эһэтэ, ыарыыга бэриммэккэ, санааҕа баттаппакка, үөрэ-көтө сырыт, сыһыалан, дьоллоох олохунан уһуннук дуоһуя олоҕор.

### Нам улдуһун коммунистара

### САҢА ДЫЛЫНАН, НАМ УЛУУҔУН ОЛОХТООХТОРО!

2012 сылга биһиги, коммунистар, Улуу Октябрьскай социалистическай революция 95 сылын үрдүк таһымнаахтык бэлиэтээммит Россиякай Федерация Коммунистическай партиятын Саха сиринээри тэриэтэтин кыаҕа, сабыдыала күүһүрдэ. Аһан эрэр сылга норуот интэриэһин көмүскүүр улахан бырачыастарынан саҕаланан партия норуоту түмэр дьобурдаарың көрдөрдө.

РФ Президенин, Государственной Дума депутаттарын, олохтоох салайыны салайааччыларын, депутаттарын быбардааһын түмүктэрэ коммунистическай идеяны элбэх киһи ылынарын, РФКП-тын өйүүрүн көрдөрдө. Хас биридди киһи саҥа дьылтан кэрэни, үтүөнү күүтэр. Биер үтүөнэн норуот түмсүүтэ, күүстэх санаата, бэйэтин күүһүгэр эрэлэ буолар. Эрэллээх эрэ киһи бэйэтин олохун уларытар, оностор кыахтанар. Коммунистическай партия Саха сирин дьобон-сөргөтэ дьобун олохтоноохтаахтар диэн өйдөбүлүнэн салайтаран үлэһиттэр, көмүскэлэ суох хаалабыт дьоннор бырааптарың өрүү туруорсар, көмүскүүр.

Күндү биер дойдулаахтарбыт! Эһигини Саҥа дьылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Кытаанах доруобуйаны, дьэ кэргэттэргитигэр илиэйиңи, үлэһитигэр, үөрэххитигэр үрдүк ситиһиилэри, дьолу-соргуну баҕарыбын. Партия мэлдьи норуот интэриэһин туруулаһыта, норуока. Уопсай дьыалаҕа кылааппыт күүһүрдүң, элбэ-эттиң! Биһиги күүспүт — сөмөбөлөһүүгэ!

**Эҕэрдэни кытта Нам улдуһун РФКП салаатын секретарата, «Ленский нэһилиэк» МТ депутата В.С. АЛЕКСЕЕВ**

Коллектив Намского педагогического колледжа поздравляет **ЯДРЕВУ ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ**, директора, с получением сертификата «Лучший руководитель среднего профессионального образования» среди учебных заведений республики; **ФАДЕЕВУ САХАЯНУ БОРИСОВНУ**, секретаря руководителя, занявшего 1 место в конкурсе профессионального мастера «Лучший специалист года МО «Ленский наслег»; **ГРИГОРЬЕВУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ**, воспитателя, с присвоением нагрудного знака «Отличник образования Республики Саха (Якутия)»! Ваши награды — признание заслуг в деле воспитания и обучения подрастающего поколения и будущих учителей республики. Желаем Вам, дорогие коллеги, успехов в достижении намеченных целей, творческих удач, доброго здоровья, семейного счастья, исполнения желаний, благодарных студентов!

**Коллектив работников Намского педагогического колледжа**

Күндү коллегабытын, колледж общезащитытын сэбиэдиһэиң **КЫЧКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА** үйэ анардаах үөрүүлээх үбүлүөйүгүнэн ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит!

Эн республика араас мундуктарыттан идэ ыла кэлбит ыҕчаттар дьыэлэри-

тэн, чугас дьонноруттан ыраах сылдьалларын биллэрбэт гына усулуобуйа тэрийэң, уопсай дьэһин сылаас, сырдык амарах сыһыан уйата онгорго күүскүн-уоххун, элбэх сыраһын биэрэн бэриһилээхтик үлэһи сылдьаргын биһиги астынабыт, киэн туттабыт. Студеннар олоор уопсай дьэһэлэрин күннээби түмүгүттэн иитэр-үөрэтэр үлэҕэ тийэ биллилээхтик, сатабыллаахтык салайа сылдьабын, итиллээччилэриң махталларың ылаһың.

Екатерина Николаевна, баҕарабыт Эһиэхэ чэгиэн-чэбдик туругу, үлэһэр ситиһиилэри, дьэ кэргэттэриң этэнгэ буолууну, уһун дьоллоох олоҕу олоорор саргылаах санаабытын тиэрдэбит!

**Эҕэрдэни кытта Намнааһы педагогическай колледж коллектива**

Күндү коллегабытын, үлэ ветеранын, нэһилиэк бочуоттаах киһитин, «Домашней» үөрэхтээһин сайдытыгар үтүөлэриң иһиң» бэлиэ хаһаайыһын **ЗЫРЯНОВА МАТРИНА ПАВЛОВНА** 60 сааскын туолбут дьобун-мааны күнүнэн иэйиң, долгуйаң, үөрэн-көтөн туран ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит! Эн өр сылларга кэнчээри ыҕчаты итиигэ биэрбит сүдү кылааккын үрдүктүк сыаналыбыт.

Убаастабыллаах Матрина Павловна, баҕарабыт Эһиэхэ чэгиэн доруобуйаны, ситиһиини, өрүү үөрүү-көтүү, үтө санаа кэккэлэстиң, ыра санаа ыһсан истин диэн истин санаабытын, алгыспытын аныыбыт.

**«Чуораанчык» оҕо саадын коллектива**

Күндү тапталлаах кэргэммин, аҕабытын, эһэбитин, Хамаҕатта нэһилиэтин олохтооһун **ИВАН ЕГОРОВИЧ КРИВОШАПКИНЫ** 60 сааскын туолбут үөрүүлээх кэрэ-бэлиэ күнүнэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибит!

Баҕарабыт күн сиригэр баар бары кэрэни, уһун олоҕу, туйгун доруобуйаны. Биһиги туспутугар ахсаабат кыһамныын, сүбэн-амаң иһиң ис дууһабытыттан махтанабын.

**Эҕэрдэни кытта кэргэниң, уолун, кыргыттарың, кийиитиң, күтүөтүң уонна сиэнэриң Дима, Ваня, Таня, Артемка, Викуша уонна кырачаан Алешки**

Күндү үөлээннээхтэрибитин **ИВАН ЕГОРОВИЧ КРИВОШАПКИНЫ, НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ЖИРКОВУ** 60 сааскытын томточчу туолар үөрүүлээх күнүгүтүнэн истинник эҕэрдэлиибит!

Оҕолоргут, сиэннэригэр үөрүүлэриң үлэстэн, Саҥа дьылы чэгиэн-чэбдик бэйэлээхтик үөрэ-көтө көрсөргүтүгэр, дьоллоох-соргулаах буоларгытыгар баҕарабыт. Ыра санааҕыт барыта тулохтун диэн алгысытыт. Дом!

**Хамаҕатта ветеранын сэбиэте**

Убаастыыр коллегаларбытын, СР үтүөлээх учууталын **ИВАНОВ СЕМЕН НИКИФОРОВИЧ**, СР үтүөлээх учууталын, «Учууталлар учууталларың», СР Айылҕа харыстабылын туйгунун **РОМАНОВА АННА КИРСАНОВНА**, СР үөрэҕириитин туйгунун, «Учууталлар учууталларың», старшай учууталы **ЕРШОВА АЙТАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА**, СР үөрэҕириитин туйгунун **ВИНОКУРОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА**, СР үөрэҕириитин туйгунун **ГОТОВЦЕВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА**, СР үөрэҕириитин туйгунун **СИВЦЕВА РАИСА СЕМЕНОВНА** өрөгөйдөөх үбүлүөйүгүтүнэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибит!

Баҕарабыт чэгиэн доруобуйаны, дьолу-соргуну, үрдүк ситиһиилэри. Чугас дьоннот тапталларынан, дьон-сөргө убаастабылынан эһиги олоххут сырдыы, үөрүүгүт үксүү турдун диэн алгыспытын аныыбыт.

**М.К. Аммосов аатынан Хатырык орто оскуолатын коллектива**

Күндүгүк саныыр дьүөгэбитин, коллегабытын, И.С. Гаврильев аатын сүгэр 1 №-дээх Нам орто оскуолатын математика учууталын, Саха сирин үөрэҕириитин туйгунун **ЯНА ЕГОРОВНА КОРЯКИНА** күн сирин көрбүт кэрэ күнүнэн уонна 35 сыллаах сыраалаах, энкилэ суох үлэтэ үрдүктүк сыаналанан «Саха сирин үтүөлээх учуутала» үрдүк ааты ылбытынан ис сүрэхпититтэн

истинник эҕэрдэлиибит! Айылҕа анаабыт бэлэһин туһанан Учуутал чулуута буолангын Күн ахсын уйаҕас баай дууһаһынан Оҕо аймак саҕаттан саҕаны ингэринэн

Билиилэрэ-көрүүлэрэ кэнниригэр, Сатабыллара, дьобурдара сайдытыгар

Бэриһилээхтик, айымныылаахтык үлэлириң

Астына-дуоһуя бэлиэтиибит. Үтө-мааны киһибит үөрэнээччилэриң ытыктабылларың ылан, Аймак-чугас дьонун сылаас тапталларың,

Билэр дьонун биһирэбилиң истэн Санаата сандардын, үйэтэ уһаатын, Айара-тутара өссө да күүһүрдүң!

**Үтүөнү, кэрэни кытта математика, физика, информатика холбоһугун учууталлара уонна дьүөгэлэрэ**

Ытыктабыллаах учууталбыт, Саха сирин үөрэҕириитин туйгуну **ЯНА ЕГОРОВНА КОРЯКИНА!**

Эһигин «Саха сирин үтүөлээх учуутала» ааты ылбыккынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит!

Эн үлэлириң туһары бастыҥталы майгыгынан, эйэбэс-көрсүө бэйэһинэн, өркөн өйүңнэри, тобуллас толкуйгунан үгөс кэнчээри ыҕчаты үрдүктэн үрдүккэ дьулуһалларың, үтүөттэн үтүөҕэ талаһалларың, кэрэ-тэн кэрэҕэ тардыһалларың ситиспитин туоһунан бу үрдүк наҕараада буолар. Баҕарабыт бу курдук эрчимгин ыһыктыбакка чэгиэн сылдьан дьэ кэргэниң, аймак-билэ дьонун, үөрэнээччилэриң, төрөспүттөр тапталларынан араҥаччыланан

Аһар сылларга айхаллан, Кэлэр кэмнэргэ кэрэхсэн, Устар күннэргэ уруйдан!

**Истин эҕэрдэни кытта Нам И.С. Гаврильев аатынан 1 №-дээх орто оскуолатын администрацията, профкома, педколлектива**

Күндү кэргэммин **ЕФИМОВА ВАРВАРА РОБИНОВНА**НЫ, оҕолорбун **РОБИГЫ, РАЯНЫ, САРГЫНЫ** уонна кийииппин **ДИАНАНЫ**, аҕабытын **РОБИН ГЕОРГИЕВИЧ**НЫ, сиэннэрибун **САЯНАНЫ, ЕГОРАНЫ, ЭРХАНЫ, НЬУРГУЯНАНЫ** уонна аймахтарытын Саргылаах Саҥа 2013 сылынан эҕэрдэлиибит! Табыллыһыны, доруобуйаны, дьолу баҕарабын!

**Э. к. аҕабыт, эһээбит, күтүөккүт**

Күндү дьоммутун **КЛАРА ИЛЬИНИЧНА, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОНОВТАРЫ** 55 саастарын туолбуттарынан, ыал буолан олорбуттара 35 сылынан уонна кэлэн иһэр Саҥа дьылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит!

Иллээх дьэ кэргэн биһигэр 5 оҕону бөбөйдээн, араҥаччылаан, үөрэттэрэн үлэһит онордугут уонна биригэ төрөөбүт балтыларгытыгар, бырааттаргытыгар ахсаабат кыһамныгыт, көмөүт иһиң махтанабыт! Өссө да өр кэмнэргэ оҕолоргутугар, сиэннэригитигэр уонна биһиэхэ тулхадыйбат туттаах, эрэллээх эркин буолан өрүү үөрэ-көтө, уһуннук, этэнгэ олооругутугар, доруобай буоларгытыгар баҕарабыт! Күүстээх санааҕыт уҕарабатын, үтө санааҕыт үмүрүйүбэтиң!

**Чурапчыттан бырааккыт Никонов А.В. дьэ кэргэттэҕэ, Партизантан, Намтан эдэһийиң, быраатың, балтыларың Никоновтар дьэ кэргэттэҕэ**

Үйэ аһара медицинаҕа аһааһыт олохтоох маңан баттахтаах коллегаларытын, бары балыһа үлэһитэриң үүнэн иһэр Саҥа дьылынан ветераннар ааттарыттан итии-истин эҕэрдэ буоллун!

Саҥа дьылга саңалы дьаһанан, саҥа санааларынан салайтаран олоорун. Дьэһитигэр-уоккутугар этэнгэ буолун, олоххут уйгута улааттын, үлэһитигэр үрдүк ситиһиилэри!

**Балыһа, медицина ветераннара**

1960 с. үлэҕэ кирибит тапталлаах тубдиспансер үлэһитэригэр тубдиспансерия 30 сылын туолбутунан барыгытыгар ис сүрэхтэн умнуллубат махталын ыһааты. Эһигиттэн силс тэрдэн үөрэнэн икки идэлэммитим. Эҕэрдэлиибин Саҥа дьылынан! Дьэһитигэр-уоккутугар этэнгэ буолун! Үлэһитигэр ситиһиһиң. Миһигин өрүү өйдүү-саныы сылдьаргытыгар махтал, уруй-айха!

**Эҕэрдэни кытта колхоз кыһа, доярка Матрена Новикова**

Тыа хаһаайыстыбатын кредитнай потребительскай кооператива  
**«Ссудо-Сберегательный Союз»**  
**Саҥа Дьылга – Саҥа сонун!**  
**50000 солкуобайга диэри мэктиэһитэ суох иэс**  
*Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан!*  
 Паай усунуоһа иэстэн 35%, иэскин толору төлөөтөхүнэ паай суумата төһөнөр. Ыйдаары бырыһыана 4%. Иэс болдьоро 12 ый.  
 Амма сэл. Тел.: 8924-760-14-39  
 Бүлүү к. Тел.: 8924-760-14-57  
 Сунтаар сэл. Тел.: 8924-590-22-90  
 Бэрдьыгэстээх сэл. Тел.: 8924-760-14-41  
 Майа сэл. Тел.: 8924-760-14-43  
 Чурапчы сэл. Тел.: 8924-760-14-50  
 Бороһон сэл. Тел.: 8924-590-96-56  
 Нам сэл. Тел.: 8924-760-14-45  
 Ытык Күөл сэл. Тел.: 8924-760-14-47  
 Нам сэл., Ст.Платонов уул., 5/1. "Туйаара" маһаһыын 2 этээһэ Тел.: 8-41162-43-0-89

МАХТАЛАР

Ахсынны 16-22 күнэригэр Голландия Хайкен куоратыгар Норуттар икки ардыларынаа...

Махталы кытта Таастаахтан Азаровтар дьэ кэргэн

Намнаабы тубдиспансер 70 сылын бэлиэтир үбүлүйдээх тэрээһингэ көмөлөспүт бары спонсордарытыгар махталбытын тиздэбит.

Тубдиспансер коллектива

Медицина сыллата сайда турар. Ол эрээри билигин дауаны үгүс улуустарга үөс эпэрээссийэтин санга технологияны туһанан онгороллорун билбэппин.

КЭРИЭСТЭБИЛЭР

Төгө өр манньк олобрутум буолуой? Эйигинэ суох, дьүөгэм, Эйигин ахтаммын ахтаммын, Сэлээр кийбиин суктаатым.

Билигин бу илис оннугар Эн карахын көрдөрбүн, Тууу эрэ сипсийэн этэһинин Өйдөтүөк этэ сыһабын, Тууу эрэ эттэхпинэ — Эмискэ кууһан ылангын Өйүөк этэ санныбыт санаабын.

Ытамыт аттыбар суоххуттан Уонна... ыра санаабытын, Оро сааспытан санаан...

Күлүн-оонньоон, ыраас харага төкүнүйэн, иэс баайсан, кылаастаан чугдугар чуораннаах оскуола таабы доборбут, дьүөгөбит Павлова (Колесова) Матрена Михайловнаны ыар ыарыы дэгий тыгырадынан аһыммакка бу орто олохтон илдьэ барбыта бу дьыл ахсынны 29 күнүгэр биир сылын туолар.

Биһиги кылаас наһаа көхтөөх, эйэлээх, тэбэнэттээх, сүрдээх түмсүүлээх этибит. Кылааспыт старостата, оскуола кизэн туттар кыһа, «Олег Кошевой» аатынан пионерскай дружина председателэ биһиги Мотябыт этэ.

1960-70 сс. наар нууччалыы ырыалар ыллаллар, ону барытын билээри ыллаа да ыллаа буоларбыт. Оччолорго «Нарьян-Мар» ырыа наһаа да ыллалар. Сүрдээх көхтөөх суботунууктар, араас өрүттээх дружина сбордара, КВН-нар, кылаас чаастара буолаллар.

үтүө суобастаах, нэһилиэтин бири туттаах общественикчэ, үгүс элбэх дьүөгэлэрдээх, дьонно-сэргэбэ диригиник убаастанар элэккэй ийэ, эйбэс эбээ, тапталлаах кэргэн, чаччы да чабылхай күн курдук күндү кийбит.

Күндү дьүөгэбит, Эн кэрэ мөссүөңүң, ыраас бэйэҥин хаһан да умнуохпун суоҕа, Эн олобрут олоххунан, үлэлээбит үлэҥинэн кизэн туттуохпун. Эн олобрутох олоххун олобрут, кэрэчээн сиэннэриң салгыахтара, ааккын ааттагыахтара, кизэн туттуохтара дьэ эрэнэбит.

Күндү дьүөгэбит, биригэ үөрэммит доборбут, Эн иккис төрөөбүт дойдун оностубут Мытаабын буро сылаас, сымнаҕас суорбаан буоллун. Дьүөгэбит бархаан өрүү биһиги сүрэхпитигэр тыһынаах буолуо.

Нам улууну, Партизан 8 кылаастаах оскуолатыгар 1969-70 сс. биригэ үөрэммит доборторо

Биһиги аймах бары таптыгыт, кизэн туттар кийибит, балтыбыт, эдьийибит Павлова (Колесова) Матрена Михайловна ыарахан ыарыыттан суох буолбута ахсынны 29 күнүгэр 1 сылын туолар.

Мотябыт бархаан кулун тутар 17 күнүгэр 1955 сылаахха Нам улуунун 1 Хомуस्ताах нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Оҕо эрдэбиттэн элэккэй, сытыгы булугас өйдөөх, барытын сатыыр, түргэн туттунуулаах этэ. Дьокуускайдаагы медицинскай училищени ситиһилээхтик бүтэрэн Горнайга Мытаах нэһилиэгэр фельдшеринан үлэлээбитэ.

Биһиги Мотябыт эмчит уустук идэтин толору баһылаабыта, дьонун-сэргэтин истинг махтаһын ылбыта. Нэһилиэтин общественик, культурнай олобур активнайдык кытара. Дьэ кэргэнинэн улууска ытыгылар араас күрэхтэргэ, фестивалларга ситиһилээхтик кытталара. Кэргэнинэн үчүгүйдик да ылыһыллара. Нэһилиэтин «Далбар Хотун» ансаамбылынан астына-

ра. ыарахан ыарыыга ылларан да баран үлэли сылдыахтаабыта. Балдыа сьтан күүстээх санаатын ыһыктыбатара, алдьархайдаах ыарыыны тулуйбута. Төтөрү бэйэбитин уоскутара. Уонча эрэ күн илиигэ сыппыта. Олус түргэнник суох буолбута барыбытын соһуптута, хомоптута. Тапталлаах кийибит сырдьк мөссүөнүн олохпун тухары илдьэ сьылдыахпыт.

Биригэ төрөөбүттэре, чугас аймахтара



Тапталлаах аҕабыт, эһээбит, кэргэним Дьячковскай Семен Федорович бу орто дойдуттан соһумардык биһиги кэккэбиттэн туораабыта ахсынны 29 күнүгэр биир сылын туолла.

Ол күнтэн ыла ыар санааҕа ылларан аҕабытын ахтарбыт, санырыбыт сүрэхпитигэр, дууһабытыгар ыар сүгөһөр буола сылдыар. Биһиги аҕабыт 1937 с. Амма улуунугар Дьячковскайдар дьэ дьэ кэргэнэ саамай кыра оҕо буолан күн сирин көрбүтэ. Сэри кэмнэрэ буолан, «оҕо сьылдан сайын аайы овуэ ситэччинэн, отчуттарга ас таһааччынан сьылдыар эһим», — дьэ кэпсирэ. Төрөппүттэрэ эрдэ олохтон туораан, аҕабыт тулааһа хаалан убайыгар, аймахтарынан сьылдан итиллибитэ. Олох эририн-мускуруун этинэн-хаанынан билэн улааппыт буолан, сүрдээх үлэбит, сытыгары-сымнаҕас майгылаах, тулуурдаах буола улааппыта. Иккис дойдун оностубут Нам сиригэр кэлэн, кэргэн ылан, икки оҕо амараһа аҕа буолан, 1 Хомуस्ताах олохсуйар. Хомуस्ताах олонор тыһа мас кэрдэччинэн, туугута, кэнники «Нам» совхозка ыскылаах сьибидиссэинэн үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Элэккэй майгылаах буолан, дьонун-сэргэни кытта кэпсэтэн элбэх табаарыстардааҕа. Пенсияга олоорор да кэмигэр дьэ ис-тас үлэтигэр куруук чэбэр ыраас туттууга, дьонно-сэргэбэ үтүө майгыта, сиэннэригэр сылаас-сайаҕас сьыһаана, биһиги барыбыт туһугар көмөлтөтө, кыһаньыта умнулуо суоҕа. Үөрө-көтө сьылдыарын үйэлэргэ өйдүү сьылдыахпыт. Тапталлаах кийибит өрүү биһиги сүрэхпитигэр тыһынаах буолуо.

Кэргэнэ, оҕолоро, күтүөтэ, кийиитэ, сиэннэрэ

БИЛЭРИИЛЭР

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ!

ОГИВДД ММО МВД России «Намский» поздравляет вас с наступающим Новым годом, и убедительно просим соблюдать правила дорожного движения!

Водителей, в связи с плохой видимостью на дорогах, просим соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию. Пешеходов просим, внимательно переходить дорогу, взрослых не оставлять детей без присмотра. Водителей и пассажиров транспортных средств, не забывать пристегнуть ремни безопасности.

Грузовые перевозки до 2-х тонн по селу, по городу.

Тел. 89841160270, 89243661967

Table with multiple rows containing names and details of deceased individuals, including names like ПЕТРОВА Мария Федоровна, ЖИРКОВ Прокопий Афанасьевич, etc.

Редактор В.Г. КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт култура — 41496; бухгалтерия — 41141; факс — 41141; редакционнай-издательскай ситим — 41332

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улуунун «Энсиэли» хаһыат редакцията» автономнай учреждение. Сибээс, информационай технологиялар уонна маассабай коммуникациялар эйгэлэригэр кэтээн көрүүгэ Федеральная сулууспа СР управлениетыгар 2012 с. олунньу 7 күнүгэр регистрацияламмат нүөмэрэ — ПИ №ТУ14-0216.
Сурукка ааккытын-суолугутун, үлэтигин, дьэбит аадырыһын чопчу ыйыҥ. Редакцияҕа кийибит суруктар төннөрүллүбүттэр. Автор этэрэ хаһыат санаатынын мэдэи биир буолбат.
«ЭНСИЭЛИ» - Нам улуунун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам улууна, Нам сэл., Заложная ул. 4.
E-mail: Namtsy41141@mail.ru; editor@namtsy.sakha.ru

«Энсиэли» хаһыат РИС талылынна, таһылынна уонна бачээттир сыаҕар бачээттэннэ. Аадырыһа: Нам сэл. Заложная ул. №4 Формата А3. Кээмэй 4 бачээт. лис Көңүл сыанана атыллана Индекэ — 54889. Тираһа — 1890 Бачээкэ илии баттаньтын графига — 12:00 ч. 28.12.2012 с. Бачээкэ илии баттанна — 11:20 ч. 28.12.2012 с.